Klawrojna

بڵاوکراوەکانی وەزارەتی رۆشنبیری

فەرهاد پیرباڵ

حەشیشەکێشەکان

چیرۆکێکی سیناریۆ
و
چەند شانۆنامەیەکی یەک پەردەیی

بڵاوکراوەکانی وەزارەتی رۆشنبیری
پیتچنین و نەخشەسازی و بەرگ: ماڵی شەرەفخانی بەتلیسی چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری هەولێر: ٨/ ٢٠٠٠ ژمارەی سپاردن:

برادەر گیان ئاگاداربە؛ نەوەک لەپڕ بتکوژم!

شانۆنامەیەکی یەک پەردەییە

کەسایەتییەکان:

سەربازی یەکەم: گەنجێکی گەنمڕەنگ، تەمەنی لە دەوروبەری ٢٩ ساڵدایە، جلوبەرگی سەربازیی لەبەرە.

سەربازی دووەم: تەمەنی ٣٢ ساڵێکە، لە سەربازی یەکەم نەختێ بەخۆوەترە، شێوەی بێریە و جلوبەرگە سەربازییەکەی لەگەڵ هی یەکەم جیاوازە.

هەردووکیان سەروقژ بژ و تۆزاوین، قاچ وقول و جلوبەرگیشیان قوڕاوین. شرۆڵ و شەکەت دیارن.

شوێن:

ئەرەیەکی تاریک و سامناکی نێو جەنگەڵێکی سەر سنوور. درەختەڵانەکە هێندە تێکچڕژاو و چڕ نیە، بەڵام درەختەکانی: بێ سێبەر، بێ سەوزین. گەڵا و لقەدار و گژوگیا بە شەونم تەڕەکانیش، لەگەڵ چەند گۆماوێکی لیخن، لێرە و لەوێ، لەژێر پرتەوی مانگەشەودا دەترووسکێنەوە. لە جریوە و جووکەی نامۆ زیاتر، دەنگی هیچی تر لەو ناوە نایەت.

سەربازی یەکەم: (بە پەژمووردەییەوە پشتی داوەتە بنەدارێک و هەر دوو قاچی درێژکردووە. بێریە و قایشەکەی لەم لا و لەو لا فڕێ دراون. دوگمەکانی کراسە سەربازییەکەی تا خوار سنگی کراونەتەوە و فانیلە سپییەکەی بەدەرەوەیە. ئانشکی راستی بەسەر قووچەکێک خۆڵدا گرتووە. لەوە دەچێ تازە لە خەو هەڵسابێتەوە. چاوی بڕیوەتە برادەرەکەی، لێی ورد دەبێتەوە) تۆ نیازت وایە لە ئێستاوە بەڕێ بکەوی ؟

سەربازی دووەم: (لای چەپی شانۆ، لە بەشی پێشەوە دانیشتووە، خەریکی کردنەوەی قەیتانی پۆستاڵەکەیەتی) من؟ نەخێر. دەمەوێ نەختێ شلی بکەمەوە. ئەم نەعلەتییە، پێم لەناویدا رزایەوە. ئەوا بۆ هەفتەیەک دەچێ دامنەکەندووە. (وێستانێکی کەم. بە ئازارەوە) لە رێگەدا وەک دووپشک دەچزا بە پەنجەکانمەوە.

(نەختێ بێدەنگی)

سەربازی یەکەم: (بە ترس و نامۆییەوە چاو بە ئاسماندا دەگێڕێ) لەوە دەچێ شەو زۆر درەنگ بێ ! (دەنگی تەقە لە دوورەوە) گوێت لەو تەقە دوورانەیە ؟

سەربازی دووەم: (دووای بێدەنگبوونێکی کەم) چیە، تێناگەم: من شڵەژان و ترسێکی یەکجار زۆر لە تۆدا بەدی دەکەم ؟

سەربازی یەکەم: راستییەکەی، برادەر، دەمەوێ دان بە راستییەکدا بنێم: من دەترسم.

سەربازی دووەم: لە چی ؟

سەربازی یەکەم: بە تەواوەتی نازانم. ترسێکە ! ئەم شوێنەی کە ئێمە لێین زۆر سامناکە !

(نەختێ بێدەنگی)

سەربازی دووەم: من وا زەن دەکەم کە تۆ تا ئێستا لە من دڵنیا نەبووبیت!

سەربازی یەکەم: ئەمە قسە نیە تۆ دەیکەی، برادەر. من بەڕوونی دووام، وتم: " لە شوێنەکەمان دەترسم". تۆ ـ خۆشت دەزانی کە جەنگەڵێکی سەر سنووری نێوان ئەم دوو دۆزەخە هەرگیز جێگای متمانە و دڵنیایی نیە. زۆر دوور مەبینە کە تۆپەکانیان، تەنانەت خۆشیان، بگەنە ئێرە و بەسەر ئێرەشدا دادەن. بەراستمە !

سەربازی دووەم: نەخێر، وانیە. تۆ دڵنیابە! ئێرە مەڵبەندێکی زۆر لاتەریک و گیرە (وەستانێکی کەم) تۆ بە کام رێگەوە بەرەو ئێرە راتکرد ؟

سەربازی یەکەم: من خۆشم نازانم. بەتەواوەتی بیرم نەماوە. من وەختێ بەرەو ئێرە رامکرد، خۆ بۆ خۆشم نەمدەزانی بە چ رێگایەکدا و بەرەو کوێ رادەکەم. دووای ماوەیەک کە سەیرم کرد: خۆم لەنێو ئەم جەنگەڵەدا بینییەوە.

سەربازی دووەم: تۆ لەوانەیە بە دۆڵەکەی ئەم بەرەوە گەیشتبێتیە ئێرە.

سەربازی یەکەم: ئەی تۆ ؟ تۆ چۆن گەیشتیتە ئێرە ؟

سەربازی دووەم: من زۆر بەئاگاییەوە هەڵدەهاتم: هەر لە سەرەتاوە دەمزانی بەرەو کوێ رادەکەم؛ دەشمزانی کە دەگەم بەم جەنگەڵە (وەستانێکی کەم) تۆ دڵنیابە ! ئێرە شوێنێکی وا نیە کە بتوانن بەئاسانی ئەو چڕستانەی ئەم دیومان ببڕن و ئێرە بدۆزنەوە. نەء .

(نەختێ بێدەنگی)

سەربازی یەکەم: برادەر، تۆ بە قسەکانتەوە دیارە، لەوە دەچێ کە ئەم مەڵبەندە هەمووی باش شارەزا بیت؟

سەربازی دووەم: من پێش ئێستا زۆر کەڕەتی دیکە هاتووم بۆ ئەم ناوە. هەروەها وەختی منداڵیشم، لەگەڵ باوکم، کە قاچاغچی بوو، بە بیرم دێ، ئەم ناوە بست بە بستی گەڕاوم (پەنجە بۆ درەختەکانی ئەوبەر، بۆ شاخەکان درێژ دەکات) پشت ئەم شاخانە پێی دەڵێن (گریان)، ئەمبەریشی گۆڕستانێکە. خەمت نەبێ ، ئەم شوێنەی ئێمە ئەرەیەکی گەلێ ئەستەم و لاچەپە. تەنانەت سەگیشیان پەی بێرە نابات. (لە شلکردنەوەی قەیتانی پۆستاڵەکەی دەبێتەوە. هەر بە دانیشتنەوە نەختێک بەرەو دووا دەکشێتەوە و بە ئازارەوە پشت بە درەختەکەی پشتییەوە دەدات) ئاه ! من گەلێک ماندووم، برادەر! تۆش وەک من ماندووی؟

سەربازی یەکەم: خەریکە جومگەکانم لێک دەردەچن.

سەربازی دووەم: سەعاتێک بوو هەر رامدەکرد. لەوە دەترسام بە دووامەوە بن ! (سەیری دەست و پل و ناولەپەکانی خۆی دەکات) لە رێگە بەسەر تڵیشەبەرد و دڕکەزییەکی زۆردا کەوتم (نەختێ بێدەنگی. دەیەوێ راکشێ. سەیری برادەرەکەی دەکا، وەک ئەوەی بیەوێ دڵنیای بکات) برادەر گیان، لەم شوێنە چاکترمان دەست ناکەوێ کە نەختێ پشووی تێدا بدەین. خۆ چەند زووتریش بەرێ بکەوین، باشترە. بەڵام من، راستییەکەی، هیلاکم. دڵنیاشم کە برسێتی لە رێگە دەمانخا. من کاتی خۆیشی بەرگەی برسێتیم هێندە نەدەگرت. هیچت پێ نیە بیخۆین؟

سەربازی یەکەم: نەخێر، بەداخەوە (نەختێ بێدەنگی) من کاتێ رامکرد، خۆ هیچ تینوێتی و برسێتییەکم لە یاد نەمابوو؛ تەنانەت فریای هێنانی چەکەکەشم نەکەوتم.

سەربازی دووەم: ئاه، من ئێستا دەڵێی یەکەم جارە لە

ژیانمدا هەست بە برسێتی دەکەم.

سەربازی یەکەم: برسیتە ؟

سەربازی دووەم: زۆر زۆر.

سەربازی یەکەم: من هێندە نەء .

سەربازی دووەم: تۆ باش بوو بۆ خۆت سەرخەوێکی خۆشت کرد؛ نەختێ حەسایتەوە. دەمێک بوو لێرە راکشابوویت ؟

سەربازی یەکەم: نازانم (بە سەرسوڕماوییەوە) چما من خەوم لێ کەوتبوو ؟

سەربازی دووەم: من غەدرم لێ کردیت.

سەربازی یەکەم: بۆچی ؟

سەربازی دووەم: لەو خەوە خۆشەت بەخەبەرم کردیتەوە.

سەربازی یەکەم: نەخێر، بەپێچەوانەوە؛ وا مەڵێ ! باش بوو لە خەوت هەڵساندم. من دڵنیام ئەگەر تۆ بەسەرما نەهاتیتایە، لەوانە بوو تا چوار رۆژی دیکەش باگا نەهاتمایەتەوە. زۆر شەکەت بووم.

سەربازی دووەم: ئێستەش هەر پێتەوە دیارە، بۆرژاوی. کەمێک ئیسراحەت بکە ! جارێ شەو زۆری بەبەرەو ماوە (بەپڕتاو) دەزانی من لە سەرەتادا ویستم بتکوژم ؟ (وێستانێکی کەم) سەیرم پێ دەهات ! ئاخر، من کە هاتم و چاوم پێت کەوت، تۆ لەژێر درەختەکەدا زۆر سەیر گرمۆڵە ببوویت. لە مرۆڤ نەدەچووی. نەختێک لێت نزیکتر کەوتمەوە و هەستی خۆم راگرت، گوێم بەئاستەم تەنها لە نووزەیەکت بوو. نزیکەی سێ چوار دەقیقە، لەدوورەوە، هەر لێت وردبوومەوە. بیرم دەکردەوە، دەمگوت: " خوایە ! هیچ گورگێک، هیچ گیاندارێک لەم ناوە نەماوە کە دەستی ئاگر و گوللە نەیگەشتبێتێ؛ لە سەربازێکی بەدبەختی وەک من

زیاتر، مرۆڤ بەم نیوەشەوە کاری بەم جەنگەڵە سامناکەوە چیە کە بێت وا بەئارامیەوە لێرە پاڵ کەوێت ؟''. بەڵام باش بوو هێندەی پێ نەچوو، جوولایتەوە. کە جوولایتەوە و سەرتم بەدی کرد ئینجا زانیم کە مرۆڤیت.

سەربازی یەکەم: بەراستیتە ؟

سەربازی دووەم: باوەڕ بکە، من لەسەر ئەوە بووم کە میلی چەکەکەشم بهێنمەوە. سوپاس بۆ خوا؛ من ئێستا هەست بە بەختەوەرییەکی زۆر دەکەم لەوەی کە نەبوویتە قوربانیی ئەم ساتە نەفرەتلێکراوەی سەرلێشێواویی من.

سەربازی یەکەم: سوپاس، برادەر. منیش چاکەی تۆم قەت لەبیر ناچێ. هەمیشە وەک ئایەتێکی هەڵکەندراوی سەر دڵم دەیپارێزم (وێستانێکی کەم، بەغەمگینی و سۆزەوە) تۆ زۆر بەشێنەیی و خەمخوارییەوە لە خەوت هەڵساندم (بە رەتاوی و هێمنییەوە) دەزانی، برادەر، من وا بۆ سەری نۆ مانگان دەچێ، ئەمە یەکەم جارە کە دەستی مرۆڤ وا بەنەرمی و شێنەییەوە لە خەوم هەڵبستێنێ !

سەربازی دووەم: بەڵێ، برادەر، حاڵی ئێمەش لە هی ئێوە چاکتر نەبوو. هەموو بەیانییەک وەکو یەکتر: لەجیاتی چرپە و دەستی نەرمی ژن، سەرە سمکی پۆستاڵان یانیش زرمەی تۆپ و دەسرێژەکان وەخەبەریان دەکردینەوە. بەڵێ، ئەوەیە برادەر. ئەوەی بە ژیانی نێو ئەم جەنگە هەڵبکا، بێگومان دەتوانێ بە ئاسانی بە هی دۆزەخیش هەڵبکا.

سەربازی یەکەم: ئاخ برادەر، وەختی خۆی گلەییم لە بەختی خۆم دەکرد و لە ژیانی خۆم ناڕازی بووم، دەمگوت: '' رەنج زۆر دەدەم و هێشتاش هەر نەبوونم''. کاتێ سەفەری پایتەختم دەکرد بۆ کارکردن، ئەگەر تەنیا سێ هەفتە کەسوکاری خۆم

نەدیبایە، دەمگوت: '' من چۆن دەبێ سێ هەفتە چاوم بە ماڵەوە و ئاشنایانی خۆم نەکەوێ ؟''. کەچی ئێستاش ! هەیهات ! هەیهات برادەر ! خۆزگەم هەر بەو ژیانی کرێکاریی جارانم !

سەربازی دووەم: تۆ چەند دەبێ سەرت لە شارەکەی خۆت نەداوەتەوە ؟

سەربازی یەکەم: (بە حەسرەتەوە) زۆر لەمێژە، برادەر، زۆر لەمێژە (بەبێزارییەکی پڕ لە رقەوە) من ئەگەر باسی ژیانی خۆمت بۆ بکەم، هەرچی دەریای دنیا هەیە پڕی دەکەی لە تفی نەفرەت و دەیدەیتە رووی ئەو گەواد و کافرانەوە. خوانەناسن، بێ ویژدانن. نۆ مانگ، نۆ مانگی رەبەق، وەک ئامێردێک، لە سەگی پێ سووتاو بێزەوەرتر، هەر ئەم بیابان و ئەو بیابان و ئەم دەشت و ئەو دەشتیان پێ دەکردین. تا لە دووایین جاردا هێنایانین بۆ ئەم مەڵبەندی سەر سنووری باکوورە. لەوە دەچوو کە تەنانەت ئیجازەشمان پێ بە رەوا نەبینن. هەموویشی لە ترسی ئەوەیان بوو کە نەوەک لەدووای ئیجازەکەمان نەگەڕێینەوە و رابکەین (وەک ئەوەی یادگارێکی تاڵی بیرکەوتبێتەوە) برادەر، لەم دوو مانگەی دووایی‌دا سەد و سی سەرباز زیاتریان ـ لەوانەی کە فیراریان کردبوو، گوللەباران کرد: ئەو سەربازانە لەنێو قامیشەڵان و زەلکاوەکاندا خۆیان حەشار دابوو. ئەرێ ئێوە هەواڵی کوژرانی پێنج ئامرهێزەکانی ئێمەتان نەبیستەوە کە لەم شەڕەی دووایی‌دا کوژرابوون؟

سەربازی دووەم: نەخێر، نەء.

سەربازی یەکەم: لە سەنگەرەکانی خۆیانەوە، لەدوواوەڕا تەقەیان لێ کردبوون.

سەربازی دووەم: لە شەڕەکەی باشوور دەڵێی ؟

سەربازی یەکەم: بەڵێ، ئا.

سەربازی دووەم: تۆ ـ خۆت لەو شەڕە دابووی ؟

سەربازی یەکەم: هەهـ (بەتەوسەوە) گەر لەوێ بوومایە ئێستە لەوانە بوو بەس تەنیا گوێچکەیەکم لێرە کەوتایە.

سەربازی دووەم: شەڕێکی پیس بوو.

سەربازی یەکەم: دەیانگوت: " سەربازی کوژراو لە بەردی دەو زێیان زێتر کەوتبوون". تیپێکی تەواوی سەربازەکانی ئێمە، بە چەک و تفاق و ئەفسەرەوە، خۆیان تەسلیمی هێزەکانی ئێوە کردبوو.

سەربازی دووەم: بەڵێ، ئەوەم بیست.

(تاوێک بێدەنگی)

سەربازی یەکەم: من لەو باوەڕەدام ئەگەر دوو هێرشی دیکەی ئاوهاتان بکردایەتە سەرمان، ئیدی ئەم جەنگە لایەکی بە لایەک دەبوو و دەبڕایەوە.

سەربازی دووەم: ئەگەر مەبەستت ئەوە بێ کە لە داهاتوودا ئێمە سەردەکەوین، ئەوا بەراستی، ئێمە لەم جەنگە ناماقووڵەدا گەر بشبەینەوە هەر دۆڕاوین.

سەربازی یەکەم: ڕاستییەکەی، برادەر، من تێناگەم.

سەربازی دووەم: لە چی ؟

سەربازی یەکەم: (بە سەرسوڕماوییەکی پڕ لە رقەوە) لەم وشانە: بردنەوە، دۆڕان... سەرکەوتن، ژێرکەوتن.

سەربازی دووەم: چەند وشەیەکن، گشتیان بۆ یەک مەبەست بەکار دێن: باخەڵ پڕکردنی خۆیان، هەروەها شەکەتکردن و ئازاردانی خەڵکی بێگوناه .

سەربازی یەکەم: من نازانم ئەم جەنگە لەسەر چیشە !

سەربازی دووەم: (بە ڕقەوە) هەن کە دەزانن.

سەربازی یەکەم: مامۆستایەکی دراوسێمان ـ خوا لێی خۆش بێ، لەو ئیجازەیەی پێشوومدا بیستم لە سێدارەیان دابوو ـ دەیگوت: " ئەم شەڕە، هەمووی بۆ ئەوەیە کە فرۆکە و تەقەمەنی و چەکی قورسی.. نازانم هی کام وڵات.. بخەنە بازاڕەوە و بیانفرۆشن"؛ دەیگوت: " بۆئەوەیە کە ئەم دوو وڵاتەی ئێمە ببنە بازاڕێک بۆ قازانجی .. (بۆ ناوی وڵاتەکە دەگەڕێ).

سەربازی دووەم: ئەمریکا ؟

سەربازی یەکەم: نەء .

سەربازی دووەم: فەرەنسا ؟

سەربازی یەکەم: ئا.. ئا، بەڵێ.

سەربازی دووەم: بەڵام تەنیا بۆ ئەوە نییە، بۆ شتی دیکەشە؛ شتی دیکەش هەن کە لەسەری بەشەڕ دێن.

سەربازی یەکەم: شتی چۆن ؟ چی ؟

سەربازی دووەم: بڵێم شتی چۆن ! (بە رقەوە) شتی ناماقووڵی ئەوتۆ مەگەر تەنیا شەیتان دەستی تێ بچێ. بەپێی قسەی ئێزگەکان لەسەر ئەو پارچە عەردەی باشوورە.

سەربازی یەکەم: کام پارچە عەرد ؟

سەربازی دووەم: ئەو پارچە عەردەی، ئەگەر خۆ ئێمە وەدەستیشی بهێنینەوە، یەکسەر دووای مانگێک، دەکرێتە سامناکترین زندانی ئەشکەنجەدانی بێ تاوانان (بە دووودڵییەوە) بەڵام برواش ناکەم، ناگونجێ سێ ساڵی خوێن ڕشتن تەنیا سەبارەت بە پارچە عەردێک بێت ! (بە تەوسێکی بێهوودەییەوە) بەڵام بۆ نا ؟ خۆ سەیریش نییە ! مرۆڤ لەم ڕۆژهەڵاتەدا زۆر کەر و کەودەن و بێ عەقڵە؛

تەنانەت لەوانەیە لەسەر پارچە ئێسقانێکی سووتاویش بەشەڕ بێ ! سەرۆک حزب و سەرکردەکانمان، خۆ لە خەڵکە ساکارەکە زۆر بێ عەقڵ و چڵێستریشن.

(تاوێک بێدەنگی)

سەربازی یەکەم: تۆ بڵێی وا زوو کۆتایی پێ بێ ؟

سەربازی دووەم: باوەڕ ناکەم (وێستێکی کەم) بەڵام خۆ لەوانەشە: چونکە ئێستا خەڵکەکەیان بەتەواوەتی شەکەت کرد و توانیشیان هەموو پارتەکانی دیکەی غەیری خۆیان لاواز و پارچەپارچە بکەن !

سەربازی یەکەم: (وەک ئەوەی یەکەم جار بێ لە ژیانیدا گوێی لەم وشەیە بووبێت) پارت ؟

سەربازی دووەم: بەڵێ ئا، ئەو پارتانەی کە هەر لە سەرەتاوە بەرگرییان لە شەرەف و ژیان و ئازادیی خەڵک دەکرد و جەماوەرێکی زۆریان بەدەور کۆببۆوە. (بێهوودانە) هەر چۆنێ بێ.. با ئێمە سەرمان بەم قسانەوە نەیەشێنین. بە گوێرەی ئێمە: ئەم شەڕە نەگریسە ئەگەر زوو کۆتایی پێ بێ یان درەنگ، تازە تەواو، ژیانی ئێمە فەوتا؛ ئێمە ئیتر تازە ناتوانین چاومان بە شاری خۆمان بکەوێتەوە !

سەربازی یەکەم: بەراست ؟

سەربازی دووەم: مەگەر تەنیا بەوەی کە تەسلیم بە هێزەکانی خۆمانمان بکەنەوە !

سەربازی یەکەم: ئێ ئەو کاتەش دیارە چارەنووسمان بە چی دەگا !

سەربازی دووەم: بڕوا ناکەم.

سەربازی یەکەم: من دڵنیام.

سەربازی دووەم: لە چی ؟

سەربازی یەکەم: لەوەی کە هێزەکانی خۆمان گوللەبارانمان دەکەن، یانیش لەسێدارەمان دەدەن.

سەربازی دووەم: من ئەوە ناڵێم؛ مەبەستم ئەوەیە کە بڕوا ناکەم تەسلیمی هێزەکانی خۆمانمان بکەنەوە.

سەربازی یەکەم: بۆچی ؟

سەربازی دووەم: چونکە ئێمە ئەو کاتە حسێبی پەناهەندەییمان بۆ دەکەن، دەتوانین کە بەدووای ژن و منالەکانمان بنێرین، بەنهێنی بێن بۆ لامان و دەرباز بین بۆ دەرەوە، بۆ ئەورووپا، بۆ هەر وڵاتێک بمانەوێ.

سەربازی یەکەم: (بە نیگەرانییەوە بەو ناوەدا دێت و دەچێ) بڵێم چی برادەر گیان، من هیچ شتێکی چاک لە بەختی خۆم رانابینم. چارەنووس و داهاتووشم، زۆر رەش، وەک ئاوێنەیەکی تەڵخ دەبینم (وێستانێک) چی بکەین! جێی داخە کە مرۆڤ لە سەر ئەم زەوییە پان و پۆڕ و فراوانەدا شوێنێک نەبێ ئۆقرەی تیا بگرێ؛ جێی داخە بۆ ئێمە ـ کە هێشتا تێر بۆنی زەویمان نەکردووە و تێر دونیامان نەبینیوە ـ بەو هەموو دەرد و مەرگەساتییەوە سەربنێینەوە. ئێمە دیارە لە چارەمان نووسرابوو، لە چارەمان نووسرابوو کە ئەم رۆژگارە پڕ بەڵایە بە چاوی خۆمان ببینین. پێم بڵێ: جیاوازیی من چیە لەگەڵ ئەو خەڵکەی کە ئێستا وا لە شارەکاندا، لە خانووی خۆش و پەنجەرەبەنددا، لەسەر سیسەمی نەرم و نیاندا، بێ خەم پاڵ کەوتوون و خەونی دڵنیایی و پڕ رەنگ دەبینن؛ لەگەڵ ئەوانەی کە ئێستا وا لە سینەماکاندا، یانیش لە باڕ و کەبەریەکاندا، قاچ لەسەر قاچ دانیشتوون و بە مەستییەوە پێدەکەنن و فستق دەشکێنن.. جیاوازیم چی بوو؟ من لەگەڵ ئەوانەدا جیاوازیم چی بوو؟

بێگومان ئەوان هەنووکە منیان هەر لەبیریش نیە. من تەنانەت براکانیشم، ئێستا هەر یەکەو هەر خەریکی " ئۆتومبیل کڕین و فرۆشتنەوە" ی خۆیانن؛ هەر شەوەی لە باڕێک، هەر شاوەی لە شارێک، لە قومارخانەیەک، لە ماڵێکدا یان دەعوەتن و یانیش مەستی مەی خواردنەوە و پارەژماردنن: کەی بواریان هەیە بیرێک لە من بکەنەوە ؟ خۆ پێش جەنگیش، کێ باری منی سووکتر دەکرد و بۆ خەمی من نەختێ دەسووتا.. کێ ؟ تەنها دایکم (هەنسکی گریان قورگی دەگرێ) من لەناو شەڕیشدا، ئەو کەسەی کە زۆر زۆر بۆی پەرۆش بووم و بۆی دەگریام تەنیا دایکم بوو. من دڵنیام تەنیا تاسەی بینینەوەی ئەویش بوو کە لەم هێرش بردنەی ئەم شەودا وای لێکردم رابکەم و مردن بە خۆم بە ڕەوا نەزانم. گوناهە، گوناهە برادەر گیان! من، قەیناکە، با ژیانی خۆشم خۆش نەوێ، بەڵام ویژدانم چۆن قبوولٚ بکا کەسێک دووای خۆم بە حەسرەت بکوژم.. چۆن ؟ بۆچی ؟ (بە دەنگێکی گریاناوییەوە) من شەق دەبەم.. شەق دەبەم ئەگەر جارێکی تریش نەمبینێتەوە.. شەق دەبەم ئەگەر ئەو وابزانێ کە من مردووم و نامبینێتەوە !

سەربازی دووەم: تۆ خەفەت مەخۆ، خەفەت مەخۆ برادەر ! من لەوەدا بێگومانم کە بە دیداری دایک و بە دیداری کەسوکاریشت شاد دەبیتەوە. لەو ماوەیەی داهاتووی ژیانیشت، لە پەناهەندەییدا، ئینشاڵلاٚ هەرگیز بێ بەری و ئاتاج نابیت ! کێ دەزانێ؛ بەڵکو ئەم جەنگە هێندەی نەخایاند !

سەربازی یەکەم: (بە خەمگینییەوە) سوپاست دەکەم؛ تۆ دەتەوێ دڵم بدەیتەوە.

سەربازی دووەم: نەخێر. تۆ هەرکە گەیشتیتە ئەوێ و ماوەیەکی بەسەرداچوو، وردە وردە ئەمانە بە چاوی خۆت دەبینی (نەختێک بێدەنگی) هەر چۆنێ بێ، تۆ لەوێ یا لە هەر وڵاتێکی دیکەدا هەر ئیشێک بکەیت: ئەگەر دێوەرەیەکی بەینی شارەکانی کەنەدا بیت یان قاپشۆری چێشتخانەکانی ئەوروپا یا کرێکارێک بیت لە ئیتاڵیا، خۆ هیچ نەبێ تووشی هیچ بێ ئومێدی و رەنج بە خەسارییەکی وەک ئێرە نابیت.

سەربازی یەکەم: ئەرێ راستە دەڵێن " کارگەکانی لای ئێوە هەموویان داخراون" ؟

سەربازی دووەم: نەخێر.

سەربازی یەکەم: رۆژنامە و رادیۆ و تەلەفزیۆنەکانی لای ئێمە وای بلاٚودەکەنەوە. تەنانەت دەڵێن " قوتابخانە و زانکۆکانیشتان هەموویان داخراون".

سەربازی دووەم: وایە، بەڵام یەکجار بەم شێوەیەش نیە. وەلێ تۆ لەبەرچی ئەم پرسیارە دەکەی ؟ کارگە هەبێ یان نەبێ، بە تۆ چی ؟

سەربازی یەکەم: ئاخر من ئەگەر بمەوێ لەوێ بە پەناهەندەیی بژیم، خۆ پێویستە ئیشێک بکەم.. هەر ئیشێک، پێی بژیم.

سەربازی دووەم: دڵنیا بە ! هێشتا کارگەگەلێکی زۆر ماون لە کاردا بن. ئیشیش یەکجار زۆرە، بەتایبەتی لە پایتەخت.

سەربازی یەکەم: کەواتە دەتوانم لەوێ بمێنمەوە و کاربکەم؟

سەربازی دووەم: خاوەن کارگە و قۆنتەراتچییەکان چما هەر هەست بەوە دەکەن کە جەنگیشە ؟

سەربازی یەکەم: (بە سەرسوڕماوییەوە) لای ئێمە هەموو

ئەم شتانە بەپێچەوانەوە دەبیسترانەوە.
سەربازی دووەم: نەخێر. ئامریکا و فەرەنسا پارە و سامانێکی هێند زۆریان هەیە، تەنانەت دەتوانن تا حەوت سالانی دیکەش قەرزی بدەنێ. پاشان، جگە لەمە، تۆ لەوێ ئەگەر کاریشت بۆ نەدۆزنەوە، مووچەی مانگانەت بۆ دەبڕنەوە.
سەربازی یەکەم: (سۆراغی قسەکەی پێشووی لێ دەکا، وەک ئەوەی کە بەتەواوەتی گوێی لە وشەکانی " ئەمریکا" و " فەرەنسا" نەبووبێ) وتت: کێ هەیەتی ؟
سەربازی دووەم: ئامریکا و فەرەنسا.
سەربازی یەکەم: (بە سەرسوڕمانەوە) چما ئەمریکا و فەرەنسا پشتگیریی ئێوە دەکەن ؟
سەربازی دووەم: بەڵێ. ئێمە کەلوپەلەکانیشمان، تەنانەت بەشێکی زۆری خواردن و خواردنەوەکانیشمان هەر لەوانەوە بۆ دێت. هەڵبەت ئەمانیش هەر بۆ قازانجی خۆیان دەیکەن.. ئەگینا تۆ بیر بکەوە برادەر، ولاتێک چ مەجبووری ئەوەیە کە پاکەتێکی بچووکی جگەرەی رۆتمانمان لەو رێیە دوورەوە بۆ رەوان بکات؛ ئەگەر قازانجی خۆی تێدا نەبێ ؟
سەربازی یەکەم: سەیرە ! من لەبیرمە: جارێکیان گوێم لە ئێزگەی رادیۆی ئێوە گرتبوو، دەیگوت: ئەمریکا پشتیوانیی ئێمە دەکا نەک هی ئێوە. هەروەها مامۆستاکەی دراوسێشمان ـ خوا لێی خۆش بێ ـ هەر وای دەگوت.
سەربازی دووەم: باشە پێم بڵێ، برادەر، ئەی لای ئێوە ؟ لای ئێوە ژیان چۆنە ؟
سەربازی یەکەم: ئەرێ بەڕاست، تۆش جگەرەت پێ نیە ؟
سەربازی دووەم: من ناکێشم.

سەربازی یەکەم: لە پێری ئێوارەوە، جگەرەیەک چیە نەمکێشاوە (نەختێک بێدەنگی. بە وەڕسییەوە) گەلێک سەخت و ئەستەمە، برادەر گیان ! هیچ شتێک لەوەدا نەماوە کە مرۆڤ پێی هەڵ بکا. شمەک سێ نرخی جارانی خۆی هاتۆتە سەر. پارەش کەم و بێسوود بووە، تەنها لە دەست کۆمەڵێ گەواد و قۆنتەراتچی و دەوڵەمەنددایە و هیچی تر.
سەربازی دووەم: ئیش هەیە ؟
سەربازی یەکەم: بەڵێ ئەوە هەیە کە مەمرە و مەژی پێ بژیت. لە سەرەتادا چەند کارگەیەکی ناو شارەکان بۆردومان کران و داخران. هەروەها کرێکارێتیش ماوەیەک بوو دەست نەدەکەوت؛ ئەوەی هەشبوو، رۆژانەکەی زۆر کەم ببۆوە. ئیتر دووای ئەم هەشت مانگەش، نازانم. من لەوێ نەبووم. نەفرەتیان لێ بێ. توخوا برادەر، با واز بێنین. من هیچ توانای باسکردنی ئەم دۆزەخەم نەماوە (وێستانێکی کەم) لە چاوان کوێر بن. چۆن ئەم ژیان و دنیایەیان تێک وپێک دا !

سەربازی دووەم: (بیر لە قسەکانی برادەرەکەی دەکاتەوە و سەیری دەکا) برادەر تۆ لەوە دەچێ کە حەزبکەی ولاتەکەت لەم جەنگەدا بدۆڕێنێ !
سەربازی یەکەم: نەک تەنیا من، ئێمەی خەڵکی بێتاوان هەموومان؛ دووای ئەم جەنگە وێرانکارییە، بە یەکجاری ماڵئاواییمان لە واتاکانی " ولات " و " نیشتیمانپەروەری " کرد. واتاکانی " ولات" و " نیشتیمانپەروەری" بایانداوە کەندێ.
سەربازی دووەم: ولات ئەمڕۆ داردەستێکی رژێم و سەرکردەی حزبە بۆرژواکانە بۆئەوەی ولاتپەروەرانی بەدبەختی

وەکو ئێمە هەڵخەڵەتێنن؛ بەیەکترمان بەکوشت بدەن، قازانج و سامان و ئاسوودەییش تەنیا بۆ ئەوان بەجێ بهێڵین!

سەربازی یەکەم: (بە دڵەڕاوکێوە، بۆ وەڵامێک دەگەڕێ) تێناگەم ! (وەک دڵی خۆی بداتەوە) برادەر گیان، من دەمەوێ لە شوێنێکدا ئیشێک بکەم و بە ئاسوودەیی و تێری بژیم. ئیتر ئەگەر ئەمە، بۆ کرێکارێکی بەدبەختی وەک من، بە سەرکەوتنی ولاتەکەی یان بە دۆڕانی بەدی بێت، وەکو یەک وایە ! وەکو یەک وایە ! (بە بێزاری و ماندوویییەوە) ولات، ولات، ولات! بە چی دەچێ ؟ من چەندین ساڵە لە ولاتەکەی خۆمدا دەژیم و هەر برسیشم، هەر ماندووش، هەر بێ بەری و هەر نائاسوودەش. برادەر، ولات: پارچە نانێکە کە پێی بژیت، ولات: ماڵێکی بچکۆڵە و خنجیلانەیە کە لەگەڵ خێزان و منداڵەکانت بە ئارامی و بەختەوەرییەوە تێیدا بژیت. بەلام لەکوێ برادەر؟ بەدبەختیی من ئەمەشم پێ بەڕەوا نابینێ (بەبێهوودەییەوە) تازەش تەواو. دووای چی ؟ کاتی بەسەرچوو. من ئێستا بێز لە خۆم دەکەمەوە. بۆ من، هەموو شتێک کاتی بەسەرچووە ! من هەرچی بڵێم خۆم هەڵدەخەڵەتێنم. ئاخ، دووریش نیە کە لەگەڵ وەرینی یەکەمین گەلای ئەم پایزە تەسلیمی ولاتەکەی خۆم بکرێمەوە (بەبێزارییەوە) خۆزگە !

سەربازی دووەم: ئۆف، برادەر، تۆ چەند ئەم ترسە وەبیرە خۆت دێنیتەوە !

سەربازی یەکەم: (بێهوودە، هیچ قسەیەک ناکا)

سەربازی دووەم: ئەمە شتێکە کە قەت روونادا.

سەربازی یەکەم: تۆ راست دەکەی، بەلام من دەڵێم لەم ساتە نالەبارەدا نابێ ؟

سەربازی دووەم: چی نابێ ؟

سەربازی یەکەم: دڵنیابوون.

سەربازی دووەم: دڵنیابوون لە چی ؟

سەربازی یەکەم: لەوەی کە ئایا تەسلیممان دەکەنەوە یان نا؟ (بەتووڕەییەوە) لەوەی کە بژین، بێ مەرگەساتی و بێ چەرمەسەری: تەنیا ژیانێکی سادەی وەک مرۆڤ، هیچی تر نا! من دڵنیا نیم، من لەم شتانە و لە ژیانی خۆم هیچ دڵنیا نیم (بە فیگارییەوە) من چیتر توانای بیرکردنەوەم نەماوە.

سەربازی دووەم: (قسە ناکا، بێدەنگ، سەیری برادەرەکەی دەکا)

(تاوێک بێدەنگی)

سەربازی یەکەم: (بەبێهوودەییەوە) بەلام دەشتوانین کە بێ ئەمەش هەر بەرێ کەوین !

سەربازی دووەم: بەرەو کوێ ؟

سەربازی یەکەم: بەرەو خۆ تەسلیم کردن.

سەربازی دووەم: بەڵێ. راستییەکەی، من لە هەلاتنی خۆم پەشیمان نیم؛ لەوەش رازیم کە چیتر خەڵکی بێگوناهم نەکوشت. هێندەش بەسە کە ئێستا هەناسەیەکی پاک لەناو ئەم دەوەن و گژوگیا تەڕ و جوانانە بەسەربەستی هەڵدەمژم. ئەم قسە پڕ خەم جوانانەی تۆش وام لێدەکا کە ئێستا هەست بە بەختەوەرییەکی زۆر بکەم (لەناکاو دەشڵەژێ، بەپەلە بەرەو لای برادەرەکەی هەنگاو دەنێ) ئەوە چییە ؟ (برادەرەکەی بە ئەزیەتەوە دەکۆکێ) ئەی بۆچی زوو دەنگت نەکرد ؟ (وێستانێکی کەم. لەبەر تاریکییەکە چاوی باش نابینێ، ورد دەبێتەوە) ئەم خوێنە چیە بە قوڵتەوە ؟ برینداری؟

سەربازی یەکەم: (سەیری شوێنی خوێنەکە دەکا، وەک ئەوەی کە تازە خوێنەکەی سەر بەرگی خۆی دیبێ) نەخێر نە، (لەپڕ دەکۆکێ) هیچ نییە. وا دیارە خوێنی هاورێکانمە (وێستانێکی کەم) وشک بۆتەوە.

سەروبازی دووەم: ئەی چیتە ئەوە ؟ نەخۆش دیاری ؟

سەربازی یەکەم: نەخێر، نەء . هیچم نیە.

سەربازی دووەم: با، لەوە دەچێ سەرمات بووبێ (پاڵتۆکەی بەر خۆی دادەکەنێ. ئەو ئاگای لێ نیە) هانێ، بیکە بەرت !

سەربازی یەکەم: چی ؟ نەخێر، دەیکەیتەوە بەرت بە خوا.

سەربازی دووەم: نابێ ! پێتەوە دیارە، سەرمات بوو.

سەربازی یەکەم: ئاخر، تۆ خۆت سەرمات دەبێ.

سەربازی دووەم: نەء، نابێ ! من بە سەرما زۆر راهاتووم (یارمەتیی دەدا بۆ لەبەرکردنی پاڵتۆکە) ئەوە پەنجەت چیی بەسەر هاتووە ؟

سەربازی یەکەم: (سەیری پەنجەکانی دەستەچەپی خۆی دەکا) بەر مەکینەی کارگە کەوت.

سەربازی دووەم: (دادەمێنێتەوە و وردتر لە پەنجە قرتاوەکانی رادەمێنێ) هیچ پارەیان بۆ نەبڕیتەوە ؟

سەربازی یەکەم: مەبەستت خاوەن کارگەکەیە ؟

سەربازی دووەم: خاوەن کارگەکە، میری ؟

سەربازی یەکەم: ئاهـ برادەر (وێستانێکی کەم. بە دەنگێکی کەساسییەوە) من خۆشم لە خۆم دەپرسم: بۆچی لای ئێمە هیچ نەقابەیەک یان پارتێک یان سەندیکایەک نیە کە ئاگای لە کۆست و چەرمەسەریی ئێمە هەبێ ؟ (بە هەناسە ساردییەوە) پێیان وتم: " هیچ کرێکارێک لە کاتی پەڕینی پەنجەیدا پارەی وەرنەگرتووە تا تۆ وەریبگری".

سەربازی دووەم: گوێ مەدەرێ، برادەر. خۆ تۆ پاش ئەوە پەکت نەکەوت. ژنت هێناوە ؟

سەربازی یەکەم: بەڵێ. بۆ نەگبەتیم دوو منداڵیشم هەیە. یەکێکیان پێرار لەگەڵ خاڵی بەر قەسفێکی بەنزینخانەیەک کەوت. منداڵەکەم چاک بۆوە و خاڵەکەی گیانی سپارد. خۆ خاڵەکەیشی برینەکەی هێندە سەخت نەبوو، دەکرا نەهێڵین بمرێ. بەڵام یانی چی ؟ ئەوساتیش هەر بێهوودە بوو.

سەربازی دووەم: چی بێهوودە بوو ؟

سەربازی یەکەم: ئەگەر چاکیش بووبایەتەوە.

سەربازی دووەم: کێ ؟

سەربازی یەکەم: خاڵی کوڕەکەم.

سەربازی دووەم: بۆچی بێهوودە بوو ؟

سەربازی یەکەم: چونکە دیسانەوە بۆ مردنێکی دیکە ساغ دەکرایەوە: بۆ جەنگ؛ دەبووایە وەک ئێمە بێتە ئەم جەنگە نەفرەتلێکراوە. بەڵێ، ئەو بۆ خۆی مرد و ئەم ئەشکەنجەیەی ئێمەی نەدیت. ئەم بەختەوەر بوو کە بە پارچە زەوییەک راگەیشت و تیاي نێژرا. دەزانی: لە شاری ئێمە، ئێستا، خەڵکی وا هەن تەنانەت گۆڕیشیان دەست ناکەوێ کە مردووەکانیان تیا بنێژن ؟ زۆربەی دەوڵەمەندەکان بەم دواییە خەریکی ئەوە بوون عەردیان بۆ گۆڕی خۆیان دەکڕی. ئەوە سەیری چی دەکەی ؟

سەربازی دووەم: (چاوی بە ماتەمینییەکی قووڵەوە بڕیوەتە ئاسمان) ساماڵێکی چەند خەمناک و جوانە !

سەربازی یەکەم: (سەرهەڵدەبڕێ و سەیری ئاسمان دەکا.پێکەوە رووەو ئاسمان رادەمێنن) سەیرە برادەر، بەڵام هیچ ئەستێرەیەک دیار نیە !

سەربازی دووەم: ئەستێرەش هەموویان دارژاون. ئاه برادەر، دەبینی: ئەستێرەکانیش چەنێک بەزەییان بە حاڵی مرۆڤی ئێرەدا دێتەوە.

سەربازی یەکەم: دەڵێن " لەگەڵ کۆچکردنی هەر مرۆڤێک ئەستێرەیەک دادەڕژێ". ئەمە راستە؟

سەربازی دووەم: ئەگەر ئەمە راست بووایە، دەبوو ئێستا ئاسمان سەرتاپای بووبایەتە تنۆکە فرمێسکێک و داباریبا (بەسەرسامییەوە چاو دەگێڕێ) ئەستێرەیەک نیە بجریوێنێ ! مەلێک، باڵندەیەک نیە بخوێنێ ! ئێرە دنیایەکی چەند خامۆش و ترسناک و پڕ غەمگینییە ! دەزانی برادەر: من لەم دیمەنە تاریک و سامناکانەشدا جوانییەکی نامۆ دەبینم. لەراستیدا، دیمەنە ترسناکەکانیش جوانییەکی تایبەتییان هەیە، دەزانی ؟ تۆ سەیرکە (چاوی بڕیوەتە مانگ) تەنانەت مانگیش.. چەند کز و کەساسە ! بۆ وا بەزەردی دەدرەوشێتەوە ؟

سەربازی یەکەم: (ماوەیەکە بە قسەکانی برادەرەکەی حەپەساوە و سەیری مانگ دەکا) برادەر، لەوانەیە ئێستا، لەم شەوە ناوەختەدا، تەنیا من و تۆ بین سەیری مانگ بکەین.

سەربازی دووەم: بەڵێ برادەر، خەڵکی شار ئێستا، هیچ یەکێکیان ئەو برین و کەساسییەی مانگ نابینن. ئەوان ئێستا لە شیرین خەودان.

سەربازی یەکەم: ئەرێ ئەوە چیە ؟ (بەحەپەساوییەوە سەیری شتێک دەکا کە لە ناوەڕاستی شانۆدا کەوتووە) ئەو دەمانچەیە هی تۆیە لەوێ کەوتووە ؟

سەربازی دووەم: (ئاوڕ بۆ شوێنی دەمانچەکە دەداتەوە) هی من ؟ نەخێر. من هیچ دەمانچەیەکم پێ نەبوو (دەچێتە

پێشەوە و سەیری دەکا) دەمانچە نیە.

سەربازی یەکەم: ئەی ؟

سەربازی دووەم: یەدەگە (هەڵی گرتۆتەوە و لێی راماوە).

سەربازی یەکەم: لەوانەیە لە جەنگاوەرێک بەجێ مابێ ؟

سەربازی دووەم: بەڵێ. سەیرکە: ئەو هەموو ژەنگەی هەڵی هێناوە ! لەوە دەچێ کە باراناوی رۆژگارێکی زۆری بەسەردا ڕژابێ !

سەربازی یەکەم: دیارە پێش من و تۆش هی دیکە هەبوونە کە ئەم رێگەیان پەی کردبێ ؟

سەربازی دووەم: لەوانەشە هی قاچاغچییان بێت. قاچاغچی نەبێ، هیچ کەسێکی دیکە پەی بەم شوێنە لاتەریکەی ئێمە نابا (یەدەگەکە هەڵگێڕ و وەرگێڕ دەکات و لێی ورد دەبێتەوە) ئاخ برادەر، خۆزگە دەتزانی ئەم یەدەگە چیم بیر دێنێتەوە ! (خۆشی و زەردەخەنەیەک سەری پێ هەڵدەبڕێ. بەدەم هەنگاونانی لەسەرخۆوە، بە خەمباری و خەیالاوییەوە) بیرمە منداڵ بووم، تەمەنم حەوت هەشتساڵێک دەبوو. باوکم بەردەوام لەم جۆرە یەدەگ و چەکانەی دەهێنایەوە ماڵ. باوکم لە تەنیشت خۆی دادەنام و منیش کونجکۆلانە سەرنجی دەست و پەنجەکانیم دەدا. خۆزگەم هەر بەو سات ! من هەر لە منالییەوە، فێری بەکارهێنان و چاککردنەوەی هەموو جۆرە چەکەکان ببووم، ناوی گشتیانم یەک یەک دەزانی. هێند پەرۆش و هۆگریان بووم، تەنانەت گەمەکانیشم هەر لەگەڵ ئەم چەکانە بوو. ئاخ، برادەر، بەڵام ئێستا ئەم جەنگە هەموو چەکێکی لەپێش چاو خستم؛ تەنانەت وای لێکردم بێز لە باوکیشم بکەمەوە کە هێند بایەخی بە چەک و تەقەمەنی دەدا. من تەنیا ئێستا لە

هەقیقەتی چەک و مەرگەساتی چەک تێدەگەم. بەڵام خۆ، ـ من ئەوساش هەر... سەیرە ! لەوە دەچێ کە مرۆڤ هەر لەو ساتەوەی لەدایک دەبێ، سروشتی خۆی لەگەڵ خۆیدا هەڵگرتبێ. بەڵێ. من ئەوساش قەت نەمدەتوانی خۆم لە بەر دیمەنی سەمای مەرگی تەنانەت سوێسکەیەکیش رابگرم. بەزەییم بەو کەوانەدا دەهاتەوە کە لەگەڵ باوکم بە ساچمە دەمانکوشتن. پێم ناخۆش بوو ئاسکێک ببینم لە گیانەڵادا. باوکم پێی دەگوتم: " تۆ منداڵێکی ترسنۆکی، کە گەورە دەبیت زەلامێکی بەدبەخت و ناتەواوت لێ دەردەچێ !". بەڵێ، هەر واش بوو: کە وردە وردە هەراشتر بووم، خۆم لێی دەدزیەوە و نەدەچوومە راوە سوێسکە و ئاسکەکانی. دەچووم لەگەڵ منداڵە شڕۆڵەکانی گەڕەک، لە ئاقارەکاندا بەدووای سەگ و کەرە پشت گوڕووەکاندا دەکەوتین، یانیش دەچووین لەسەر گوفەک و لە پشت حەسارە گەورەکاندا وازیمان دەکرد، گوجیلەی ناو نۆینی حەمامەکانمان دەردەهێنا. ئاهـ چەندم خۆش دەویستن، چەندم کەیف پێ دەهاتن ! چاوشارکێ و حەفت پاتریانێ و قەرەتۆپ و یەکتر راوەدوونانی ناوکۆڵانە رەشەکانی گەڕەکی خانەقا، پرتەقاڵ دزینی گەڕەکی ناوقەسران.. هەموو شتێک، هەموو شتێکی ئەم ژیان و ئەم دنیا پاک و جوانەی منداڵیم چەند خۆش دەویست ؟ ئاهـ ، منداڵی، منداڵیی کۆن و بەهەدەرچووم، ژیانم تێتدا چەند خۆش دەویست ؟ ئەوەیە: ئاخر ئێمە، ئێمەی منداڵانی ناو گەڕەکە رەش و خانووە قوڕینەکان، کاتێ گەورە دەبین، هیچ شتێک نیە بە ژیانمان ببەستێتەوە: جگە لەو خۆشەویستییە کۆنەی کە لە سەردەمی منداڵییەوە بەرامبەر ژیان پێی راهاتبووین؛ تەنیا خۆشەویستیی راهاتووی سەردەمی

منداڵیمانە کە بە ژیانی بێ مانا و ناخۆشی سەردەمی گەورەییمان دەبەستێتەوە (لە بەر خۆیەوە، وەک وڕێنە بکا) ئەگینا من، تێناگەم: چۆن بەم هەموو دەردەسەری و مەرگەساتەوە هەر ماوم و هیوام بە ژیان هەر ماویشە؟ چۆن! ئەو ژیانە بێزەوەر و پڕ حەسرەتەی من تێدا ژیام، ژیانێکی وا نەبوو کە هیچ هیوا و خۆشەویستییێکم بەرامبەر ژیان پێ بهێڵێتەوە. برادەر، من هەر لەدووای نەمانی باوکم ئیتر ژیانم لێ بوو بە دۆزەخ. وا بزانم ئەو کات تەمەنم پانزە ساڵێک دەبوو. کە باوکم مرد، نەمهێشت چوار خوشک و براکەم، تەنیا دایکم بە کوڵکەری و نانکەری بەخێویان بکا: چووم ماوەیەکی زۆر کرێکاریم کرد، بۆیەچێتیم کرد، لە گازینۆ و چێشتخانەکاندا بووم بە شاگرد.. هەزاران جەربەزەیی و نوگمەساری و دەرد... ئەمانە هەمووی لەپێناو کێ ؟ لەپێناو کێ برادەر ؟ لەپێناو دایکم، لەپێناو خوشک و براکانم؛ لەپێناو ئەو چەند مرۆڤە خۆشەویستەی کە ـ دووای ئەوەی بەخێوم کردن و گەورەم کردن ـ ، ئێستا تەنانەت هیچ ناونیشان و هەواڵێکیشیان نازانم ! کامەران نەبێ کە توانیی لەم وێرانەیە رزگاری بێت و بۆ خۆی بگاتە هەندەران. لە سوێدەوە نامەیەکی بۆم ناردبوو، نووسیبووی " لێرە ژیان گەلێک خۆشە. گەر حەزدەکەی خۆشت و منداڵەکانیشت وەرن". بەڵام ئاهـ ، کامەران.. بەچی ؟ چۆن ؟ خۆ پاش تۆ، یەکسەر، هەرچی سەر سنووری وڵات هەبوون، گشتی بە چەقۆ و سەگ و پۆلیس تەنران؛ تەنانەت بواری پەپولەش نەما رزگاری ببێ ! تەنیا دەوڵەمەند و پارەدارەکان دەیانتوانی ئەم وێرانە کاولبووە جێ بهێڵن (وێستانێکی کەم) ئاهـ ئەفسووس، ژیانی من بۆچی بەم ئەنجامە تاڵە گەیشت ؟ خۆ

بەس تەنها ساڵێک بوو کە بەرگی سەربازیم داکەندبوو، دووبارە جلی سەربازییان کردەوە بەرم .. ئاخ .. من خەفەتم بۆ تۆیە غەریبە ، ئەی ژنە چاک و کەساسەکەم ! ئەو ڕۆژەی کە ناوم هات و جلە سەربازییەکەیان لەبەرکردم، ڕۆژێکی چەند تاڵ و پڕ پرسە بوو بۆ تۆ؛ ڕۆژێکی چەند پڕ خەم و پڕ گریان و پڕ حەسرەت بوو ! ئاخۆ ئێستا تۆ بەم نیوەشەوە چی دەکەی غەریبە؟ لەوانەیە خەوتبیت و ئێستە خەونم پێوە ببینی! ئاهـ غەریبە.. ! ئاخۆ لەدووای ئەم هەموو مانگە بێ من چیت بەسەر هاتووە ؟ ئایا ئێستا چیت بەسەر دێ گەر بزانی: منیان یەکسەر لەگەڵ فەوجەکم ـ بە فرمانێکی زۆر کتوپڕ، بە هەلیکۆپتەر ـ ڕاگوێستەوە بۆ سەر سنووری شەڕ ؟ چیت بەسەر دێ گەر بزانی: بە درێژایی ئەو هەموو مانگە ئاو بە لەشم نەکەوتووە؛ هیچ ژەمێکم بە ئاسوودەیی و تێر بە سکی خۆم نەخواردووە ! ئاهـ ، خۆزگە ئێستا بەم تۆپەڵە ریشەوە و بەم دژوێنی و شەکەتییەوە چاوت پێم دەکەوت ! ئاخۆ غەریبە، ئێستا دەزانی کە وام لەم جەنگەڵە سامناکەی سەر سنوور و بێ تۆ و بێ چاوانی ئاڤا خەریکە وا گیان دەدەم ؟ دەزانی ؟ ئاهـ ، غەریبە، من دەزانم: تۆ ئێستا گومان لە لە دوواکەوتن و نەگەڕانەوەم دەکەیت؛ لەوانەشە دڵت ختوورە بکات و بڵێی: " تازە تەواو.. ناگەڕێتەوە". دەزانم: تۆ ئێستا هەمیشە بسک و کەزییەکانت پەشۆکاون. ئێستا ئەو زەردەخەنەیەی کە هەمیشە ڕوومەتی چاڵ دەکردیت و ڕوخسارتی دەدرەوشاندەوە، لە ناختدا کوژاوەتەوە. من دەزانم: تۆ ئێستا زۆر خەمناک و زۆر پرسەداری: ئەو کراسە قاوەییە گوڵڕەنگ ئاڵەی کە من هەمیشە حەزم دەکرد لەبەری کەی، لەبەری ناکەی؛ ئەو دوو چاوە وەک دوو فنجان پڕ

قاوانەی کە من هەمیشە حەزم دەکرد کلڕێژی کەی، کلڕێژی ناکەی. ئێستا هەرگیز وەک جاران بەو گۆرانییە خۆشیبەخشانەی رادیۆکەوە، بەدەم گسکدانی حەوشەکەوە ناکەویتە لەنجە و ناز و سەربادان؛ قەتیش وەک جاران بەدەم تەقەڵی لیفکەچنین و ساواربژارکردنەوە لەگەڵ ژنانی دەرودراوسێ بەو خۆشی و خەندەیەی جارانەوە دانانیشیت قسە و باس بکەن. نەء ، نەخێر، من دەزانم ئەی ژنە چاکە پڕ میهر و خەم و خەفەتبارەکەم ! دەزانم تۆ ئێستا لە ژوورە نووتەکەکەتدا، نێوچەوانت هەمیشە بە پەڕۆکێکی ڕەش دەبەستی و بە مەلوولییەوە هەڵدەکورمێی: چاو دەبڕیتە ئەو قۆچە ئاسکە هەڵواسراوەی قەد دیوارەکە؛ دەستی دوعا و پاڕانەوە بۆ ئاسمان، بۆ خوا بەرز دەکەیتەوە؛ بەڵکو ئەمە خوایە کە هێزی شەڕ و ناگەهانی لە ماڵەکە وەدوور رابگرێت و .. هاکا مێردەکەشت بگەڕێنێتەوە. ئاهـ ، غەریبە ! تۆ ژنێکی زۆر کەساس و زۆر کڵۆڵ بووی. ئاخۆ ئێستا کێ دەتپارێزێ ؟ کێ ئەو فرمێسکە گەرم و ڕوونانەت لەسەر ڕوومەت دەسڕێتەوە کە من وەختی خۆی، پێش ئەوەی بڕژێن دەمسڕینەوە ؟ کێ ئەو باوەشە نانەت بۆ دێنێتەوە کە من هەموو نیوەڕۆیەک ڕاهاتبووم ـ لەسەر ڕێگەی گەڕانەوەی خۆم لە دایەرە ـ بۆتی بێنمەوە ؟ کێ لەو شەڕە شەقەی " نەوت وەرگرتن " نەختێ بەزەیی بە ڕەنجووریی تۆ دێتەوە و تەنەکە نەوتێکت بۆ وەردەگرێ ؟ کێ ؟ کێ ، غەریبە ؟ ئاخۆ غەریبە، ئەو خەونە جوان و ڕەنگینانەت لەبیر ماون: خەونی گەشتی ئەو هاوینەهەوارانەی کە دامانابوو بیانبینین، ئێستاو ئێستاش نەماندیتن؛ خەونی کڕینی ئەو تەلەفزیۆنەی کە حەزت دەکرد وێنەکانیت بە ڕەنگاوڕەنگی بەر چاو بکەوێ؛ خەونی

چوونە ناو خانووی نوێ؛ خەونی کڕینی سیسەمی نوێ، مووبەقی نوێ... ئاه غەریبە.. تۆ هەموو جار دەتگوت: " هەر پاش چەند ساڵێکی دیکەیە، لەو خانووە رزگارمان دەبێ. ئەوسا تۆ بۆ خۆت ژوورێکی سەربەخۆت دەبێ، هیچ منداڵێک لە خوێندنەوە جاڕست ناکەن". ئاخ غەریبە، کەی ئەو رۆژە شیرینانە بە چاو دەبینین ؟ ئاخۆ ئەو پارەیەی کە ساڵانێک بوو بەیەکەوە پێکەوەمان نابوو چی بەسەر هاتووە ؟ بێگومان ئێستا هیچی نەماوە. بەڵام قەیناکە؛ من دڵنیام: تۆ لە گەرووی شێریشدا بیت، دەتدۆزمەوە و دەنێرم بە دووات. رۆژێ هەر دادێ هەموومان پێ پەیدا بکرێتەوە و بتوانین بژین. من خەفەت بۆ ئەوە ناخۆم. خەفەتی من بۆ ئازار و بۆ دووریی تۆیە، بۆ ئەو دوو گۆنا شیرینەتە کە دەترسم تا پێک دەگەین حەسرەت و خەم وەک دووگوڵی بێنازکەوتوو بیانژاکێنێ. ئاه ، توخوا غەریبە، عومری شیرینی پێکەوەییمان چەندە کورت بوو (بەدەم قوڵپی گریانەوە) چەندە کورت بوو ، چەن...دە ...کو...ر...ت...

سەربازی یەکەم: (بە مەلوولییەوە لە برادەرەکەی نزیک دەبێتەوە، بە حەسرەتەوە دەستی دڵدانەوە دەنێتە سەر شانی برادەرەکەی، ئەویش لە شوێنی خۆی رادەچڵەکێ) بەسیەتی ! بەسیەتی برادەر ! تۆ بەم قسانە منت زۆر ئازاردا.

سەربازی دووەم: (خاودەبێتەوە) ئاخ برادەر.

سەربازی یەکەم: تۆ زۆر سەیر لەم شتانە دەدوێی. دەڵێی هەر لە هەموو ژیانت قەت باوەشی ژنت نەدیوە.

سەربازی دووەم: راست دەکەی برادەر. من لە هەموو ژیانمدا قەت هێندە لە خۆشەویستی و باوەشی ژن نەدوواوم، هەرگیز. من خۆشم سەیرم پێ دێت. من ئێستا ئەم شتانە وا دەبینم کە

دەڵێی یەکەم جارە لە ژیانمدا هەستیان پێدەکەم، دەڵێی یەکەم جارە حەوجەیانم. ئاه خوایەکا ، مرۆڤ لە ساتەکانی ئەشکەنجەیی و شکستیدا چەند ناسکتر دەبێتەوە، چەند پەرۆش و ئاتاجی دەستەکانی غەیری خۆی دەبێ ! (وێستانێکی کەم) ئەوەیە برادەر، مرۆڤ لەم دنیا پڕ مەرگەسات و چەرمەسەرییەدا گەر هەموو کەسێک و هەموو شتێکیشی لەدەست بچێ، بەڵام بەس بەوەی ئەگەر ئافرەتێکی لەپشتدا بێ: قەت وەڕس نابێ و قەتیش نووچ نادا. ئەو ئافرەتە زۆری بۆ من کرد. گەلێک خەم و ماتەمینیی سەخت و کوشندەی لەبیر بردمەوە: ماتەمینیی برین و برسێتیی رۆژانی رەشی منداڵی و گەنجیم؛ ماتەمنیی ئەو رۆژگارەی کە نەک تەنیا من.. برادەران و سەرازایان گشت.. لە داخ حەسرەتی کۆستێکی گەورە و رەش و نەگبەتدا خۆیان تێکدەشکاند و لە قەهراندا تفیان لە خەبات و تێکۆشان و کوردستان دەکرد؛ ماتەمینیی ئەو ئازیز و هاوڕێ و مەردانەی کە هەڵواسران یانیش یەک بە یەک راوەدوونران، ئێستا نادیار، بێ سەروشوێن، لە وڵاتان کەوتوون؛ ماتەمینیی ئەو سێ مانگەی بێ هیچ بەڵگەیەک وەک سەگ خرامە نێو زیندانێکی تاریکەوە و ئەنجن ئەنجن کرام.. زۆر خەمی تر، بەم مرۆڤە دڵ پڕ میهر و گەورەیە نەبووایە لە دڵی مندا سووکتر نەدەبوون. تەنانەت ئێستاش، من متمانەم لەم دنیا بێ قەوڵ و قەرارەدا بە هیچ شتێک نەماوە: تەنها بە سۆز و میهری ژن نەبێ. مەزنترین کات و مەزنترین بروا، مەزنترین داڵدە: ئامێزێکە کە سەری کاسم بگرێتە خۆی، سەری کاس و پڕ مەینەتیی ئەم هەموو ساڵەم. برادەرگیان.. راستییەکەی: خۆ من ئەگەرچی (دەنگی دەسڕێژ بەرزدەبێتەوە و قسەکەی

پێ دەبڕێ. هەر دووکیان دەشڵەژێن: خۆیان لەپەنای گابەردێکدا حەشاردەدەن: بێدەنگ. تەقە تۆقێنەرەکان بەردەوامن).

سەربازی دووەم: (بەئەسپایی و بەحەپەسانەوە، وردە وردە ملی لە پەنا گابەردەکەوە بەرزدەکاتەوە و دەیەوێ هەڵسێتەوە و چاو بە شوێنی تەقەکاندا بگێڕێ).

سەربازی یەکەم: (بەپەلە رایدەکێشێتەوە سەر زەوی) دەتەوێ چی بکەی، بەدبەخت ! سەرت نەوی بکە، زوو ! (دایدەهێنێتە خوارەوە و پێکەوە لە پەنا گابەردەکە لەسەر سک رادەکشێن تا ئەو کاتەی تەقەکە ئەهوەن دەبێتەوە، پاشان بەبێدەنگی و ترسەوە هێور هێور هەڵدەسنەوە) دەزانی برادەر، دەبووایە ئێمە بەرێ بکەوتینایە و ئێرەمان بەجێ هێشتایە ! (لەبەر خۆیەوە) بەڵام سەیرە خۆ دنیا جارێ هێشتا تاریکە، زەردەیەکیش چیە بە دەرەوە نیە ! (نەختێک بێدەنگی) ئەمە سێیەمین هێرشە کە هێزەکانی ئێوە لە ماوەی ئەم هەشت مانگەدا دەیکەنە سەر ناوچەکانی ئێمە.

سەربازی دووەم: بەڵام خۆ جارێ کاتی دیاریکراوی هێرشەکە ماویەتی ؟

سەربازی یەکەم: (لەگەڵ خۆیدا) بڵێم چی !

سەربازی دووەم: زۆریش لێمانەوە دوور نەبوو !

سەربازی یەکەم: لەوانەیە دەنگی تەقەی ناوچەی دیکە بووبن.

سەربازی دووەم: هەر چۆنێ بێ، بڕواناکەم هی ئەو هێرشە تازەیە بن کە خۆیان بۆ ئامادەکردووە.

سەربازی یەکەم: تۆ بڵێی وا زوو دەست پێ بکەنەوە ؟

سەربازی دووەم: گەر دەست پێ بکەنەوە یان نا، گرنگ:

من و تۆ پێش سەعات شەش هیچ یەکێکمان نابێ لێرە بمێنیین.

سەربازی یەکەم: چما سەعات شەش هێرش دەهێنن؟

سەربازی دووەم: بەڵێ.

سەربازی یەکەم: بە ئێمەیان وت کە دەبێ هەر لە کاتژمێر چوارەوە خۆمان ئامادە بکەین !

سەربازی دووەم: سەعات چەندە ؟ سەعاتت پێیە ؟

سەربازی یەکەم: پێم بوو، لە ئیجازەی پێشوومدا لەماڵەوەم بەجێهێشت.

سەربازی دووەم: بڕوا ناکەم سەعات لە دووی تێپەڕ کردبێ.

سەربازی یەکەم: کە سەربازێک دەکوژرا، یەکسەر پەلاماریان دەدایە، سەعات و ئەنگوستیلەکەیان لە دەست دادەپچڕین و بۆ خۆیان گل دەدایەوە.

سەربازی دووەم: بێ نمەک و بەدفەڕ !

سەربازی یەکەم: بە من: چاکیان دەکرد.

سەربازی دووەم: چۆن ؟

سەربازی یەکەم: (بەبێهوودەییەوە) ئەم سەعات و ئەنگوستیلانە بۆ ئەم هاوڕێ سەربازانەیان بووایە باشتر بوو.

سەربازی دووەم: بۆ ؟

سەربازی یەکەم: چونکە ئەگەر ئەمانیش نەیانبردایە عەریف و ئەفسەرە گەورەکان پاشتر هەمان کاریان دەکرد. ئەم بێ ئینسافانە، دووای هەر هێرشێک، یەک یەک بەسەر لاشەی سەربازەکاندا دەگەڕان.

سەربازی دووەم: بە راست برادەر پارەت چەند پێیە؟

سەربازی یەکەم: بۆ چیتە ؟

سەربازی دووەم: زوڵمە ئەو پارەیەی پێمانە بە خەسار بچێ.

سەربازی یەکەم: بیگۆڕینەوە ؟

سەربازی دووەم: بۆ نا ؟

سەربازی یەکەم: (دەست دەنێ بە باخەڵی خۆیدا) تۆ چەندت پێیە ؟

سەربازی دووەم: (دەست لە باخەڵی دێنێتە دەر و هەندێ پارەی کاغەزی دەداتێ) هەر چەندێک بێ، لەوانەیە هەر لەسەر ڕێگە پێویستییەکت پڕبکاتەوە.

سەربازی یەکەم: (هەندێ پارەی دەرهێناوە و دەیخاتە دەست برادەرەکەی، بەڵام چاوەکانی ئەبڵەق بە خەمناکیەوە بڕیوەتە ڕەسمی ژنێک لەناو دەستی خۆیدا. وەک ئەوەی هەنسک بدا).

سەربازی دووەم: ئەوە چیتە برادەر، دەم و چاوت لەبەرچی وا سوورهەڵگەڕا ؟ چیتە ؟

سەربازی یەکەم: (سەری هەنسکدان بە قوڵپی گریانەوە بەرزدەکاتەوە)

سەربازی دووەم: ئەوە بۆچی دەگری برادەر ؟ (ملی لاردەکاتەوە و سەیری ڕەسمەکەی ناو دەستی برادەرەکەی دەکا) ئەمە ڕەسمی ژنەکەتە ؟

سەربازی یەکەم: (وەک بخنکێ) بەڵێ، ئا.

سەربازی دووەم: مەگری، برادەر !

سەربازی یەکەم: ئاهـ ، برادەر (بە غەمگینییەوە) من بۆ هیچ ناگریم. لەدەست بێ ویژدانیی خۆم دەگریم (وەک ئەوەی لەگەڵ خۆیدا قسەبکا) لەم ئیجازەیەی دووایـیمدا، لە حەژمەت قەهری خۆمدا دیسانەوە چەندین قسەی ناشیرینم

پێی گوت. بەس لەسەر ئەوەی کە بێ من چووبوو بڕێک پارەی لە قۆنتەراتچییەکی دراوسێمان وەرگرتبوو. ئاخر، من دەزانم: ئەو کابرایە چ ناکەسبەچە و بەدڕەفتارێکە ! بووە شەڕمان : قسەی ناشیرین نەما پێی نەڵێم. سەرباری ئەمەش ئەڵقەی پەنجەم داکەند و فڕێمدایە بەردەمی، پێمگوت: " ئیتر من دەڕۆم، نامبینیتەوە؛ تۆ بۆ خۆت مێردێکی دیکە بکەوە!". جەنتام بە شانمەوە کرد و ڕووی ئەم دۆزەخی جەنگەم گرتەبەر (وێستانێکی کەم) نەفرەتی لێ بێ ! بە درێژایی ئەو هەموو ماوەیە گوللەیەکم بەر دڵ نەکەوت و ڕزگارم ببێ: لەدەست خۆشم و لەدەست ئەویش.

سەربازی دووەم: چۆن دڵت هات پێتگوت: " مێردێکی دیکە بکەوە " ؟

سەربازی یەکەم: با !

سەربازی دووەم: ئەی ئەو گوتی چی ؟

سەربازی یەکەم: (بەگریانەوە) نازانم وتی چی ؟ بەڵام دەیناسم. دەزانم ئەم بەدبەختە لە چ توخمێکە ! زوڵمە ! زوڵمە، برادەر !

سەربازی دووەم: نا، باوەڕ بکە ! دڵی ژن وەکو دڵی پیاو نیە. دڵنیابە: دایکی دوو منداڵ چۆن مێردی دیکە دەکاتەوە؟

سەربازی یەکەم: زوڵمە برادەر، ئەمە جێی داخە.

سەربازی دووەم: چی ؟

سەربازی یەکەم: (بە بێزارییەوە) گەر شوونەکاتەوە. بۆ شوونەکاتەوە ؟ تازە دووای چی ؟

سەربازی دووەم: (بەسەرسوڕماوییەوە) من زۆر سەیرم بە تۆ دێت ! (وێستانێکی کەم) تەنانەت ئەو پیاوانەی کە بڕواشیان بە ژن و خۆشەویستیی ژن نیە، لە وەختی جەنگ و

نوشستیدا زۆر پەرۆش و حەوجەی ژن دەبن: کەچی تۆ ئەم ئافرەتە لەگەڵیشیدا ژیاویت، تۆ چۆن ویژدانت ڕێگەت دەداتێ ئەمە بڵێی !

سەربازی یەکەم: (ماوەیەک لەتاو حەژمەت و بێزاریی خۆیدا قسەی بۆ ناکرێ)

سەربازی دووەم: تۆ چۆن بۆت دەکرێ ئەو هەموو یادگارە شیرینانەی خۆت لەگەڵیدا بیربچێتەوە ؟

سەربازی یەکەم: گوناهە. گوناهە، برادەر. من ئێستا خۆم چاک دەناسم. من ئێستا هەمان ئەو مرۆڤەی جاران نەماوم کە پێش دوو ساڵ لەگەڵ ماڵ و منداڵەکانم دەژیام، هەروا ئەوەش نیم کە ئەوان چاوەڕێم دەکەن. تۆ دەمبینی: دێم و دەچم و قسەدەکەم، بەڵام کە سەیری خۆم دەکەم و بیر لە ژیانی ڕابردوو و ئێستای خۆم دەکەمەوە، بێز لە خۆم دەکەمەوە. برادەر، من لە خۆم دەپرسم: ئاخۆ چارەنووسم، بەم هەموو دەرد و مەرگەساتەوە، لە ناو ئەم ژیانە جەنجاڵ و نالەبارەدا بەرەو کوێ دەڕوا، بە چی دەگا ؟ (وێستانێک. هەناسەی حەسرەت و بێهوودەیی هەڵدەکێشێ) ئاه برادەر، من تا یەکەم ساڵی جەنگیش بڕوام بەوە هەر مابوو کە ئەگەر جەنگ تەواو ببێ، ئەوا بە ئاسوودەییەوە دەگەڕێمەوە و لەگەڵ ژن و منداڵەکانمدا دەژیمەوە؛ بەڵام ئێستا ، ڕاستییەکەی، هیچ لەحزەیەک بە تەمای خۆم نیم، من هیچ ساتێک هەست ناکەم خۆم بم... ئەو مرۆڤە هێمن و ئاساییەی جاران. من ئێستا هیچ مانایەکی مرۆڤایەتی لە بوونی خۆمدا بەدی ناکەم. زوڵمیش لەو ژن و منداڵانە دەکەم ئەگەر ڕێگە بە خۆم بدەم جارێکی دیکە لەگەڵیاندا بژیمەوە. ئەوەتا من ئێستا پێش ئەوەی کە بگەڕێمەوە و خانەوادەکەم ببینمەوە، لەبەرچاومە:

ژنەکەم، منداڵەکانم، تەنانەت گشت دۆست و کەسوکارێکی دیکەشم.. دەیانبینم کە چۆن ژیانیان لێ تاڵ دەکەم و چۆنیش لە نێوان بەرداشی دەردەکانی خۆمدا دەیانپلیشێنمەوە؛ دەبینم برادەر (یەکسەر بە تووڕەییەوە) تەواو ! تەواو، برادەر ! من شایستەی ئەوە نیم کە چیتر لەگەڵ خێزان و کەسوکاری خۆمدا بژیمەوە. شایستەی ئەوە نیم ! با سزای گوناهەکانی خۆم تەنیا خۆم بیانچێژم؛ با بەس تەنیا خۆم دەربەدەر ببم.

سەربازی دووەم: تۆ بۆچی بەم شێوەیە بیردەکەیتەوە، برادەر؟ (وێستانێکی کەم) من تا ئەم ساتەش وامدەزانی کە تۆ ژیانت خۆش دەوێت و دڵم زۆر بەو تروسکە ئومێدە خۆش بوو کە لە چاوە غەمگینەکانتەوە بەدیم دەکرد. چیە، ئێستا تۆ لەوە دەچێ کە بەتەما نەبیت ئەستێرەی هیچ هیوایەک لە ئاسمانی ژیانتا هەڵبێتەوە ؟

سەربازی یەکەم: برادەر، من هەست دەکەم خۆم هەڵدەخەڵەتێنم ئەگەر بەتەمای هیچ ئومێدێک بم. (وێستانێکی کەم) من دەترسم. من زۆر دەترسم، برادەر.

سەربازی دووەم: لە چی ؟

سەربازی یەکەم: لە هەموو شتێک، لە خۆم. تۆ سەیری چاوەکانم بکە: من لە ناو ئەو چاوانەی خۆمدا وەک گورگێکی برسی و پێکراو وام. من لەو گورگە برسی و پێکراوەی ناخی خۆم دەترسم، لەو ساتە فیگاری و نەفرەتلێکراوانەم دەترسم کە ئێستا تەنانەت خۆشم بێزیان لێ دەکەمەوە. ئاخر، تۆ (بە دەنگێکی زەبوونەوە) ئەگەر لەو ساتە ترسناکانەدا بمبینی، تەمای چیت بە ژیان و داهاتووی من دەمێنێ ؟ نازانم. زۆر سەیرە! من لەو ساتە سامناکانەی کە دەمگرێ، لە سەرەتادا سەرسووڕانێکی سەخت دامدەگرێ،

پاشان تایەکی قورس و بەتین جەستەم داگیردەکات و سەرتاپای لەشم ئارەقەیەکی گەرم دەردەکات؛ دەمارەکانی شان و ملم وەک چەند مارێکی ساتی گیانەلاّ گرژدەبنەوە و ڕەپ رادەوەستن؛ چاوەکانم سوور، دەم و لێوم مۆر هەڵدەگەڕێن. ئاخ برادەر، من تەنیا خۆم دەزانم ئەم دەردە کوشندەیەم چیم بەسەر دێنێ ! لەو ساتانەدا وا هەست دەکەم کە هەر چی مرۆڤی سەر زەوی هەن بوونەتە گورگ و ددانیان لێم جیڕ کردۆتەوە و دەیانەوێ پارچەپارچەم بکەن، منیش لە حرس و حەژمەتی خۆمدا، گیانم وەک بورکانێک خەریک دەبێ بتەقێتەوە. هەر دوو چنگم وەک دوو چنگاڵی ئاسن لە هەر شتێکی بەر دەستم بکەوێ گیردەکەم و دەیانهەنجنم. ئاخ، برادەر.. ئێستا لەبەرچاومە کە دەڵێن '' چۆن لەو ساتانەدا ددانم لە خەڵک جیڕدەکەمەوە و پێیان هەڵدەشاخێم و چنگی وەک چنگاڵم لە گەروویان گیردەکەم''.

سەربازی دووەم: تۆ نەخۆشیی فێت هەیە !

سەربازی یەکەم: برادەر (دەگری) ئەمە حەیفە. حەیفە کەسێکی وەک من سپێدەیەک لە خەو هەڵبستێتەوە و بە چاوێکی سوورەوەبووی پڕ لە خوێنەوە پەلاماری منداڵەکەی خۆی بدات و بیەوێ بیخنکێنێ ! حەیفە برادەر ! ئاخر من ئەم شتانەی کە پێم وتی، لەم ئیجازەیەی دواییمدا لە ماڵەوەدا، لەگەڵ ژن و منداڵەکانمدا بەسەرم هاتن. لە گەرمەی خەودا یان لەسەر نانخواردن، لەناکاو، ڕەپێ دەبوومەوە و بەلەز پەلامارم دەدانێ و چنگم لە قوڕگیان گیردەکرد. من لەو ساتە سامناک و بەدفەڕانەی خۆم زۆر دەترسم. ئاخر ئەمە مەرگەساتە کە تۆ قاچت لە ماڵی خۆتدا بیت و سەریشت لە مەیدانی جەنگدا ! لەمە نەگبەتی تر لە دنیادا نابێتەوە

(وێستانێکی کەم، بە وەڕسییەکی پڕ لە ماندووییەوە) من لەم ئیجازەیەی دواییمدا هەستم دەکرد کە ماڵەوەم بەتەواوەتی هەراسان کردووە. من لە ماڵەوەدا هەمیشە ئەو ژنە بەستەزمانەم لەو گورگە پێکراوەی ناخم ئاگادار دەکردەوە. برادەر تۆش... تۆش ئێستا، لەم چەند ساتەی کە لای یەکترین ـ من قەت لە خۆم دڵنیا نیم ـ ؛ دەبێ ئاگادار بیت لێم ! دەبێ ئاگادار بی؛ نەوەک لەپڕ بتکوژم ! (چاکەتەکەی خۆی رادەپسکێنێ و بە ئازاردانەوە) ئاخ، برادەر! من ئێستا چ رووزەردییەک لە ناخەوە دەمهەنجنێ کە ئەم قسەیە دەکەم (بە توورەیی و هەم گریانەوە) ئەمە هەقیقەتی منە، برادەر؛ من دڕندەم. من دڕندەم. (بە کزی و کلۆڵییەوە) من زۆر زەبوونم. من زۆر زەبوونم. (دەگری) من شایستەی ئەوە نیم کە پێم بڵێن'' مرۆڤ''.

سەربازی دووەم: نەخێر. نەخێر، برادەر. (وێستانێکی کەم. پیش دەخواتەوە) خۆ نەک تەنیا تۆ، هەموو سەربازێکی ئەم جەنگە، تاکو چوار پێنج ساڵی دیکەش دەبێ هەمیشە ئاگاداری ئەوەی تەنیشت خۆی بکاتەوە ! بڕوا بکە: من مەبەستم ئەوە نیە کە دڵت بدەمەوە. ئێمە هەموومان لەمەودووا هەمیشە دەبێ ئاگادار بین لەیەکتری ! من بە قسەی مرۆڤێکی دڵپاکی وەک تۆ قەت سەغڵەت نابم. هەڵسە، مەگری، برادەر ! من دڵنیام هێندە نابا کە بە ژن و منداڵەکانی خۆت شاد دەبیتەوە و ئەو ساتە...

سەربازی یەکەم: (ناهێڵێ قسەکەی تەواوبکات، بە وەڕسییەوە) بێهوودەیە. بێهوودەیە...

سەربازی دووەم: چی ؟

سەربازی یەکەم: هەموو شتێک. هەموو شتێک. تازە

تەواو؛ ئیتر وەرزی دڵنیایی و خۆشەویستی و مرۆڤایەتی بەسەرچوو. بەسەرچوو، برادەر ! تازە ئیتر هەموو شتێک تا هەتایە و بۆ هەمیشە تەنیا بۆنی خوێن و دەردیان لێ دێ. تازە ئیتر ئەو روومەت و لێوانەی ماچمان دەکردن تامیان لە تامی ئەو شەپڵە قورە زیاتر نابێ کە لەژێر تایەی دەبابەیەکەوە دەردەپەڕین و بە دەممانەوە دەنووسان، ئەو خەونانەی دەماندیتن وەک ئەو خەونە رەش و پڕ نەگبەتیانە دەبن کە لەژێر باڵی شەوی کوشتاردا دەماندیتن. ئەوەتا: من ئێستا پێش ئەوەی کە بگەڕێمەوە شارەکەم، دەبینم: کەسوکارم، خزمەکانم، دۆستەکانم، هەروەها گشت خەڵکی شار... لەجیاتی پێشوازی کردن، لەجیاتی ماچ و باوەشکردن، تفی شەرمەزاریم بە روودا دەدەن. هەرگیز لە گوناهی ئەم چەندین ساڵی مرۆڤ کوشتنەم نابوورن. ئەوان، کاتێ دەگەڕێینەوە، گاڵتە بەو کۆششە بێهوودەیەی پڕ لە رەنجی جارانمان دەکەن. ئاسمانیش کە جاران جێی دڵنیایی بوو، ئیتر لەمەودووا هەر تەڵخی و غەوبار و هەر غەزەب دەبێ. تازە تەواو، ئیتر ئێمە ژیانمان تەنیا دەرد و مەرگەساتی و ماتەم دەبێ.

سەربازی دووەم: توخوا بەسە، برادەرگیان. تۆ قەت لە من خەمناکتر نیت. تکا دەکەم با بەس بێ ! با بۆ چەند ساتێک خەم و خوێن و مەینەتییەکان لەبیر خۆمان ببەینەوە. با بۆ چەند ساتێک، گەرچی کەمیش بێ، ئەوە لە بیر خۆمان ببەینەوە کە لە جەنگدا بووین.

سەربازی یەکەم: (بە رقەوە) ئەم جەنگ نەفرەتلێکراوە ! تف ! (بە تووڕەییەوە تف دەکاتە سەر زەوی) تەنیا تووشی ئەم دەردەی نەکردم، تەنانەت ویژدانیشی لەدەست دام. من قەت پێشبینیی ئەوەم نەدەکرد کە رۆژێ لە رۆژان مرۆڤێک

بکوژم و گوناهێکی هێندە گەورە بخەمە ئەستۆم. من لە رۆژانی پێش جەنگدا هەمیشە، هەموو پێشنوێژان، لەسەر بەرماڵی نوێژ و تاعەت، دەستەودوعا لە خوا دەپاڕامەوە کە لە گوناهە بچووکەکانم ببووری. ئێستا پێم بڵێ، برادەر: گوناهی کوشتاری ئەم چەندین ساڵەم، بە چی، چۆن دەشووریێنەوە ؟ چۆن ؟ ئێستا ئەگەر تەنانەت خوداش لێم ببووری، من بۆ خۆم هەرگیز لە خۆم نابوورم. هەتا دنیا دنیایە، هەر دەبێ بەم دەردەوە بتلێمەوە. ئاخر من چۆن بتوانم باز بەسەر ئەو هەموو گوناهـ و تاوانانەی خۆمدا بدەم ؟ من وا بۆ سێ ساڵی رەبەق دەچێ گورگێک بووم و ئامادە بووم هەرچی مرۆڤێک، هەرچی شتێ کە پێیان گوتبام " لەناوی ببە !" لەناوم دەبرد. دەیان مێردمنداڵ کە هێشتا بۆنی شیری خاویان لە دەم دەهات، دەیان گەنج کە هێشتا هیچ یەکێکیان بۆنی ژنیان نەکردبوو، من هەمووم کوشتن. سەدان مرۆڤی غەمگینی تر، کە تەنیا ئەگەر لە شاری مندا لەدایک بوونایە دەشیا بوونایەتە نزیکترین هاوڕێم. مرۆڤی کەساس و پیرەمێردی بەحورمەت و ریش سپیی ئەوتۆ کە بە باوکم دەشیان... قورم بۆ ماڵ و منداڵەکانیان گرتەوە... ئەمانە هەمووی لەپێناوی چی ؟ لەپێناوی کێ، برادەر ؟ (بە رق و نەفرەتەوە) لەپێناو ژنێکی ئیبلیس و چەند منداڵێکی حەرامزادە، کە نەوەک حکوومەت بیانگرێت و دەربەدەریان بکات یان بیانخاتە بەندیخانەوە ! بەڵێ لەپێناو ئەواندا بوو کە من ئەو هەموو تاوانانەم کرد. سەبارەت بە ئەوان بوو کە من بوومە ئەم دڕندەیە (بە گریانەوە) من پیاوکوژم، برادەر. من دڕندەم. من خوێنڕێژم، من تاوانبارم...

سەربازی دووەم: نەخێر، برادەر. تۆ پیاوکوژ نیت.

سەربازی یەکەم: (بە گریانەوە) چۆن، چۆن برادەر ؟

سەربازی دووەم: نازانم؛ من لە چاوەکانتدا هیچ شتێ بەدی ناکەم کە پێم بڵێ تۆ هیچ کەسێکت کوشتبێ.

سەربازی یەکەم: دەزانم تۆ دڵم دەدەیتەوە، برادەر. بەڵام ئەگەر منت لە سەنگەری جەنگدا بدیبایە، بە تەواوەتی لەم رایەت پەشیمان دەبوویتەوە.

سەربازی دووەم: ئێمە، ژن و منداڵەکانمان لەم گوناهە گەورەیە بێ بەرین. لە گوند و شارەکانی ئێوەدا، چەند ژن و منداڵی بێ تاوان بوون بەژێر کەلاوەی تۆپ و قەسفی فڕۆکەکانی ئێمە ؟ چەندیان ئێستا دەربەدەر، بێ دایک و باوک لە برسێتیدا دەتلێنەوە ؟

سەربازی یەکەم: (بە حەسرەتەوە) ئەم شەو، هەر ئێستا، پاش دەمێکی تر، ژمارەیەکی زۆری دیکەش دەچنە پاڵ ئەمان. ئاخۆ ئەم شەو، لەم هێرشە تازەیەی ئەم شەودا، چەند ماڵی دیکە کاول دەکرێن ؟ چەند خوشک بێ برا، چند منداڵ بێ دایک، چەند باوک بێ منداڵ، چەند ژنی تر بێوەژن، چەند پیاوی تر بێوەمێرد دەکرێن ؟ ئاخ، ئەم شەو شێتی و ئاوارەیی و پرسە و یەخەدادڕانێکی زۆری دیکە بۆ ئەم خەڵکە رادەگەیەندرێت. ئەم مەرگەساتە بۆچی، برادەر ؟ لەپێناوی چی ؟

سەربازی دووەم: منیش تێناگەم ؟ ئەی کەواتە خۆشەویستی، شیعر، شارستانیەت لەپێناو چی ؟ بۆ کێ ؟ دۆزینەوەی میکرۆبەکان لەپێناو چی ؟ سەیرە، برادەر، ئەم گرەوە چۆن دەبردرێتەوە ؟

لەناکاو، دەسرێژێکی تۆقێنەر بەرز دەبێتەوە: دەسڕێژێکی

کەمخایەن، بەڵام لە نزیکەوە. هەر دووکیان دەشڵەژێن و تەنگەتاو دەبن.

سەربازی یەکەم: (بە ترسەوە) وا دیارە هێرشەکە خۆیەتی! دەستی پێکرد ! (دەیەوێ خۆی کۆبکاتەوە: بە دووای بێریە و قایشەکەیدا دەگەڕێ) با بەڕێ بکەوین، بڕۆین، برادەر ! ئەمەیان زۆر نزیکە. من دڵنیام ئەگەر هی هێرشەکەش نەبێ، ئەوا کاتی هێرشەکە زۆر نزیک بۆتەوە. با بڕۆین، ئەم ناوە جێ بهێڵین ! (تاکە تاکە تەقەی دیکە دەکرێ) با بڕۆین، با لە یەکتری جودابینەوە، برادەر گیان !

سەربازی دووەم: توخوا برادەر گیان، بەڵام پێش ئەوەی یەکتر جێ بهێڵین، تۆ دەبێ هەواڵی من بگەیەنیتە ماڵەوە ! وەرە .. ژمارەی تەلەفۆنی ماڵی پوورزاکەم (باخەڵی خۆی دەپشکنێ).

سەربازی یەکەم: کەی ئێستا کاتی ئەوەیە ! برادەر گیان کاتی ئەوە نیە، توخوا؛ دەکوژرێی ! با ئێرە جێ بێڵین، زوو!

دەنگی سارۆخ و تۆپ و هاوەن بەرزدەبێتەوە. ئەو ناوە هەمووی دەبێتە یەک پارچە رووناکی. هەر دووکیان لە شوێنی خۆیاندا دەشڵەژێن و سەریان لێ تێکدەچێ: هەر یەکەیان خۆی لە سووچێکی جەنگەڵەکەدا حەشاردەدا. دیار نین لە کوێن ! تەنیا دەنگیان دەبیسترێ.

سەربازی دووەم: (بانگی سەربازی یەکەم دەکا) جارێ نەڕۆی، برادەر ! بوەستە ! جارێ نەڕۆی، دەکوژرێی !

تەقەکە هەر بەردەوامە

سەربازی یەکەم: (هاواردەکا) ئەمە هێرشەکەیە، دەستی پێکرد. با بڕۆین، با ئەم ناوە بەجێ بێڵین !

سەربازی دووەم: (هاوار) بەرەو کوێ ؟ ڕێگات لێ تێکدەچێ ! بەرەو کوێ دەڕۆی ؟

سەربازی یەکەم: (هاوار) نازانم ! ئێرە کوێیە ؟ ئێمە لە کوێداین ؟ (لەسەر شانۆدا وەدیاردەکەوێتەوە، وەک شێتێکی هەترەشچوو چاو بە ئاسماندا دەگێڕێ) ئێمە ونین. ئێمە ونین، برادەر ! من نامەوێ لەوە زیاتر لێرەدا بمێنمەوە. تۆ خۆت لە کوێ حەشارداوە ؟

سەربازی دووەم: (هاواردەکا، خۆی دیار نیە) نەکەی، برادەر: نەڕۆی ! بوەستە تا تەقەکە نەختێ ئەهوەن دەبێتەوە !

سەربازی یەکەم: (لە ناوەڕاستی شانۆدا بەدووای برادەرەکەیدا دەگەڕێ، بە هاوارەوە) ئەهوەن نابێتەوە. ئەمە هێرشەکەیە. تۆ خۆت لە کوێ حەشارداوە ؟ هەڵسە بڕۆ، ئێرە جێ بێڵە ! ئێرە بۆمباباران دەکرێ؛ دەکوژرێی. من دەڕۆم، برادەر گیان، خواحافیز... خوا..حا..فیـ..ز.. (وردە وردە لەسەر شانۆ دووردەکەوێتەوە)

سەربازی دووەم: (بە هاوار و سۆزێکی پڕ لە نرکەوە بانگی دەکا) ڕاوەستە جارێ، برادەرە ئازیزەکەم ! وا گوللە و تۆپ هەموو لایەکی لێ تەنیوین. جارێ خۆت لە شوێنێکدا مات کە ! نەڕۆی ! دەکوژرێی ! دەکوژرێی، برادەرە ئازیزەکەم...

لەناکاو دەنگی ناڵە و هاوارێکی تاساو دەنگ دەداتەوە:

لەوانەیە دەنگی سەربازی یەکەم بێت و کوژابێت، بەڵام دەنگەکە زۆر لە دەنگی سەربازی دووەمیش دەچێت؛ لەوانەشە دەنگی هەر دووکیان بێت بەیەکەوە. خۆ لەوانەشە دەنگی هیچ کامێکیان نەبێ.

- پەردە -

هەولێر – بەرگەڵوو: ١٩٨١ـ ١٩٨٣

*** ئەم شانۆنامەیە، پێشتر بە ناونیشانی (ماڵئاوا ئەی وڵاتەکەم) بڵاوکراوەتەوە.**

بەيانيت باش، ئەی غەريبی !

شانۆنامەی یەک پەردەیی

کەسەکان:

نارین: کچێکە لە تەمەنی ۲۵ ساڵیدا، ئیفلیجە و لەناو جێ کەوتووە.

فەرەیدوون: کوڕێکە، لە تەمەنی ۲۵ ساڵیدا.

پشتیوان: هاوڕێی فەرەیدوونە.

ژوورێک. لە دەستەڕاستدا قەرەوێلەی نارین، کە زۆربەی بەشی پانتایی سەرشانۆی گرتووە. قەرەوێڵەیەکی تر لە سەرینی قەرەوێلەی یەکەمەوە درێژ بۆتەوە– لە بەشی دوواوەی سەرشانۆ، لەگەڵ قەرەوێلەی یەکەم ناوەڕاستی شانۆیان کردۆتە لاکێشەیەک. جووتێ دارشەق لە ژوورووی قەروێلەکەی نارین هەڵپەساردراون.

دەرگای رووەو حەوشە لە دەستە چەپدایە. لەپاڵ ئەو، دەرگایەکی تر (دەرگای چوونە ژوورەوەی ئەودیو) رووبەڕوو دیارە. عەللاگەیەک بە دیوارەوە، لە نزیک قەرەوێلەکەی نارینە: پاڵتۆیەکی پێوە هەڵواسراوە. لەولاتر: دەلاقەیەک، لەپاڵیا: جلوبەرگی سەربازی، بە بزمارێکەوە کراوە. کورسیەک. مێزێکی چکۆڵە.

بە دیواری دەستەڕاستەوە، رەسمێک لەناو چوارچێوەیەکی گەورەدا، لە بارێکی خواردا، بە داوەبەنێک شۆڕ بۆتەوە و بزماری دەستەڕاستی خۆی بەرداوە. سەرشانۆ تاریکە.

فەرەیدوون: (رووەو دەلاقەکە. دەست لەناو دەلاقەکە دەگێڕێ)

چەندی چاوم دەگێڕم‌و دەگەڕێم، نایدۆزمەوە نارین!.. نیە. لێرە نیە! لەوانەیە لە شوێنێکی دیکەت دانابێ.

نارین: (دەست لە ژێر بەتانیەکە دەردەهێنێ. بە نرکەنرکەوە، بە دەنگێکی کەوتووی نەخۆشانەوە) نا، هەر لەوێیە. ئێوارە، کە کراسەکەتم بۆ دووریبیەوە، لەگەڵ دەرزی‌و بەکرەی داوەکە، لەوێم دانا، هەر لەوێیە.

فەرەیدوون: چەندی دەگەڕێم، نیە.

نارین: دە.. تۆ.. گڵۆپەکە داگیرسێنە! لە دەلاقەکەی خوارەوەیە.

فەرەیدوون: دەلاقەی خوارەوە؟ (لە نزیک خۆیەوە گڵۆپەکە دادەگیرسێنێ، دەست بۆ قوتووی حەبەکان درێژ دەکا) ئەی بۆ لە هەوەڵەوە نەتگوت لە دەلاقەکەی خوارەوەیە!

نارین: با، وتم.

فەرەیدوون: (قوتووی حەبەکەی بۆ دەکاتەوە، دەیداتە دەستی. دەڕوا بەرەو ژوورەکەی ئەودیو. نارین، لەسەر قەروێلەکەی، بە جووڵەجووڵ، بە زەحمەتییەوە هەوڵ دەدا؛ دەیەوێ لە ناوک بەرەو خواری خۆی بۆ لای خۆی رابکێشێ و، پشت بە شیشەی قەرەوێلەکە بدات. نێوچەوانی، بە ڕەفتەیەکی زەیتوونیی تەنک بەستووە. قژی خاوی، بە شێواوی‌و ژاکاوییەوە، بە دوو لاجانگی هاتوونەتە خوار. دوو دانە حەب لە شووشەکەوە دەخاتە ناو لەپی دەستی. فەرەیدوون دەست بە پەرداخێک ئاوەوە دەگەڕێتەوە لای، پەرداخە ئاوەکەی دەداتە دەست. بۆی دەچەمێتەوە، ئەژنۆی

لەسەر قەرەوێلەکەی ئەو دادەنێ: دەستی راستی دەخاتە ملییەوە، دەستی چەپیشی لەژێر پەرداخەکە رادەگرێ، تا نارین حەبەکەی پێ دەخواتەوە) ئێستا چۆنیت نارین گیان؟ چۆنیت!

نارین: (بە ئازار و بێهێزییەوە) باشم فەرەیدوون گیان (دەست بە نێوچەوانی خۆیەوە دەگرێ، بە داهێزراوییەوە هەوڵ دەدا ڕابکشێتەوە، سەر دەنێتە سەر سەرینە هەڵپەساردراوەکەی قەد شیشەی قەرەوێڵەکە).

فەرەیدوون: (دانوشتاوەتەوە، بە شێنەییەوە دایدەپۆشێ. دەگەڕێتەوە جێگەکەی خۆی. لەسەر عەرزەکە، لە پێینگانی قەرەوێڵەکەی خۆی، پشت بە قەرەوێڵەکە دەدات‌و قاچەکانی درێژ دەکا. جگەرە داگیرساوەکەی لەسەر تەپڵەکی جگەرەکەیەوە هەڵدەگرێتەوە و هێور هێور مژ لە جگەرەکەی دەدا. کتێبێک لە تەنشتی رووەوگێڕ کراوەتەوە).

نارین: سەعات چەندە فەرەیدوون؟

فەرەیدوون: (ئاوڕ بۆ سەعاتی سەر مێزەکەی نێوانیان دەداتەوە) چوار و نیو! گڵۆپەکە بکوژێنمەوە؟

نارین: تۆ.. وا بزانم.. دەخوێنیتەوە!

فەرەیدوون: (هەڵدەستێ گڵۆپەکە دەکوژێنێتەوە).

نارین: (رووەو فەرەیدوون) سفرەکە داگیرسێنە.

فەرەیدوون: (گڵۆپە سفرەکە دادەگیرسێنێ. دەگەڕێتەوە، پشت بە قەرەوێلەکە دەدات. سەری بەرزکردۆتەوە، تەماشای دوور، سەرەوە دەکا. ئاگای لە نارین بڕاوە، تاو تاو مژی قووڵ لە جگەرەکەی دەدا).

نارین: بیر لە چی دەکەیتەوە فەرەیدوون؛ لە قاسەی ئوتێلەکە هەمدیس؟!

فەرەیدوون:(وەک ئەوەی خەیاڵی لای ئەو نەبێ، بێ جووڵە) قاسەی چی ؟

نارین: ئەوەی کە پێرێ پێت وتم.

فەرەیدوون: (بە شەکەتیو خامۆشییەوە) وتم چی ؟

نارین: کە شەوێک بچیت لەو ئوتێلەی کە پێشتر تێیدا دەخەوتی؛ لەو کاتەی خاوەن ئوتێلەکە خەریکی نوێژکردن دەبێ، تۆ بە هەرچی چۆنێک بێ قاسەکەی بشکێنیتو پارەکەی هەرچەندێک تیابوو دەربهێنی ! ئەی وات نەوت! وات نەوت فەرەیدوون؟

فەرەیدوون: (بە شپرزەییو نائارامی‌یەوە) نا، نارین گیان. دڵنیابە، بیرم لەوە نەدەکردەوە.

(قەیرێ بێ دەنگی)

نارین: (بە نەوایەکی ماتەمینبار) من دەمزانی، دەمزانی.

فەرەیدوون: چیت دەزانی؟

نارین:« هیچ ».

فەرەیدوون: چیت دەزانی؟

نارین: کاتێ دڵت دەدامەوە، دەتگوت: بەو پارەیەی کە دەستمان دەکەوێ، ئیجازەیەکی تەزویر و ناسنامەیەکی ساختەی ـ نازانم لەلای چ کەسێک ـ پێ دەکڕین و لەم دۆزەخە پێی دەرباز دەبین؛ دەڕۆین (هەناسەیەکی قووڵی حەسرەتاوی هەڵدەکێشێ) من ئەوساتە زۆر نەخۆش بووم. دەمزانی کە تەنیا بۆ ئەوەتە دڵم خۆش بکەیت. هەرچەند دەشمزانی کە ئەگەر پێت بڵێم: « ئا، بچۆ » دەچووی، دەتکرد. بەڵام لەگەڵ ئەوەش، من هەر رژد بووم، هەر رژد بووم و رێم نەدەدایتێ، رێم نەدەدایتێ ئەو ئیشە بکەیت.

(قەیرێ بێدەنگی)

نارین: (لە مات بوونی فەرەیدوون ورد دەبێتەوە، وەک ئەوەی هێشتا هەر گومانی لە پەشیمان بوونەوەکەی فەرەیدوون مابێتو دڵنیا نەبووبێ).

فەرەیدوون: (لە خەیاڵی خۆی رادەچڵەکێ، بێ ئەوەی تەماشای نارین بکات) نەء، بیرم لەوە نەدەکردەوە، نارین. دڵنیابە: بیرم لەوە نەدەکردەوە.

نارین: ئەی بەدرێژایی ئەو هەموو ماوەیە، پێش ئەوەی کە من داوای شووشەی حەبەکەت لێ بکەم؛ من ئاگام لێ بوو نەنوستبوویت، نەشتدەخوێندەوە، لە هەمان ئەم شوێنەی خۆت دانیشتبوویتو جگەرەت دەکێشا؛ بیرت دەکردەوە. بیرت لەچی دەکردەوە؟!

فەرەیدوون: (هەڵدەستێتەوە).

نارین: تۆ ئاگات لە من نەبوو، من کاتێ لەم شوێنەی خۆمەوە لێت ورد دەبوومەوە: لە توێی دووکەڵی جگەرەکەی بەبات دەکرد، وە لە توێی بریسکەدانەوەی گلێنەکانتەوە، کە لاونیو لێمەوە دیاربوو، هەستم بە ئازادترین ساتەکانی هەناسەدانی عومرت دەکرد، هەستم دەکرد لە ئاسوودەترین راکشانو حەسانەوەدا دەژیت، وەک ئەوەی لە دڵنیایی‌یەکی زۆر بەختەوەرانەدا بیت! تەنانەت منیش، هەر لە خۆمەوە دڵم خۆش داهات، وتم: لەوانەیە فەرەیدوون، مژدەیەک، هەواڵێکی خۆشی لە سنگدا بێ! توخوا، پێم بڵێ، ئەدی بە درێژایی ئەو هەموو ماوەیە، بیرت لە چی دەکردەوە؟!

(ساتێ بێدەنگی)

فەرەیدوون: بیرم لەو رۆژە جوانەی چەند مانگێک پێش ئێستە دەکردەوە، نارین! ئێوارەیەکی دەمەوبەهار بوو..

نارین: کام ئێوارە؟

فـــەرەیدوون: (بەدەم هاتوچۆکردنەوە) کە بە یەکەوە، لە باغەکەی نزیک «مەحەتتە» لەسەر ڕۆخی جۆگەلە ئاوێک، لەسەر عەردێکی بە گیاوگۆڵ دانیشتبووین، پشتمان دابووە درەختێکو گوێمان لە فیشکەی شەمەندەفەرە دوورەکان ڕاگرتبوو. من ئیجازەیەکی پێنج شەممەو جومعانم وەرگرتبوو. ئەو ئێوارەیە، لەشم ئازاری تەدریبی ئێوارانی مەعەسکەری پێوە نەبوو: خەیاڵ ئاسوودە و دڵخۆش، لەژێر درەختەکەدا، لە تەنشت تۆ پاڵم دابۆوە. دەوروبەرمان هەمووی سێبەری خۆشیبەخشی دارودرەخت بوو. لە هەر چوار لامانەوە، باڵندە، بە فڕکە فڕکی پڕ ئاهەنگی باڵیانەوە هەڵدەنیشتنو دەفڕینەوە. جریوە جریویان دەتگوت لە کانگای ئەوینی پاکی ئێمەوە هەڵدەقوولا. تۆ ئەو کاتە ئاوهات بەسەر نەهاتبوو نارین گیان: قاچت عەردی دەگرتو بە ئازادییەوە دەتتوانی بێیتو بچیت! لەژێر دەرەختەکەدا جار بە جار دەستت بەردەدامو دەچوویت لە چۆلەکە هەڵنیشتووەکانی دەوروبەرمان نزیک دەکەوتیتەوە، خۆت بۆیان دادەنووساند؛ دەتگوت: «فەرە گیان، هەر ئێستا چۆلەکەیەکی بچکۆڵەت بۆ دەگرم!». بە بیرت دێ: ئەو ئێوارەیەی کە تاڵە گیایەکم لە پەنجەت بەست و بۆتم کرد بە ئەڵقە؟

نـاریـن: (لەناو جێ، ماتەمگرتوو، نوقمی خەیاڵێکی بریندار).

فەرەیدوون: ئەو ئێوارەیەی کە تاڵە گیایەکەم لە پەنجەت ئالاند و بۆتم کرد بە ئەڵقە. بە بیرت نایە، نارین؟

نـــارین: (بە کوژاوەیی، بە دەنگێکی زەلیلانەوە) پەشیمانی، فەرەیدوون؟

فـــەرەیدوون: نەء، پەشیمان نیم. پەشیمان نیم. تۆ چۆن دڵت دێ ئەم قسەیە دەکەی؟ تۆ ئێستاش خۆ دەمبینی: لە ساتەکانی لەگەڵ تۆدام، بە دڵێکی چەنێک گەرمتر بۆ ژیان، بە دەنگێکی چەنێک روونتر دەدوێم. شتەکان چەند جوانتر، چەند رووناکتر، چەند خۆشەویستتر دەبینم! ئینسان چۆن لەو دەستە پەشیمان دەبێتەوە کە ئەوی لەناو تاریکترین قۆزاغەی گۆشەگیرییەوە رزگارکردبێت؛ سامناکترین ڕێگای بێهوودەی ژیانی پێ گۆڕیبێتو ڕێگایەکی تازەی دڵنیاییو هێزی پێ پیشان دابێ!؟ چۆن، نارین گیان؟ بەڵام، بیر دەکەمەوە (کەمێک وەستان) نارین گیان، هێشتا یەکترمان نەناسیبوو؛ کاتێ حەوت سەربازە فیرارەکەیان لە بەردەم من و سەدان سەربازی دیکە، لە مەیدانێکی ناوەڕاستی ئۆردووگاکەمان گوللەباران کرد، من دووای ئەوەی لەتاو بینینی ئەم دیمەنە گیانهەژێنە لە خۆچووم و پاشان کە چاوم کردەوە دیتم «لە زندانێکدا بەند کراوم»؛ ئەو ڕۆژە ـ دووای ئەو رووداوە ـ دەمەوێ ئەوەت پێ بڵێم: یەکەم جارم بوو لە ژیانمدا هەست بەوە بکەم رووبەڕووی ژیان کراومەتەوە. رووبەڕووی دنیایەک غەیری ئەو دنیایەی جارانی گۆشەگیریم. ئاخر.. سەیر بوو.. من پێشتر.. وەک ئەوەی هەرگیز هەستم بەوە نەکردبێ کە لەم وڵاتەدا گوللەباران کردنی خەڵکی بێ گوناهـ هەیە! یا ئینسانی بەزۆر جل لەبەرکراوی سەربازی و ناردراو بۆ جەنگ، وەیا ئەو زندانانەی کە من خۆم بینیمن و چێشتی سارد و بێزەوەری سێ جەمەم لەگەڵ خواردن. فرمێسکی گەرمو درشتو روونیان دەڕژایە سەر دەستو پەنجەو بازووەکانم. ئەو بێ تاوانانەی، من دڵنیام، تۆش بتدینایە: ڕێزت لە ئازار و

چیرۆکە تاڵەکانی ژیانیان دەنا، حەزت دەکرد یارمەتییان بدەیت. سایەقی لۆری، کرێکار، قوتابی، فیتەرچی.. گوڕی هێز و ژیان لە دڵیاندا، لە چاویاندا شەپۆلی دەدا. دەیانویست بژین، ساتەکانی ژیان تاقیبکەنەوە. دەزانی؛ لەوە دەچێ من، جاران، هەرگیز بیرم لە ئازاری مرۆڤ نەکردبێتەوە. من ئەو چەند ڕۆژەی بۆ تەحقیقو لێپرسینەوە لە زندان بووم، کە هاتمە دەرەوە، بێزم لەو قۆزاغە پیسە دەکردەوە کە بەدرێژایی عومرم لەناوی دەژیام. وەک ئەوەی لەناو چاڵێکی تاریک و بۆگەنی سەرداپۆشراودا بووبم: عەودالی باریکترین داوە تیشکی کلاوڕۆژنەیەک بووم. دەمویست لەو قۆزاغەی گۆشەگیرییەی چەندین ساڵەی رابردووم بە یەکجاری بێمە دەرەوە. بەڵام لە هەمان کاتدا هەستم بە بێهێزی و نەتوانین دەکرد. من ئەو ماوەیە بۆ یەکەمین جار بوو لە ژیانمدا هەستم بە لاوازیی خۆم کرد، بۆ یەکەمین جار بوو هەستم کرد حەوجەی دەستێکم! نارین، من لەگەڵ تۆدا توانیم بێمە دەرەوە و چەند هەناسەیەکی پاک، پڕ بە سییەکانم هەڵبکێشم و دووبارە گوڕی خوێنو ژیان لە بەدەن و ڕۆحمدا بکەوێتەوە گەڕ.

نارین: ئاه فەرەیدوون، خۆزگە هەر ئەوسا، دووای گیرانەکەت و یەکسەر پاش یەکتر ناسینمان رامان بکردایە! بۆچی هەر ئەوسا بەیەکەوە رامان نەکرد و ئەم شارەمان بەجێ نەهێشت؟ تۆ قەت بیرت لە راکردن دەکردەوە؟

فەرەیدوون: ئا، نارین، کە تۆم ناسی. بەڵام ئێمە ئەوساتە، تازە سەرەتای یەکترناسینمان بوو!

نارین: راست دەکەی، جارێ بە هەمووی سێ چوار پیاسەمان پێکەوە نەکردبوو.

فەرەیدوون: دووای ڕەتبوونی ئەو ماوەیەش، کە بیرم لێ دەکردەوە: تۆ و باوکت، بە نەفیکراوی فڕێ درابوونە ئەم تاراوگەیە. وەک دەیان خێزانە کوردی نەفیکراوی دیکەی ئەم جنووبە نەفەرەت لێکراوە، ناوتان، وێنەتان، ناونیشانتان، لە هەموو سەیتەرە و نوقتەی تەفتیشەکانی دەوری ئەم شارەدا هەبوو. هەرچی سەیتەرەکانی دەرەوی ئەم شارە هەیە، تا دەگەیتە سەیتەرەکانی (دیوانیە)و (ڕومادی)و بەغداش، هەر هەموویان، هەر یەکەو فایلو لاپەڕەیەکی درێژیان لەلایە: ناو و ناونیشانی هەموو تاکە کەسو خێزانە کوردە نەفیکراوەکانیان تێدا تۆمار کراوە. خۆ ئەم عارەبانەش کورد هەر بە پێست و ڕەنگی قژ و دەم و چاوییەوە دەناسنەوە! (کەمێک وەستان، بە حەسرەتەوە) راکردنمان بەیەکەوە ئەستەم بوو: نەخشەو پلانێکی وردی دەویست (هەناسەیەکی حەسرەتاوی هەڵدەکێشێ) دەنا من دامنابوو کە باسی ئەم مەسەلەیەت لەگەڵ بکەم و بەیەکەوە بیر لە رزگاربوونی خۆمان بکەینەوە. من دامنابوو.. تا ئەو کاتەی- کە هەموویشی مانگێکی بەسەردا ڕانەبورد: ئەم کارەساتەی باوکتی بەسەر داهات!

(قەیرێ بێدەنگی، نارین سەری دادەنوێنێتە سەر سنگی)

فەرەیدوون: دەزانی بیرم لە چیی تریش دەکردەوە؟

نارین: لە چی؟

فەرەیدوون: لە زیندان! (وەک ئەوەی ژانەسەرێکی لە ناکاو گرتبێتی، هەردوو دەستی لەناو قژی خۆی دەئاڵێنێ. چەند ساتێکی کەم هیچ قسە ناکا) ئاه نارین گیان (وەک ئەوەی بەدەم خەونەوە قسە بکات) شەشەمین ڕۆژم بوو لەناو زندان.. ئەمجارە بردمیان فڕێیان دامە ناو ژوورێکی

بچووکەوە- دوو مەتر درێژی و مەترێک پانایی بوو. وێڕا وێڕای بن دیوارەکانی، بۆنی ڕشانەوە و میزی لێ دەهات. لە ناو ژوورەکە، ساتەکانی پێشووم دەهاتنەوە پێش چاو. نارین، کاتێ ئامر سریەکەمان، لە ریزی پێشەوە، لە نزیک حەوت کۆڵەگە دارەکە، ڕووبەڕووی مەیدانەکە « وەک مێگەلە مەڕێک» داینیشاندین: من لە ریزی دووەمی پێشەوە، لە ناو کۆمەڵێک سەربازی دیکە دانیشتبووم. لە ناکاو، دەنگی سامناکی ئاژێرێک ڕایچڵەکاندین، تەماشامان کرد: جێبێکی درێژی سپیی سەرگیراو « لە ئیسعافی نەخۆشخانان دەچوو» لەولای مەیدانەکەوە ڕایگرت. سەرتاسەری ئەو ئۆردووگا گەورەیە، بە عەقید و رائید و زابط و ئامرسریە و عەریفەوە، بەو هەموو هەزاران سەربازەی ناو ئوردووگاکەشەوە- ئەوانەی بە دانیشتنەوە بوون، ئەوانەی بە پێوە بوون- ئەڵقەیەکیان دروست کردبوو؛ چاوەڕوانی بینینی دیمەنەکەیان دەکرد. جێبە درێژە سپیەکە ڕایگرت، چەند زەلامێک، بەپەلە ڕایانکرد. حەوت سەربازە چاوبەستراو و قۆڵبەستراوەکەیان لە جێبەکەوە هێنا خوارەوە، قۆڵیان گرتن و هێور هێور ڕووەو مەیدانەکە دەیانبردن: یەکدووانێک لە پێشەوەیان دەڕۆیشتن و چەندێکی دیکەش لە دوواوەیان، بێدەنگ، زۆر بە سستی و سامناکیەوە هێڵی ناوەڕاستی بازنەی خەڵکەکەیان دەبڕی، تا گەیاندنیانە لای ریزە کۆڵەگە دارەکانەوە « هەندێ زیخیان لەپێش کۆڵەگە دارەکان ڕۆکردبوو» ئنجا بە گوریسێکی ئەستوور، لە دارەکانیان بەستانەوە، خۆشیان پشتاوپشت کشانەوە (بە هەرەسو ئازارەوە) ئاخ، من بەدرێژایی هەموو ئەو ساتانە، لەگەڵ ڕابووربنی هەر چرکەیەک، تا ئەو ساتەی کە دەنگی

سامناکو تۆقێنەری یەکەم دەسڕێژ باڵندەی سەر درەختەکانی پشت مەیدانەکەی بەرەو قوڵایی ئاسمان هەڵفڕاند؛ دەزانی هەستم بە چی دەکرد نارین؟ تەنیا یەک شت لە مێشکمدا دەخولایەوە: « هەر ئێستا نا، دەمێکی دی؛ دەبێ بە جواب بێم، دەبێ بە جواب بێم!» (خاو دەبێتەوە) بەڵام، نەمتوانی! ئەم هەستی نەتوانینە، ئەم هەستی زەبوونی و حەژمەتە، تەنانەت لە ژووری زندانەکەشم، هێشتا هەر ئازاری دەدام. (ساتێ وەستان. پیش دەخواتەوە. بە لەخۆتووڕەییەوە) زۆر سەیر بوو. جاران ئینسانێک، یا هاوڕێیەکەم کاتێ حەژمەت و کەسەر و بێزاریی خۆی، لەتاو ئەو جۆرە دیمەنە ناشیرینانەی ژیان دەردەبڕی، یان کە باسی هەر جۆرە قەهر و تلانەوەیەکی دیکەی خۆی، بەدەست ژیانەوە بۆم بکردبایە، من پێی قەڵس دەبووم، هەمیشە وام دەبینی کە دەربڕینی ئەم جۆرە قسەوباسانە، لە ڕشانەوەیەکی بۆگەن زیاتر هیچی تر نییە. لەو کاتانەدا، هەمیشە، بە فیگاریەکی پڕ لە بێزەوە لە دڵی خۆمدا دەمگوت: «چیە ئەمە؟» ، «وەک ئەوە وایە کە لەشی خوێناوی و پڕ کێمی خۆی ڕووت بکاتەوە و لەبەردەمت ڕایبخات؛ بۆ ئەوەی تۆش بەزەییت پێیدا بێتەوە!» ، دەمگوت: «هەر کەسە و لە برینی کێماویی خۆی بەرپرسیارە» . زۆر جاران، لە تووڕەییان، بەو هاوڕێیانەی خۆمم دەگوت: « کە بە بێزاری و تلانەوەی خۆت هەڵ ناکەیت؛ بۆچی خۆت ناکوژیت؟ » بەڕاستیشم بوو، دەزانی؟ (کەمێک وەستان. بە شەکەتیەوە) ئاه، نارین گیان، هەست دەکەم جاڕسم کردیت (بە زەبوونیەوە) قسەکانم پچڕ پچڕن؛ وڕێنە ناکەم: دەمەوێ پارچە شکاو و پرژوبڵاوەکانی بوون و ژیانم بە یەکترەوە گرێ بدەم. دەمەوێ

ئەوەت پێ بڵێم: من ئەگەر تۆم نەناسیایە، تووشی چارەنووسێکی زۆر رووڕەشانە دەهاتم، تووشی مردن؛ مردنێکی بێمانا، مردنێکی لە گیانی خۆ بێزارانەی ناو سەنگەرێکی ئەم جەنگە نەفرەتاوییە. یانیش ئەوەتا تووشی خۆکوشتنێکی لە ناکاو! نارین گیان، تۆ هەم ڕێگام بووی، هەم چارەنووسیش (لەسەر کورسیەکە، وەک سەرمای بێ، خۆی وێک دێنێتەوە. بە نەوایەکی برینداڕەوە) کەچی تۆش، نارین، بە هەموو دڵتەوە، پێم دەڵێی: (پەشیمانی). من چۆن پەشیمانم، چۆن پەشیمانم!

نارین: داوای لێبوردنت لێدەکەم، فەرەیدوون، من هەست دەکەم: بەو قسەیەی کردم ئازارم دایت.

فەرەیدوون: (لەناکاو لەسەر کورسیەکە هەڵدەستێتەوە) ئینسان حەزدەکا سوودی هەبێ، دەزانی نارین؟

نارین: (بە ماتیەوە، لە هاتوچۆکردنی فەرەیدوون بەدەم قسەکردنەوە، ورد دەبێتەوە).

فەرەیدوون: رۆژێکیان- یەکدوو مانگ پێش ئەوەی کە تۆ بناسم- تازە بۆ سەربازی هاتبوومە ئەم شارە، ئێوارە بوو: لە ئۆردووگاوە بەرەو ئوتێلەکەم دەگەڕامەوە، لەسەر شۆستەیەک راوەستابووم و دەمویست لە شەقام بپەڕمەوە، لەو کاتەدا، شاقامەکە، بەردەوام ئوتومبیلو زیلی سەربازیی پێدا دەڕۆیی‌و بواری پەڕینەوە نەبوو. کە ئاوڕێکم بۆ دەستەڕاستی خۆم دایەوە، دیتم: کوێرێک، کووڕ، دەست بە گۆچانەوە، لەولای منەوە راوەستابوو؛ ئەویش هەر دەیویست بپەڕێتەوە. چووم دەستیم گرت و لەگەڵ خۆم لە شەقامەکەم پەڕاندەوە! دەزانی نارین، ئەو ئێوارەیە، ئەو ڕووداوە ئاسوودەییەکی یەکجار گەورەی لە گیانمدا خرۆشاند! باوەڕ

بکە: هەر لەو ساتەوەی کە دەستم گرت، تا ئەو ساتەی کە شەو خەوم لێکەوت، بە درێژایی سات، لە خۆشترین‌و دلاوەرترین ساتەکانی ئاسوودەییدا دەژیام. هەستم دەکرد ئەو ئێوارەیە بوونێکم هەبووە، مانایەکم هەبووە؛ سوودێکم هەبووە. ئینسان هەمیشە دەیەوێ شتێکی هەبێت و بیداتە دنیا، بیداتە ئەوەی غەیری خودی خۆی. من ئەمڕۆ، زیاتر لە هەموو ساتێک، زیاتر لە هەموو ئینسانێکی دیکە حەز دەکەم هێز و تواناکانی خۆم ببەخشم (وەک ئەوەی بیەوێ شتێکی بداتێ) من خۆشم دەوێی، خۆشم دەوێی (بە زەردەخەنەیەکی ئومێدەوارنەوە) دەزانی نارین، من زۆر جاران وا هەست دەکەم ئەوین و پەیوەندیی ئێمە: شیعرێکە، شیعرێکی ناتەواوی بەردەستمە کە دەبێ هەموو هێزی گیانی خۆمی پێ ببەخشم؛ شیعرێکی ناتەواوی بەر دەستم کە خەریکم تەواوی دەکەم. تۆ دڵت دێ دەست لە شیعرێکی ناتەواوم هەڵبگرم و بە نیوەچلی وازی لێ بێنم؟

نارین: (بە دەنگێکی پڕ لە ئازارەوە) چۆن دڵم دێ؟ (بە خۆشەویستیەکی پڕ لە غەمگینی‌یەوە) ئێ فەرەیدوون، دە وەکو دوێنێ و پێرێش پێم وتی: ئێستەش خۆ نەچووە بچێ؛ خۆ بە هەمووی تەنیا سێزدە رۆژ بەسەر ماوەی غایب بوونتدا ڕەت بووە!

فەرەیدوون: (بە خەمساردییەوە) ئێ؟

نارین: ئەگەر تۆ ئەمڕۆ بچیتەوە پێش و خۆت تەسلیم بکەیتەوە؛ قابیلە بۆ تەنیا سێزدە رۆژی غایب بوونت حسێبی فیراریت بۆ بکەن؛ قابیلە؟

فەرەیدوون: (پیش دەخواتەوە) نارین گیان، تەنیا یەک رۆژ، یەک رۆژیش چیە غایب ببیت، لەلای ئەوان بە فیرار

لەقەڵەم دەدرێی.
نارین: هەر لەبەر سێزدە رۆژ - « سێزدە رۆژ» ؟
فــەرەیدوون: ئەمە یاسای سەربازییە! بۆ ماوەی حەوت ساڵی رەبەق دەچێ، هەر لە یەکەم رۆژی ئەم جەنگەوە، رێورەسمو یاسا لێرە ئاوهایە. ئەمە جەنگە. جەنگ.
نــاریـن: (حرسو حەژمەت قورگی دەگرێ، دەداتە پرمەی گریان) ئەی چار فەرەیدوون؟! من هەست دەکەم ئێمە لە بیابانێکی تاریکداین. لەم غەریبییەدا، لەم شارە بێگانە و تاراوگەیەدا، بێ کەسوکار، دوور لە خزم و ئاشنایانمان؛ کەسێ ناناسین رووی لێ بنێین، کەسێ ناناسین داوێنی بگرین یارمەتیمان دات. کەس نییە بە فریای هاوارمان کەوێ. ئێمە، ئەوا سێ رۆژی رەبەقە، بیر لە چارەسەرێکی ژیانی خۆمان، بیر لە رزگاربوونمان دەکەینەوە؛ ناتوانین. ناتوانین. هەر هەموو دەرگایەکمان لە روو داخراوە، داخراوە! ئێمە لە دۆزەخداین. دۆزەخ.

(قەیرێ بێدەنگی)

فەرەیدوون: (بەئارامییەوە) ئەوا وەریشیان گرتمەوە! ئەی پاشان؟
نارین: (دەگری).
فــەرەیدوون: من گەر لەم لەم مردنەی ئێستاش قوتارم ببێ، بۆ مردنێکی دیکە دادەنرێمەوە: دیسانەوە بۆ سەنگەری شەڕ! من لەو کاتەدا، چۆن دەتوانم تۆ بەم حاڵەوە بەجێ بێڵم و بچمە ناو سەنگەری شەڕ؛ خەڵکی بێ گوناه بدەمە بەر شەست تیر و گوللە، چۆن؟ چۆن دەتوانم تۆ ئاوها بەم حاڵەوە جێ بهێڵم و خۆشم بسپێرمە دەست ئەم چارەنووسە پڕ تاوانکاریەوە؟ من شەڕ لەپێناو چی بکەم؟

لەپێناو چی سەنگەر بگرم!؟ لەپێناو پاراستنی شوورەی رژێمێک، دوڵەتێک- کە هەر ئەو بوو باوکتی بەم چارەنووسە رەشە برد و دووایەش تۆی تووشی ئەم مەرگەساتە ئازاراوییەی ئەمڕۆ کرد؟ لەپێناو ئەوە بچم سەنگەر بگرم کە لێگەڕێم: تۆ « لە ژوورەوە» ، ئەم نەخۆشی و دەردە سامناکەت رۆژ بە رۆژ پتر هێز و خوێنت بمژێ و ژیانت لێرە بێ کەسوکار، لێ ببێتە چوار دیواری سڕوسارد؛ پاشانیش رۆژێک، لەناو مەرگەساتی دەردی خۆت و حەژمەتی منەوە سەر بنێیتەوە؟ لەپێناو ئەوە! لەپێناو ئەوە بچم سەنگەر بگرم و لە سەربازی وەرگیرێمەوە؟
نـاریـن: (لەناکاو لە گریانەکە دەوەستێ، بە دەنگێکی ئاستەم، بەڵام رژدو بەتاو، وەک ئەوەی پیلانێک دابنێتەوە) فەرەیدوون، ئەگەر تۆ لە سەربازی وەربگرنەوە، ئەوا «سەنگەر و شەڕ» گیروگرفت نەبوو. ئەو سات، هەر لە ئیجازەی یەکەمتەوە، بەیەکەوە رامان دەکرد؛ لێرە نەدەماین.
فەرەیدوون: (بەنائومێدیەوە) نارین گیان! وەرگیرانەوەم لەسەربازی، دووای غایب بوونی ئەم سێزدە رۆژەم، شتێکە ئەگەر واسطەی لەلای عەقیدیش بۆ بکەیت: موستەحیلە! موستەحیلە وەرم بگرنەوە و وەک حەوت سەربازە فیرارەکەی بە چاوی خۆم دیمن گوللەبارانم نەکەن!
نـــاریــــن: (دەلاڵێتەوە) توخوا وا مەڵێ، وا مەڵێ فەرەیدوون!
فــــەرەیدوون: (مشت لەناو لەپی دەستی خۆی دەدا) ئەوەیە ئێتر.
نـــاریـــن: (وەک ئەوەی لە خەونێکی سامناکدا هەڵسابێتەوە، بیر دەکاتەوە، چاو بە دەوری خۆیدا دەگێڕێ.

به سەرسوڕماوییەکی پڕ لە ئازارەوە) فەرەیدوون، من باوەڕ ناکەم ژیانمان بەم ڕۆژە گەیشتووە! من هەموو شتەکانم «وەک خەونێک» زۆر بە ئاڵۆزی دێنەوە پێش چاو! هیچ شتێکم بە تەواوەتی نایەتەوە بیر! لە کەیەکەوە هەر لێرەین؟ بۆ!؟ چۆن بەم ڕۆژە ڕەشە گەیشتین؟! لە چیەوە دەستی پێکرد؟!

(کەمێک بێ دەنگی)

فەرەیدوون: لەوەوە دەستی پێکرد کە باوکت، « مام مستەفا» بەڕەحمەت بێ، خۆی کوشت و گیانی سپارد! ئیتر دووای ئەوە، کاتێ تۆ دەمەو ئێوارەیەک گەڕابوویتەوە ماڵ، کە بە تەنیا ، دیمەنی لەشی هەڵواسراوی ئەوت دیبوو؛ بوورابوویتەوە. شەو و ڕۆژێک بە بێ هۆشی، لەژێر مەیتی هەڵواسراوی ئەودا، لە ناوەڕاستی ئەم ژوورەدا، لە شوێن ئەم کورسییە کەوتبوویت و من نەمدەزانی! کاتێ گەیشتمە سەرت، تۆ لێرەدا، کەڵەواژ ببوویتەوە؛ دەمو چاوت ڕەنگی مردووانی لێ نیشتبوو! نارین گیان.. لەو ڕۆژەوە بوو ئیتر تووشی ئەم ئیفلیج بوون و لەپێ کەوتنەت هاتی. (کە تەماشای نارین دەکا ، ئاوازی قسەکردنی دەگۆڕێ) چۆن نارین گیان، چۆن بەبیرت نایە؟ لێرە، لەسەر هەمان ئەم قەرەوێڵەیەی خۆت، لەناو جێ کەوتبوویت. جار جار، لە ناکاو، کە ئەم دەردە فێیە دایدەگرتیت و بە هێنکە هێنکی دەخستیت، خەریک دەبووی بخنکێی؛ منیش دەهاتم، لەسەر هەمان ئەم قەرەوێلەیەی خۆت، هەر دوو تۆقی لانێوچەوانتم، بە دوو پەنجەی دەستی ڕاستم توند توند دەگوشی، تا ئەو ساتەی کە وردە وردە بەری دەدایت و دەمارەکانت خاو دەبوونەوە؛ ئینجا منیش دڵۆپە فرمێسکی گەرم و روونم، تنۆک تنۆک دەکەوتنە سەر روومەتەکانت، بە

هێواشی، لەسەرخۆ، هەر دوو لاپشتی شانەکانتم دەگرت و درێژم دەکردی؛ دامدەپۆشیت. بە بیرت نایە؟ بەبیرت نایەتەوە ! من بەدرێژایی هەر هەموو ئەم دوو هەفتەیەی کە ئەم دەردە فێیەت دەگرت، لەژێر سەرت بووم، لە پەناتەوە بووم. (هەناسەیەک هەڵدەکێشێ) نارین گیان! لە پێکەوتن و ئیفلیجیەکەت ئەوەندە نسکۆدار و بێ ئۆقرەی نەدەکردم. من لە ڕۆژەکانی سەرەتادا هەموو ڕۆژێک، دووای ئەوەی لە تەدریبی ئێواران‌و تەنانەت دووای تەدریبی نیوەڕۆیانیشم کە تەواو دەبووم، یەکسەر دەهاتمە لات و ناو جێگاکەتم پاک دەکردەوە، چێشتم بۆ لێدەنایت و دەرخواردم دەدایت. هیچی مایەی دڵازاری و پەرێشانیم نەبوون، بەڵام ئەم دەردە فێیەت، ئەم ژانی ئەعصابەت بوو کە دنیامی لێ هێنابۆوە یەک. ئاخر تۆ، نارین، گەلێک جاران دەستت توند لە قورقوڕاگەی خۆت گیر دەکرد و لەتاو ئازارت، لەتاو ئەشکەنجەی گیانت، خەریک دەبووی لە حەژمەتان خۆت بخنکێنی! ڕۆژ بە ڕۆژیش ئەم دەردە، سامناکتر رووی تێدەکردی. لە هەفتەی یەکەمی لەناوجێ کەوتنت، ئێوارەیەک، پێشنیاری ئەوەم لە دکتۆرەکەت کرد، کە بتبەن لە نەخۆشخانە بتخەوێنن، گوتم: لەوێ، بەڵکو هەم سستەرێک بەردەوام ئاگادارت دەبێت، هەم لەوانەیە لەوێ زووتریش چاک ببیتەوە. گاڵتەی بە قسەکەم هات، وتی: «ئەوا شەش مانگ زیاترە هەرچی نەخۆشی پێشووش هەبووە، لە هەردوو نەخۆشخانەکەی ئەم شارە، تەنانەت نەخۆشی خەتەرناکیش، هەموویان لە نەخۆشخانەوە راپێچاوەتەوە ماڵی خۆیان، بۆ ئەوەی جێگا بۆ ئەو هەموو سەربازە بریندار و بێ دەستو لاقانە چۆڵ بکرێت کە لە

سەنگەری شەڕەوە دەهێندرێنەوە». (پیش دەخواتەوە) هەرچۆنێ بوو بە هەزار حاڵ توانیم ئیجازەیەکی سێ رۆژی وەربگرم و بتوانم لە تەنیشتت بمێنمەوە. (کەمێک وەستان) نارین گیان، ئیجازە سێ رۆژییەکەی من کۆتایی هات، کەچی ئەم دەردە فێیە سامناکەی تۆ، رۆژ بە رۆژ پتر لێتی پیس دەکرد و کوشندەتر ئازاری مێشک و گیانتی دەدا. جاری وا هەبوو منیش لەگەڵ تۆ، بە گریان و لالانەوەی تۆ، دەکەوتمە گریانەوە. نارین، من ئیتر، لەوە بەدووا، تەنانەت بۆ سەعاتێکی چوونە بازاڕ و خواردنو داوودەرمان کڕینیش چییە، نەمدەتوانی، دەترسام لەوەی بەتەنیات جێ بهێڵم. ئەوا بۆ ماوەی حەڤدە رۆژی رەبەق دەچێ تۆ لەناو جێ کەوتوویت و منیش لەژوور سەرتام. سەعاتێک چییە لێت دوور نەکەوتوومەتەوە. ئەم یەک دوو رۆژی ئەم دووایییەت نەبێ، شوکر: ئارامیت و بەم حەبە تازانە فەرقێکت کردووە.

(ساتێ بێ دەنگی)

نارین: من هیچم لەبیر نیە! هیچم نایەتەوە بیر، رووداوەکانی ئەم سێ رۆژەی ئەم دووایییە نەبێ!

(ساتێ بێ دەنگی)

فەرەیدوون: چایەکت بۆ لێ نێم، نارین؟

نارین: نا توخوا، دانیشە، قسەم بۆ بکە.

فەرەیدوون: (جگەرەیەک دادەگیرسێنێ) رۆژێکیان بە پشتیوان-م وت:...

نارین: پشتیوان کێیە؟

فەرەیدوون: کوڕێکی کوردە، ئەویش سەربازە، هاو ئۆردووگامە. تاقە زەلامێکە کە لێرە هاوڕێیەتیم لەگەڵی

هەیە. ئەو وەختە کە لە ئوتێلیش دەخەوتم، تەنیا ئەو جارجار دەهاتە لام و سەری لێ دەدام، لە نەخۆش کەوتنی تۆش، ئەلهەق، زۆر یارمەتیی دام. من هەمیشە لە ژوورەوە، لە پەنای تۆوە بووم، ئەوم دەنارد. دوو سێ جاران ئەو دکتۆری بانگ کردە ئێرە؛ داوودەرمانیش، هەر ئەو دەچوو بۆمانی دەکڕی. بەڵام رۆژێکیان، کە جارێ تۆ هێشتا تەواو نەهاتبوویتەوە سەرخۆت و ئەم دەردە فێیە بەری نەدابوویت، دڵیشم نەدەهات پێت بڵێم کە خۆم پارەم لەلا نەماوە و داوای پارەت لێ بکەم.. ڕۆنمان نەمابوو نارین! (لەناکاو ڕوودەکاتە ئەو)- ئەهـ !

نارین: چی؟

فەرەیدوون: دوێنێ لەبیرم کرد!

نارین: چی؟

فەرەیدوون: جلوبەرگەکانی کە پێرێ لەبەرم داکەندیت.

نارین: ئێ؟

فەرەیدوون: بیانشۆم.

نارین: (بە زەردەخەنەیەکی شەرمناکەوە) توخوا خۆم دەیانشۆم، تۆ سبەینێ بە رۆژ، هەر بمگەیەنە سەر تەشتەکە. ئەمڕۆ باشترم. دەی توخوا، قسەکەت تەواوکە!

فەرەیدوون: رۆنمان نەمابوو. بۆ قوتووە ڕۆنێک، وتم با بەیەکجاری پارەیەکی زۆر قەرز بکەم. ڕووم لە پشتیوان نا، پێم وت: پشتیوان، ئەگەر هەتە « دە دینارم » بە قەرز بدەرێ! سوڕ دەشمزانی هەیبوو، کەچی نەیدا. چونکە هەڵبەتا وای بیر دەکردەوە، کە ئێمە لەم شارەدا، کەساس و بێ پارەو پوولین، ناتوانین وها زوو ئەم قەرزەی ئەو بدەینەوە! نەیدا، نارین! لەو ڕۆژەوەش، ئەوە بۆ هەفتەیەک

دەڕوا، نەمدیوەتەوە.

(قەیرێ بێدەنگی)

نارین: چەند پارەمان ماوە، فەرەیدوون؟

فەرەیدوون: وابزانم.. (بەرەو دەلاقەکە دەڕوا. جەنتا بچووکە دەستیەکەی نارین بە دەستەوە دەگرێ و دەیکاتەوە، پارەکان دەژمێرێ) تەنیا بیست دینار و.. شتێک!

(قەیرێ بێدەنگی)

نارین: بۆ ئەم سەرە مانگەی داهاتوو، گەر نەچم دەوامی خۆم بکەم، ئەوا بۆ ئەم زستانەی داهاتوو دەبێ سواڵ بکەین، دەزانی فەرەیدوون؟

فەرەیدوون: (جەنتا بچووکە دەستییەکە دادەخاتەوە، هەڵی دەداتەوە ناو دەلاقەکە)

نارین: بەڕاست فەرەیدوون، ئەوا من کاتی خۆی، لە رووم نەدەهات ئەم پرسیارەت لێ بکەم. من قەت نەمدیوە لە هیچ ئیجازەیەکت بگەڕێیتەوە و سەر لە کەسوکاری خۆت بدەی! تۆ هیچ گەڕاویتەوە ؟

فەرەیدوون: نەء.

نارین: بۆچی فەرەیدوون؟

فەرەیدوون: (دڵشادییەکی لە ناکاو روخساری دەگەشێنێتەوە. بە زەردەخەنەوە) ئەڵڵاهـ نارین! خەونێکم بیرهاتەوە! دوێنێ شەو خەونم بە دایکمەوە دی. لە خەونمدا گەڕابوومەوە. جەنتایەکی گەورەم بە دەستەوە بوو، لەناو حەوشەیماڵی خۆمان دایکم بە پیرمەوە هاتو باوەشی پیا کردم. بە زەردەخەنەیەکی گازاندەوە پێی گوتم: « ها ؟ چۆنە گەڕاویتەتەوە!» ، وتم: « هاتووم خەبەرێکی خۆشت بدەمێ» . باسی تۆم بۆی کرد. زۆر کەیفی هات. وتی: چ

کارەیە؟ وتم: مامۆستایە. وتی: لە کوێ؟ وتم: لە گوندێکی نزیک ئەو شارەی کە من تێیدا سەربازم. وتی: عارەبە؟ وتم : نەء، کوردە! وتی: ئەی کەسوکاری لەکوێن؟ وتم: هیچ کەسی نییە؛ سێ خوشکی هەن، ئەویش هەر یەکەو وان لە وڵاتێکدا. وتی: لەکوێن؟ وتم: یەکیان لە ئێرانە، ئەوی تریان لە تورکیا، ئەوەی تریشیان لە سووریایە. عاجباتیی ما، نارین. ئەڵڵاهـ، چ خەونێکی خۆش و لەززەتبەخش بوو! لەو ساتەدا هەستم دەکرد چی ئاواتی ژیانم هەن بەدی هاتوون.

نارین: خۆزگە رۆژێک ئەم خەونەت بە ڕاست گەڕایە. هەردووکمانی پێکەوە بدیایە!

فەرەیدوون: خۆزگە نارین! لەوەتەی تۆم ناسیوە، هەمیشە حەزم کردووە کە رۆژێ لە رۆژان، بەیەکەوە بگەڕێینەوە.

نارین: ئەی بۆچی لەمەوپێش نەدەگەڕایتەوە؟

فەرەیدوون: نەمدەویست. حەزم نەدەکرد.

نارین: بۆ؟ باشە، فەرەیدوون، ئەوا ئێمە نەفی کرابووینە ناو ئەم عارەبانە و ناچار بووین کە لەم جنووبە هەوا پیس و گەرمەسێرەدا ژیان بەرینەسەر؛ تۆ بۆچی؟ بۆچی نەتدەویست بگەڕێیتەوە؟ (کەمێک وەستان) هەر لەسەر ئەو مەسەلەیەی باوکت؟

فەرەیدوون: شتی تریش، شتی تریش نارین.

نارین: فەرەیدوون، باوک نابێ ئەوەندە دڵڕەق و توندوتیژ بێ وەک تۆ باسی لێ دەکەی! من سەیرم پێ دێ: « باوک» کە ئەو هەموو سەروەتوسامانەی خۆی هەبێت، هەر شەش-حەوت مانگ جارێک دەرامەتو قازانجی قۆنتەراتێکی گەورەی دەست بکەوێت، چەندین وەستاو کرێکاری لەژێر

دەستدا بێت و بتوانێ مووچەیان بدات، وێڕای ئەوەش چەندین خانوو و بەرە و ریزەدوکانی لەناو شاردا هەبێتو هەموو مانگێک کرێیەکانی وەربگرێت؛ چ حەوجەی بەوە هەیە کە بێت، بەدرێژایی عومری گەنجێتیی کوڕەکەی، ئەو کوڕەی لە زەواق بنێت و هەراسانی بکات؛ زۆر لە کوڕەکەی خۆی بکات کە لە ئیشوکاری تایبەتی خۆیدا لەگەڵی بێتو یارمەتیی بدات؛ سەرەڕای ئەوەش، بێت لەسەر ئەوەی کە کوڕەکەی نەتوانێ گوێڕایەڵی داواکارییەکانی ئەو بێت لەگەڵی بکاتە شەڕ و هەرا و پێی بڵێ: « تۆ کوڕی من نیت» و لە ماڵ دەری بکات ! ئەو هەموو تەنگوچەڵەمە و مەینەتییەش لە ژیانیدا بخوڵقێنێ! من تێ ناگەم: « باوک» چ حەوجەی بەوە هەیە ؟

فەرەیدوون: ئەی کوڕەکە نارین؛ ئەی کوڕەکە ؟ ئەی کوڕەکە چ حەوجەی بەوە هەیە کە دووای دوو ساڵ تێپەڕبوون بەسەر ئەم رووداوە « بەسەر دەرکرانی» ، دووای دوو ساڵ خانەبەکۆڵی و « تامی ماڵو دایک نەدیتن» کە بەدرێژایی ئەو دوو ساڵەش هەر، هەمیشە لە ئوتێلان خەوتبێت، وە بەدرێژایی هاوینە گەرم و رەتێنەرەکان هەمیشە هەر کاری کردبێت و ئارەقی رشتبێت و خۆی خۆی ژیاندبێت؛ کەچی ئەمرۆ بێت، لەجیاتی ئەوەی کە خۆی لەم ئاگرە، لەم جەنگە سامناک و بێ مانایە بە دوور رابگرێ، یا چارەسەرێک بۆ ژیانی خۆی بدۆزێتەوە، بەوپەڕی بێباکی و ویژدان ڕاحەتییەوە، خۆی بەدەستی خۆی، خۆی رەوانەی ناو ئاگری ئەم جەنگە خوێناوییە بکات !؟ ئەی کوڕەکە، نارین؛ کوڕەکە چ حەوجەی بەوە هەبوو!؟

(قەیرێ بێدەنگی. فەرەیدوون پیش دەخواتەوە)

نارین: فەرەیدوون، من چەند لە ژیانی تۆ ورد دەبمەوە: ژیانی تۆ لە جۆگەلەیەکی بریندار و لە هەمان کاتدا پڕ غروور دەچێ؛ کە بەتەنیاییەوە، بە ناو دەشتێکی چەپەک و سەوزدا گوزەری کردبێت.

فەرەیدوون: نارین، تەنیایی خەریک بوو بەتەواوەتی هەرەسم پێ بێنێ.

(قەیرێ بێدەنگی)

فەرەیدوون: سەیر ئەوەبوو نارین، من نەک تەنیا لەگەڵ ماڵەوە و کەسوکاری خۆم، بەڵکو هەر لەگەڵ هەموو کەسێک نەمدەتوانی، نەمدەتوانی کە باز بەسەر هەستی گۆشەگیری و تەنیایی خۆمدا بدەم. من هەمیشە، پێش ئەوەی کە ڕووداو و شتەکان تاقیبکەمەوە، هەستی نەتوانین و فیگاری لە ئاستیاندا دایاندەگرتم! پێش پەیوەندیکردنم، هەستی نەتوانینی پەیوەندیکردن و بێ مانایی پەیوەندیکردن، دڵو مێشکیان ڕنەک دەدام. ئەو هەستە ئەفسووناوی و قووڵ و سامناکەی، کە هەر لە منداڵییەوە تا ئەو ساتەی کە تۆم تیا ناسی، سەرتاسەری بوون و ژیانی منی داگرتبوو. من بەدرێژایی تەمەنی گەنجیم، تەماشام دەکرد هیچ شتێک، هیچ رێگایەک، هیچ پردێک نییە کە بوونی من بە دەوروبەرم، بە ژیان ببەستێتەوە. هەر کە خۆم لە ناو کۆمەڵێک خەڵکدا دەبینییەوە، دڵەڕاوکێ کەوەڕێی دەکردم: لە بێهوودەیی و بێ مانایی زیاتر، هەستم بە هیچی دیکە نەدەکرد. تەنانەت بەشداریکردن لە خۆشی و شادییەکانیش، زیاتر لە هەموو شتێکی دیکە وایان لێم دەکرد هەست بە غەمناکی و فیگاری بکەم. بە بیرم دێ، رۆژێکیان، ساڵی یەکەمی خوێندنم بوو لە ئامۆژگای مامۆستایان، هێشتا

باوکم دەری نەکردبووم، کوڕێکی پوورم بە بۆنەی ژنهێنانییەوە زەماوەندێکی ساز کردبوو، بانگڕاهێشتی هەموو کەسوکاری خۆی بۆ زەماوەندەکە کردبوو، لەوانە منیش. ئێوارە، جلوبەرگی خۆمم کردە بەر بە نیازی ئەوەی کە بچمە زەماوەندەکە، کەچی، زۆر سەیر بوو، هەر کە لە ماڵ هاتمە دەرەوە، هێشتا نزیک گەڕەکەکەی ئەوان نەکەوتبوومەوە؛ هەر لەخۆمەوە هەستێکی نامۆ دایگرتم: هەستێکی ئەفسووناوی، لە ناخمەوە، لە هێزێک دەچوو- نازانم چی بوو- دڵی دەگوشیم، ڕێی لێ دەگرتم لەوەی کە بچم.. هەنگاوەکانی خاو کردمەوە. لە دڵی خۆمدا گوتم: «بچم چ بکەم؟». پێش ئەوەی بچم، دەمزانی چ دەکرێ، چ دەگوترێ، چ روو دەدا. پەشیمان بوومەوە. نەچووم. گۆڕستانێک لەسەر ئەو ڕێگەیە هەبوو، لامدایە ناو گۆڕستانەکە، چووم لەوێ، لەژێر درەختێک پاڵم دایەوە. کوڕە پوورەکەم، کە من گەلێکیشم حورمەت دەگرت، لەسەر « ئەو نەچوونەی من» ئیتر ببڕای ببڕ پێی نەهاویشتەوە ماڵمان. (کەمێک وەستان) نارین گیان، سروشتی من، لە هەموو شتێک، لە هەموو ژیانمدا، هەمیشە هەر ئاوها بوو، هەمیشە هەر بەو هەستی نەتوانین و دوورەپەرێزیەوە ژیاوم. وەک ئەوەی کە لەناو رووبارێکیشدا بووبم و تینوێتیشم بە ئاوەکەی هەرگیز نەشکابێ؛ هەمیشە هەر هەستم بە ئازاری خنکانێک دەکرد کە لە تینوێتییەوە هاتبێ. (پیش دەخواتەوە) ئێستا کە ئاوڕ لەم ژیانەی خۆم دەدەمەوە، وا هەست دەکەم کە من بەدرێژایی هەموو عومری خۆم هەمیشە گەڕاوم.

نارین: لە چی گەڕاوی؟

فەرەیدوون: لە شتێک کە هۆگری ببم، یا لە کەسێک کە خۆشم بوێ: بۆ ئەوەی چیتر هەست بەوە نەکەم کە بوونی من بێ مانایە و هیچ کەڵک و مانایەکم لە ژیاندا نییە؛ بۆ ئەوەی چیتر لەناو قۆزاغەی گۆشەگیری و هەستی بێ مانایی خۆمدا نەڕزێمەوە. من ئێستا بۆم دەرکەوتووە، هەڵبژاردنی تەنیایی، لە ئەنجامدا، چارەسەر نییە؛ هەر دەمانگەڕێنێتەوە.

نارین: دەمانگەڕێنێتەوە بۆ کوێ؟

فەرەیدوون: بۆ ناو کۆمەڵ، بۆ ناو ژیان.

نارین: چی دەمانگەڕێنێتەوە؟

فەرەیدوون: هەستی تەنیایی.

نارین: هەستی تەنیایی، یان خۆشەویستی و، پێویستی و..

فەرەیدوون: تۆ بڵێ تەنانەت ترس و برسێتیش. بە هەرحاڵ، چارە نییە: ناکرێ مرۆڤ هەر لەناو قۆزاغەی خۆیدا بژیت و هەر بە تەنیا غەم لە شت بخوات. (کەمێک وەستان) ئەوەی کە جاران تێیدا دەژیام دۆزەخێک بوو. ئاخ نارین، ئەو دۆزەخە، چۆن نەیکوشتم! وەک ئەوەی بڵێی سەرتاسەری ساتە نائارام و گۆشەگیرییەکانم دەیانزانی کە من ڕۆژێک خۆری چاوانی تۆم لێ هەڵدێ! وەک ئەوەی بڵێی سەرتاسەری ئەو حەبی ئیسپرینانەی کە نیوەشەوان هەڵدەستامەوە دەمخواردن، هەروەها سەرتاسەری ئەو بوتڵە عارەقە غەمگینانەی کە هاودەمی شەوانی پڕ مرازی خۆکوشتنم بوون دەیانزانی کە ڕۆژێ لە ڕۆژان سەوزایی تۆ و جۆش و گوڕی تۆ، وەک لە ڕیشە و خاکی پڕ پیتی ژێر درەختێکەوە بۆ ناو گیانی درەخت سەرکەوێ: ئاوها بۆ ناو

گیانی مندا سەردەکەویت و چڵوپۆپم پێ دەبەخشێت و دەمگەشێنیتەوە (بە دڵخۆشییەوە باوەش دەکاتەوە، وەک لە سەمایەکدا بێت) من بەختەوەرم. من لەگەڵ تۆدا زۆر بەختەوەرم. زۆر دڵخۆشم! دڵخۆشیی جۆگەلەیەکی بێناز و تەنیای دەشتێکی چەپەک کە لە ئاخرین ساتەکانی وشک هەڵگەڕانی خۆیدا ڕژابێتە ناو ڕووبارێکەوە.

نارین: (دەمودەست لە پرمەی گریان دەدات، دەموچاوی خۆی لەناو هەردوو دەستی خۆیدا دەشارێتەوە)

فەرەیدوون: (لێی نزیک دەبێتەوە. چەناگەی بە خۆشەویستییەوە بەرز دەکاتەوە) بۆ دەگریت، بۆ دەگریت نارین گیان!

نارین: (پچڕ پچڕ، بەدەم گریانەوە) فەرەیدوون، بە چی شتێکی من دڵخۆشی؟ بە چی شتێکی من؟ بە ئیفلیجیی من و بەم دوو قاچە لەگۆکەوتووەی من دڵخۆشیت؟ بەوەی کە من تووشی ئەم سەرەنجامە تاڵ و ئەم چارەنووسە ڕەشەی ئەمڕۆتم کرد؟

فەرەیدوون: (خاو دەبێتەوە، تووڕە) گەورەترین نوقسانیی ئینسان ئەوەیە کە ناتوانێ لە ناو هەقیقەتی خۆیدا بژیت!

نارین: من گەر بمزانیایە نیگاکردن و سەرنجدانم لەم چاوە پڕ حەسرەت و غەمانەی تۆ، بەم ڕۆژە سامناک و پڕ هەرەسەت دەگەیەنێ؛ چاوەکانی خۆمم کوێر دەکرد! گەر بمزانیایە من ئەو ڕووبارە نامۆیەم کە تۆ ئەمڕۆ، بەو هەموو خەیاڵمەزنیو پاکییەی خۆتەوە تێیدا دەخنکێی؛ هەر لە یەکەم ڕۆژەوە خۆم چک دەکرد. بەڵام ئاه.. فەرەیدوون.. کام پیاسەمان، کام پیاسەی ڕۆژەکانی سەرەتای یەکترناسینمان دەیانزانی کە بەم ڕۆژە ڕەشە دەگەین؟ کامە خۆشی و

توانەوەی ناو ماچەکانی ئەوەڵێن هەفتەی ژووانەکانمان دەیانزانی کە ئاوها ئیفلیج، ژیانمان لێ دەبێتە سوغرە و مەینەتی و بارو بەڵا. کام لە ئێمە دەمانزانی؟ (بە هەنسکو گریانێکی زەبوونانەوە) فەرەیدوون.. لە پێکەوتنی من تۆشی لەپێ خست. ئیفلیج بوونی من تۆشی ئیفلیج کرد.

فەرەیدوون: (بە شێلگیری و نەرمییەوە) وا مەڵێ نارین گیان. بەپێچەوانەوە: تۆ کلیلێک بووی دەرگای ژیانت بۆ کردمەوە. من لە ڕێگای تۆوە توانیم پەیوەندی بە ژیان دروست بکەم!.. نەء، من قەت ئەوەندەی ئەمڕۆی ژیانم، هەستم بە بەهێزی و دڵنیایی و سەربەستیی خۆم نەکردەووە.

نارین: (بە دڵتەنگییەکی قووڵەوە) سوپاست دەکەم فەرەیدوون؛ دەزانم تۆ دڵم دەدەیتەوە، بەڵام تۆ ئێستا، تەنیا بەوەی، گەر چەند هەنگاوێک « لەم ژوورە» دوور بکەویتەوە و بگەیتە سەر ئەوەڵێن شەقامی ناو ئەم بازاڕەی « دەرەوە» هەست دەکەیت کە تا چ ڕادەیەک « بەند کراو» و هەڕەشەلێکراوی، چەنێ ناڕەحەت و ڕاوەدوونراوی؛ تەنانەت هەست دەکەیت لە «سەربازێکی فیرار» زیاتر، هیچی تر نیت. (دەگریێت).

فەرەیدوون: ئاخر ئەوەیە، نارین گیان: گەورەترین هۆی مەرگەساتی ژیان، گەورەترین هۆی خراپەکاری و بەدبەختییەکانی مرۆڤ لە ژیاندا ئەمەیە: لێناگەڕێن ئینسان بۆ خۆی لە ژوورەکەی خۆی دابنیشێت! (کەمێک وەستان، بە ئارامییەوە) نارین گیان، من مەبەستم ئەوە نیە کە لەگەڵ تۆ هەمیشە لە ژوورێک دانیشین و نەیەینە دەرەوە، بەڵام نارین، دڵە شیرینەکەم، ژیان ئەوەشمان پێ بە ڕەوا نازانێ..

ئەوەشمان پێ بە ڕەوا نازانێ!

(فەرەیدوون، لەسەرخۆ، سەرداگرتوو، بەدەم بیرکردنەوە، هەنگاو بەرەو دەرگای حەوشە دەنێ، لە نێوان قەرەوێلەکەی نارین‌و دەرگاکە، دوو سێ جاران هەر دێت‌و دەچێ: لەناو شڵەژانی بیرکردنەوەدایە، بەڵام هێمن و ئارامە. پاشان دەچێ لە قوژبنێکی ژوورەکەدا، لەسەر چیچکان، پشت بە دیوارەکە دەدات، سەری خۆی لە بەینی هەردوو دەستەکانی خۆی دەگرێ، تاو تاویش هەڵدەستێتەوە، دووبارە دەست دەکاتەوە هاتوچۆکردن. هیچ ئاگایەکی لە نارین نەماوە کە بە چاوەڕوانییەکی غەمگینەوە، تا رادەیەکیش بە ترسەوە، تەماشای دەکا. لە ناکاو کاتێ کە ڕووەو قەرەوێلەکەی نارین دەڕوا، دەست بۆ ئەو پاڵتۆیەی سەر سەری نارین، کە بە حەڵلاگەوە هەڵواسراوە، درێژ دەکا) هەست دەکەم سەرمامە. سەرمامە نارین!

نارین: فەرەیدوون گیان، چیتە ئەوە؟ هەر لە ماوەی ئەم یەکدوو دەقیقەیەدا، رەنگت گۆڕا و سیمات رەنگێکی دیکەی لێ نیشت؟ سەرمابوونی چی فەرەیدوون، من گەر نەخۆش نەبوومایە، لەگەرمان ئەم کراسەی بەریشم فڕێ دەدا. پەشۆکاو دیاری، فەرەیدوون! (کەمێک وەستان) بۆچی ئاوها لەناکاو، رەنگت هەڵبزڕکا؟

فەرەیدوون: (وەک ئەوەی ئاگاداری ئەم قسانەی نارین نەبێت، پاڵتۆکەی دەکاتە بەر، نوقمی بیرکردنەوەیە. دەست دەکاتەوە هاتوچۆکردن. پاشان، لە ناکاو، بە شڵەژاوییەوە بێ ئەوەی تەماشای نارین بکات) پێم بڵێ، نارین، یەک شتت لێ دەپرسم: تۆ لەگەڵ ئەوەدایت ئینسانێک بمرێ لەپێناو ئەوەی دوو ئینسان بژین ؟

نارین: (حەپەساوە).

فەرەیدوون: بۆ وەڵام نادەیتەوە؟

نارین: (وەک ئەوەی لە قسەکەی فەرەیدوون تێ نەگەیشتبێ و لە دەم‌وچاوی فەرەیدووندا بە دووای مەبەستی پرسیارەکەیدا بگەڕێ).

فەرەیدوون: وتم: تۆ لەگەڵ ئەوەدایت کە ئینسانێک بمرێ لەپێناو ئەوەی کە دوو ئینسان رزگاریان ببێت؟

نارین: (وەک ئەوەی بیر لە مەتەڵێکی تەڵزماوی بکاتەوە، قەیرێک بێدەنگ، لە فەرەیدوون ورد دەبێتەوە).

فەرەیدوون: بە مەرجێکیش: تۆ دڵنیایت؛ دڵنیایت لەوەی کە ئەم دوو ئینسانە رزگاریان دەبێت!

نارین: دڵنیاشم کە ئەو ئینسانەی تر هەر دەبێ بمرێت؟

فەرەیدوون: ئا، مەرجە. بۆ ئەوەی تۆ دڵنابیت لەوەی کە ئێمە بە دڵنیاییەوە رزگارمان دەبێت! نارین، ئێمە گەر پارەکەمان دەست بکەوێ، ئیجازە و ناسنامە تەزویرەکانیش هەر ئێستا ئامادەن! ئامادەن.

نارین: ئۆهـ فەرەیدوون، هەمدیس کەوتیتەوە ئەم بیرکردنەوە سامناکە! (بە ترس‌و شڵەژانەوە) من لەناو چاوتا دەبینم: ئەم جارە بەڕاستتە. ئەم جارە پیلانێکی لەوەی پێشوو زۆر سامناکترە، پیلانێکی خوێناوی‌یە: خەریکە سەرتاپای رۆح و گیانتی هێناوەتە خرۆشان.

فەرەیدوون: گوناهی گەورە و تاوانی گەورە هەمیشە سەرکەوتن و بە ئاوات گەیشتنی گەورەی بەدوواوەیە؛ دەزانی؟ (وەک ئەوەی لەگەڵ خۆی قسە بکات) من دوێنێ ئێوارە کە چوومە دەرەوە، بە فێڵی لێ بەجێمانی پاڵتۆکەم چوومە ئوتێلەکەم، لە ژووری ئوتێلەکە، لە هەمان ئەو

شوێنەی قاسەی پارەکەی لێیە، لای پیاوە عارەبە خاوەن ئوتێلەکە، کە دانیشتم؛ بەدرێژایی ئەو ڕێگایەی بەینی ئەم ژوورە و ئوتێلەکە، هیچ هەستێکم بە « فیراری »ی خۆم نەدەکرد. دەزانی! هیچ هەستێکم بە هەڕەشەلێکراوی و راوەدوونراویی خۆم نەدەکرد. هەستم بەوە نەدەکرد من و تۆ دوو ئینسانی بێچارە و لێقەوماوین! بیری ئەوەی کە «ئێستا خەریکم دەچم نەخشەیەک بۆ رزگاربوونی خۆمان دادەنێم، بیری ئەوەی کە ئێستا دەچم پیلانێک بۆ تاوانێکی گەورە دادەڕێژم» هەستێکی یەکجار گەورەی باوەڕبەخۆبوون و هێزی پێ بەخشیبووم، بە شێوەیەک کە بە هیچ جۆرێک هەستم نەدەکرد فیرارێکم و لەناو شەقامی شارێکی پڕ لە پۆلیس و ئەمن و جاسووسی جنووبدا بە ڕێگادا دەڕۆم! کە گەیشتمە ژووری ئوتێلەکە و لەگەڵ کابرای عارەب کەوتمە قسەکردن، لە بەینی تەواوکردنی قسەکانیدا، تەماشای قاسەکە و تەماشای دەموچاوی ئەوم دەکرد؛ لە دڵی خۆمدا دەمگوت: « دەبێ ئەم بیرەم بگاتە سەر، دەبێ ئەم بیرەم جێبەجێ ببێ.. بە ئاوات بگەین!»

(لەسەر کورسیەکە، بە نائارامییەکی پڕ لە جۆشەوە، دادەنیشێ)

نارین: فەرەیدوون گیان، ئینسان هەمیشە بە خەیاڵەوە بژیت، ناکرێ. بەڵام جێبەجێکردنیشی، شتێکی ئەستەمە؛ تاوانە فەرەیدوون. من ڕێت نادەمێ، هەرگیز ڕێت نادەمێ!

فەرەیدوون: (هەڵدەستێتەوە) بەڵام ئەمە تاقە چارەسەرێکە!

نارین: (بە ترسەوە) فەرەیدوون، توخوا دانیشە، من دەترسێم. وەرە تەنیشتمەوە توخوا، باوەشم پیاکە. وەرە،

توخوا.

فەرەیدوون: هەمیشە « گوناه کردن» چارەسەر بووە! هەمیشە « گوناه کردن» چارەسەر بووە!

نارین: (دەلالێتەوە) من دەترسێم.

فەرەیدوون: (دەستەکانی لەسەر سنگی باوەش کردووە، تەماشای خاڵێکی دوور دەکا) تۆ ناترسێی. ڕاڕایت، وەکو ویژدانم « ویژدانیش هەموومان ترسنۆک دەکا» .

نارین: (بە ترسەوە، دەلالێتەوە) من لەناو چاوتا دەبینم، دەزانم: ئەم جارەیان بەڕاستتە.

فەرەیدوون: (بەدەم هاتوچۆکردنەوە هەموو هەستو نەستێکی لای نارینە، بە شڵەژاوییەوە، لەبەرخۆیەوە، وەک ئەوەی لەگەڵ خۆی بدوێ) قسە بکە، قسە بکە نارین. بزانم چ دەڵێی!

نارین: (بە سڵۆکی و گریانەوە) من دەتبینم، فەرەیدوون، تۆ پێش ئەوەی ئەم کارە بکەیت؛ دەتبینم.. دەتبینم کە چۆن لە نیوەشەوێکی درەنگدا، دەمەوکاتی نوێژکردنی بەیانییان، بە خۆت و پاڵتۆکەتەوە، چەقۆیەکی زلت لەژێر پاڵتۆکەت شاردۆتەوە، بە شەقامەکەی لای حەمامەکەوە وەردەسووڕێیتەوە و خۆت دەگەیەنیتە ئوتێلەکە. من ئێستا تەپەتەپی هەنگاوە شڵەژاوەکانتم گوێ لێیە، گوێم لێیە کە چۆن بەسەر پێپیلکەی ئوتێلەکە سەردەکەویت و خۆت دەخزێنیتە ئەو ژوورەی کە قاسەکەی لێیە. من ناوەوەی ئوتێلەکەم نەدیوە، بەڵام ئەوەندەی تۆ بۆمی باس بکەی، وەک شوێنێک کە دیبێتم، لەبەر چاومە. لەبەر چاومە چۆن بەدزیەوە، بێ خشپە، لەو کاتەی کە خاوەن ئوتێلەکە لە ژوورە بچووکەکەیدا خەریکی نوێژکردنی

بەیانیە، تۆ بەئەسپایی، بە پێدزکە، بێ خشپە، لێی دەچیتە ژوورەوە و دەرگاکەشی لە دیوی ژوورەوەڕا، بە هێواشی لەسەر دادەخەیت. لە کاتێکدا «ئەو بەستەزمانە» پشتی لە تۆیە و ڕووی لە خودا خەریکی نوێژکردنە، تۆ لە دوواوەڕا، بە دەستی چەپت دمی دەگریت و بە دەستی ڕاستیش، تا لە تواناتدایە، ئەو چەقۆ دەم ژەهراوییە ڕۆ دەکەیتە بڕبڕەی پشتییەوە. ئاخ.. فەرەیدوون.. من دەتبینم کە تۆ لە دوواوەڕا، چۆن ئەم پیاوە بێگوناهە دەدەیتە بەر چەقۆ و چۆنیش پاشان بەپەلەپرووزێ دەچیت قاسەکەی دەکەیتەوە، پارەکانی لێ دەردێنی و بەپەلەش دەرگاکە دەکەیتەوە و دەڕۆی؛ ئەم مەیتە خەڵتانی خوێنەش لە ژوورەوە بەجێ دێڵی. من دەتبینم.. دەتبی...

فەرەیدوون: (بە هەرەسهێنانەوە، یەک بە دەنگی خۆی هاوار دەکا) بەەەەس!

(دادەشکێتەوە، بە هەردوو دەست گوێی خۆی گرتووە، ئەژنۆی چەپی لەسەر عەرزە)

لەم لەحزەیەم قوتارکە نارین! لەم بیرکردنەوەیەم قوتارکە! قوتارم بکە!

نارین: (دەشڵەژێ. بە هانای دەچێ، دەستی بۆ درێژ دەکا. لە ناوک بەرەو سەرەوەی کەوتۆتە سەر سەرینی قەرەوێڵەکەی فەرەیدوون. دەلاڵێتەوە) بەس ئازارم بدە تۆخوا، فەرەیدوون گیان، وەرە لامەوە. دەستت! هەڵسە! دەزانم فەرەیدوون، دەزانم: دەمێکە بە ئارامییەوە لە یەکتری ڕانەماوین! تۆ خەریکە هەقیقەتی خۆتت بیر دەچێتەوە!

(فەرەیدوون لە باوەشی نارین‌دایە: قاچی لەسەر عەرز. نارین سەری لە باوەش دەگرێ، سەروقژی دەلاوێنێتەوە.

پاشان بە هەر دوو دەستی، سەری بەرز دەکاتەوە)

نارین: تەماشای چاوم بکە، فەرەیدوون! (فەرەیدوون ناتوانێ تەماشای بکات. نارین، قەیرێک هەر لێی ورد دەبێتەوە) دەزانی تۆش لاواز بوویتە! چاوەکانت کە جاران وەک دوو گوڵە مێخەکی زەرد گەشەیان دەهات، ئەمڕۆ ژاکاو.. بەقووڵدا چوون.

(فەرەیدوون، بە ماندوێتییەوە سەری بەردەداتەوە سەر شانی نارین. نارین بە ئاوازێکی پڕ لاواندنەوە).

نارین: بە قسەی گوڵ... فەرەیدوون .. من ئەم چەند ڕۆژە لەناو جێ کەوتبووم، ئاگام لە هەموو شتێک بڕابوو.. تۆ ئەم ماوەیە گوڵی ناو مەرکانەکانت ئاو داون؟

فەرەیدوون: (سەری بەسەر شانی نارین‌دا گرتووە. بێ وەڵام)

نارین: (بە نەرمی و خۆشەویستییەوە سەری فەرەیدوون بەرز دەکاتەوە. دەست بە ناو قژی فەرەیدوون دا دەگێڕێ) ئاوت دەدان؟

فەرەیدوون: (وردە وردە، بە نەرمییەوە، دادەخزێتەوە پێینگانی قەرەوێڵەکەی نارین).

نارین: تۆخوا، تۆ بەهێزتری، لایەقتری لەوەی کە ئاوها بێ وره دەتبینم!

فەرەیدوون: دەڵێی چی نارین؟

نارین: گوڵەکان، گوڵی ناو مەرکانەکان؛ ئاوت داون ؟ هەر لای پەنجەرەکەن، لەبەر خۆرەتاون؟ گوڵەکانمانت بیرچۆتەوە، فەرەیدوون!

فەرەیدوون: (لە پێینگانی قەرەوێڵەکەی نارین، پشتی داوەتە قەرەوێڵەکە، رووەو دەرگای حەوشە. قاچەکانی

درێژکردوون) ئاوم داون، ئاوم داون نارین.

نارین: ئاه! خۆزگا پێم هەبووایە، یا قاچەکانم لەم دەمو دەستە بکەوتنایەتەوە جوولە و بمتوانیایە بچمە ئەودیو: گوڵەکانمان ببینم! تەماشایان بکەم! کە دەگەشامەوە! بەبیرتە فەرەیدوون: یەکەم مانگی یەکتریناسینمان بوو، ئێوارەیەکی رۆژی پێنجشەممە بوو، تۆ ئیجازەیەکی دوو رۆژیت وەرگرتبوو، هەر بە جلوبەرگی سەربازییەوە هاتیتە گوندەکەم و لە قوتابخانەی گوندەکەمەوە بەیەکەوە هاتینەوە ماڵ. کە هاتینەوە ماڵ، باوکم- بەرەحمەت بێ، کە تۆم پێی ناساند (لە ژووری ئەودیو، لە ژووری گوڵەکان بووین) تۆ لە شەرمان ڕەنگت سوور هەڵگەڕا. بەبیرت دێ؟ بێ متەق، لە بەردەم ویقارِ و دڵنزمیی باوکمدا ڕاوەستابوویت، لەتاو تەریقبوونەوە و شەرمی یەکەمین دیدارت، پەنجەکانی خۆت هەڵدەپشافتن؛ نەتدەزانی چ بڵێی، چ بکەی. دەستت بۆ گوڵی یەکێک لە مەرکانەکانی بەر پەنجەرەکە درێژ کرد و نائاگایانە رووت لە باوکم کرد و گوتت: « ئەمەیان گوڵێکی جوانە، مام مستەفا!» بەبیرتە فەرەیدوون؟ باوکیشم وتی: « پێشکەشت بێ!» تۆش وتت: سوپاس! باوکم وتی: بیبە، بە مەرکانەوە بیبە؛ پێشکەشت بێ.

فەرەیدوون: (بە ئارامییەوە) منیش وتم: « خانووم نیە. من خانووم نیە!»

نارین: بەبیرتە فەرەیدوون؟ پاشان، دووای چارەگە سەعاتێک چوویت دۆڵکەیەک ئاوت هێنا و پرژاندتە سەر گوڵەکانەوە. باوکم ئەو کاتە بە توانجێک سەیرێکی منی کرد و بە زەردەخەنەیەکی شیرینەوە، گوتی: « لە سایەی گوڵێک، هەموو گوڵەکان ئاو دەخۆنەوە!» هەستم کرد تۆ ئەو

کات دیسانەوە کەمێک تەریقەوە بووی، منیش هەر خۆم پێ رانەگیرا و تەریقەوە بووم. تۆ لە وەڵامدا گوتت: (ئەمە یەکەم جارە لە ژیانمدا گوڵ ئاو دەدەم، مام مستەفا) بەڕاستی فەرەیدوون، یەکەم جارت بوو لە ژیانتدا گوڵت ئاو دەدا؟

فەرەیدوون: لەپێناو تۆ. تۆ فێرت کردم. تۆ فێری ناوی گوڵ و دارودەوەنەکانی ئەم سروشتەت کردم. من گەر ژووان و دانیشتنەکانی ژێر سێبەری درەختەکانی سەر رێگەی گوندەکەت نەبوونایە، گەر پیاسەی ناو چیمەنو دارستانەکانمان نەبوونایە؛ هەرگیز دار چوالەم لە دار سێو، دار سێوم لە هەرمێ، بەڵاڵووکم لە چنار، وەنەوشەم لە شەوبۆ جوێ نەدەکردەوە.

نارین: (سەروقژی فەرەیدوون دەلاوێنێتەوە) فەرەیدوون، ئەو گوڵە سوورەت بیرهێنامەوە کە لە ئەوەڵین ژووانماندا لە قژم بەستبوو. بە بیرتە فەرەیدوون؛ ناو پاصەکەت بە بیرە؟

فەرەیدوون: کام پاص؟

نارین: ئەو پاصەی کە لە گوندەکەمەوە دەیهێناینەوە بۆ ناوشار. ئێوارەیەکی درەنگ بوو. یەکەمین جار بوو کە ئاوها لە تەنیشت یەکترییەوە لەسەر یەک کورسی دابنیشین و دەست بخەینە دەست یەکترەوە. تۆ هەر بە جلی سەربازییەوە بوویت. دیار بوو تەدریبی ئێوارەی ئۆردووگا بێ هێز و شەکەتی کردبوویت. من مریشکێکم لە ماڵەوەڕا بۆت سوورەوە کردبوو، لەگەڵ دوو سەموون، لەناو قاپلەمەیەک، لەگەڵ خۆما هێنابووم بۆ دەوام (بۆ مەکتەب)، هەڵم گرتبوو بۆ ئەو ساتەی تۆ دەبینم. دەمزانی کە لە تەدریب دەگەڕێیتەوە و یەکسەر دێیتە لام، برسی و هیلاکی! لەناو

پاصەکە، بە جووتە، لەسەر یەکێک لە کورسییەکانی دوواوە دانیشتبووین. پاصەکە تەنیا یەکدوو پیاوی عەگال بەسەری عارەب و هەندێ منداڵو دوو سێ ژن لە کورسییەکانی پێشەوەدا دانیشتبوون. پاصەکە بەسەر جادە خۆڵەکەوە، بە دەشتێکی چۆڵدا، هەڵتەک هەڵتەکی بوو! من گوڵێکی سوورم لە لاجانگی چەپم بەستبووو (کەمێک وەستان) پارچەیەکی مریشکەکەم لێ کردەوە و ویستم بیدەمە دەستت، تەماشاتم کرد: قەیرێک هەروا رامابوویت و چاوت لە گوڵەکە نەدەترووکاند، من دوو سێ جاران چاوی خۆمم داگرت و تەماشاتم کردەوە، کەچی تۆ هێشتا چاوت لەسەری لانەبردبوو. من تەریق بوومەوە، دەزانی؟

(خۆر هەڵدێ. دەرکەوتنی یەکەمین تاڵە تیشکەکانی خۆر لە پەنجەرەوە سەرنجی نارین رادەکێشێ، بەشێکی ژوورەکە زێڕەوشان دەبێ).

نارین: ئەوا! خۆر هەڵهات، فەرەیدوون. خەوت دێ؟

فەرەیدوون: (ماندوو، شانی کەمێک بە لای نارین‌دا لار کردۆتەوە).

نارین: فەرەیدوون!

فەرەیدوون: (بە کەمێک راچڵەکینەوە) ها نارین!

نارین: دەزانم خەوت دێ.

فەرەیدوون: نەء، خەوم نایێ، بێدارم نارین گیان. تەنیا پێڵووەکانم لەسەر یەکتر دانابوون. بێدارم. (لە ناکاو دەگەشێتەوە) ئەڵڵاه.. چەنێ جوانە! ئەوەڵین تاڵە تیشکەکانی خۆری بەیانییان کە لە پەنجەرەوە دەرژێنە ژوورێ؛ چەنێ جوانە! سەیرکە! دەڵێی دەیانەوێ هەر هەموو جوانیی ژیان لەم ژوورەدا کۆ بکەنەوە!

(کەمێک بێدەنگی. هەردووکیان لە تیشکە زێڕینەکانی خۆر رادەمێنن).

نارین: ئەوا رۆژێکی دیکەش لە غەریبیدا بەسەر عومری گەنجیمان رابورد. فەرەیدوون، من کاتی بەیانییان، لە هەموو کاتێکی دیکە زیاتر هەست بە غەریبی دەکەم، تۆش وایت؟ کاتی بەیانییان، کە ئاوها ئەوەڵین تاڵە تیشکەکانی خۆر دەبینم، هەستێکی زۆر دڵازار و توندی غەریبی دامدەگرێ. لەم کاتانەدا وا هەست دەکەم کە بەدرێژایی عومرم هەر لە غەریبیدا ژیاوم، وەک ئەوەی هەر لە یەکەم چاوپشکووتنمەوە بە چیا و کەژ و درەختەکانی شارەکەی خۆمان، هەر لە یەکەم چاوپشکووتنمەوە بە کەسوکاری خۆم؛ ئیتر ببڕای ببڕ چاوم پێیان نەکەوتبێتەوە و لێیان بێ بەری کرابم (بە ئاوازێکی پرسەدارانە) فەرەیدوون، بەرەحمەت بێ، باوکیشم هەر وابوو. هەموو بەیانییەک، کە بە یەکەوە: من بەرەو گوندەکەم و ئەویش بەرەو « گەڕان بە دووای کار»؛ کاتێ لە ماڵ دەچووینە دەر، هەر کە دەگەشتینە سەر شەقامەکە، ئاگام لێی بوو: هەستێکی غەریبیی زۆر قووڵ دایدەگرت. سەری بڵند دەکردەوە، بە حەژمەتەوە، بە برینێکی قووڵی پڕ لە نسکۆوە، ئاهێکی حەسرەتاویی هەڵدەکێشا و دەیگوت:« بەیانیت باش، ئەی غەریبی!» (بە نەرمییەوە لە پرمەی گریان دەدا) بەرەحمەت بێ! هەموو بەیانیەک ئەم قسەیەی دووبارە دەکردەوە.

(دەنگەدەنگ و هەرایەک، بە نزمییەوە، لە دەرەوەڕا بەرز دەبێتەوە. لەناکاو، توند، زۆر بە پەلە، لە دەرگا دەدرێ. هەردووکیان رادەچڵەکن. تەماشای یەکتر دەکەن).

نارین: کێیە بەم وەختە؟

فەرەیدوون: پشتیوان کە دێ، ئاوها لە دەرگا نادا!

نارین: تۆ مەچۆ فەرەیدوون! (لەسەر قەرەوێڵەکەی، بە ئەزیەتەوە، دەکەوێتە جووڵە جووڵ) خۆت بشارەوە!

فەرەیدوون: (پاڵتۆکەی دادەکەنێ، بە ئارامییەوە رووەو دەرگا دەڕوا).

نارین:(بەپەلە و ترس و شڵەژاوییەوە، بەڵام بەئەسپایی) تۆ مەچۆ فەرەیدوون! مەچۆ! خۆت بشارەوە!

فەرەیدوون: (دەرگاکە دەکاتەوە) پشتیوانە!

پشتیوان: (بە شڵەژاوییەوە، خۆی دەکوتێتە ژوورەوە).

فەرەیدوون: (بە شەکەتییەوە) بەخێر بێی پشتیوان!

پشتیوان: دەمزانی هەر لە ماڵەوەی! چارەسەرێکی خۆت بکە فەرەیدوون! زوو! لێرە مەمێنە!

فەرەیدوون: (وەک ئەوەی بەدەم خەونەوە قسە بکات) بۆ! ؟

پشتیوان: لێرە مەمێنە!

نارین: (بەپەلەپرووزێ) چی قەوماوە کاک پشتیوان؟!

پشتیوان: ئەم زەنا زەنایەی دەرەوەتان گوێ لێ نیە ؟

(فەرەیدوون بەرەو شوێنی پێشووی خۆی هەنگاو دەنێ. پشتیوان روو دەکاتەوە فەرەیدوون)

چی سەرسووچی کۆڵان و شەقاماکانی ئەم ناوە هەیە، بە « قووات خاصە» و « ئەمن» و « جەیشی شەعبی» گیراوە، فەرەیدوون! زووکە! لێرە مەمێنە! من بە کۆڵانە تەنگەبەرەکەی تەنیشتتانەوە خۆم بە ماڵی ئێوەدا کرد، کەس نەیبینیم. من ئێستا دەڕۆم، درەنگە، دەچمە دەوام. تۆ لە دووای من، کە من دەچمە دەرەوە؛ دەتوانی بە هەمان ئەو کۆڵانە تەنگەبەرەی تەنیشتتانەوە خۆت قوتار بکەیت؛

وەرچەرخێوە، هیچ خۆت مەشێوێنە. ئەو کۆڵانە، چۆڵە. کەسی لێ نیە، تا دەگەیتە مەیدانی نزیک پردەکە. لەوێوەش بە ئاسانی دەتوانی خۆت دەرباز بکەی. ئەولا- لای پردەکە، من تازە لەوێوە بەرەو ئێرە وەرسووڕامەوە؛ کەسی لێ نیە، ئارامە. دڵنیابە! دامەنیشەوە فەرەیدوون! زووکە؛ لێرە مەمێنە!

(ژاوەژاو و دەنگە دەنگەکە بەرزتر دەبێتەوە)

نارین:(تەماشای فەرەیدوون دەکا، بە لێو هەڵلەرزین و گریانەوە، وەک ئەوەی، ئەوەی دەیلێ ئاخرین چەکی بێ لە دەستی مابێ) راست دەکا؛ فەرەیدوون!

پشتیوان: فەرەیدوون، تۆ ئەوا بۆ دوو هەفتەی رەبەق دەچێ بە فیرار لە قەڵەم دراوی! بێن؛ دەتگرن؛ دەتبەن؛ گوللەبارانت دەکەن! دامەنیشەوە فەرەیدوون! راکە: لێرە مەمێنە! من دەڕۆم.

فەرەیدوون: (پشتی بە قەرەوێڵەکە داوە، رووەو دەرگا. وەک ئەوەی گوێی لە هیچ نەبووبێ، بێ وەڵام، تەماشای دیوار دەکا).

نارین: (بە هەترەشچوون و سامناکییەوە، بە هێزی لەقیژەدانێک، بەڵام بەئەسپایی، بە کوڵی گریانەوە) راست دەکا! راست دەکا فەرەیدوون!

پشتیوان: (لە دیوی دەرەوەدا، لە توێی دەرگاوە سەر دێنێتەوە ژوورەوە. بە دەنگێکی کەمێک بەرزتر، بەپەلە و بە ترسەوە) دەرەوە هەرایە، فەرەیدوون. دەرەوە مەرگەساتە. مەرگەساتە!

فەرەیدوون: (تەماشای دیوار دەکا، بە دەنگێکی پڕ متمانە و بریندارەوە).. دەزانم.

(غەوغاو دەنگە دەنگەکە وردە وردە بەرزتر دەبێتەوە. وێڕای ئەوە، تەپەتەپی چەند دەنگێکی تێک قژقژاو، کە لە دەنگی پێی گارانێک دەچێ، لە نزیکەوە دەکەوێتە بەر گوێ. هەروەها دەنگی سوارکردنی دەستەیەک کلاشنکۆف. شریقەی دەرگا. پاشان چەند تارماییەک بە دەنگە دەنگێکی سامناکەوە، لە لای دەرگاوە، بە دیار دەکەون. نارین بە هەرەس و سامناکییەوە لە پڕمەی گریان دەدا).

پەردە

کۆپنهاگن، پاییزی ١٩٨٦

*** ئەم شانۆنامەیە، لە ساڵی ١٩٨٧ لە «کۆپنهاگن»، بنکەی (یەکگرتن) چاپ و بڵاوی کردۆتەوە.**

گۆڕغەریبەکان

دیمەن: ناو شاخو داخێک.
کات: ئێوارەیە.

کەسەکان:

– پیرەژنێکی ئیفلیج: جلوبەرگێکی ڕەنگاوڕەنگی لەبەرە.
– **جوامێر:** گەنجێکە لە تەمەنی سیساڵیدا.
– **شەیدا:** گەنجێکە لە تەمەنی بیستوپێنج ساڵیدا.
– **ئەردەلان:** گەنجێکە لە تەمەنی بیستوپێنج ساڵیدا.
– **نێرگز:** کچێکە لە تەمەنی بیستوپێنج ساڵیدا.
– لاڵێک لە تەمەنی دەساڵیدا.
– دەنگی بلەندگۆ.
– پشیلەیەک.

«کە پەردە دەکرێتەوە، هەموویان بێدەنگن»

پیرەژن: ئەرێ ئەو بۆنە ناخۆشە چیە لەم ناوە دێ؟

جوامێر: (بەتووڕەییەوە ڕووەو پیرەژن) تۆ بۆچی لێمان ناگەڕێی کەمێک بەهێمنی بیر بکەینەوە؟ دە ماوەیەک دەمت داخە و هیچ قسە مەکە!

نێرگز: تۆ یەکجار زۆر حەزت لە منگەمنگی بێ واتایە، پیرەژن.

ئەردەلان: لەم سێکوانەدا پیربووین هێندەی بۆنی غەریبیی یەکتر بکەین.(ڕووەو جوامێر) ئەوەندە بیری لێمەکەوە، جوامێر!

جوامێر: نا، بەلاّم من دلّنیام کە ئێرە ئەو جێیە نیە کە دەمانویست ڕووی تێ بکەین!

شەیدا: ئێمە دەمانویست ڕوو لە کوێ بکەین؟

جوامێر: نازانم (ڕووەو شەیدا) ئەمە چیە؟ ئا گەزەیەکم بدەرێ لەم سێوە.

شەیدا: سێو نیە، شیعرە.

نێرگز: منیش زۆرم تینووم، یەکجار تینووم.

ئەردەلان: هەر چۆنێک بێ، ئێمە تەنیا لە یەک شت زۆر دلّنیاین، ئەویش ئەوەیە کە دەمانویست بچینە «شوێنێک» و ڕزگارمان ببێت.

پیرەژن: خۆ ئێمە لە سەرەتادا ژمارەمان یەکجار زۆر بوو، هەر ئەوەندەی ئێستا نەبووین!

شەیدا: (بەتەوسەوە) تۆ مێژووی تەنانەت مێردەکانیشت زۆر بەباشی لەبیر ماوە!

ئەردەلان: هەر یەکە و شوێن پێی ئەوی دیکەی هەلّگرت.

جوامێر: یەکە یەکە.

ئەردەلان: جووت جووت.

شەیدا: کۆمەڵ بە کۆمەڵ.
پیرەژن: بە سواری لۆری.
جوامێر: بە سواری تەراکتۆر.
جوامێر: بە پێ.
ئەردەڵان: بە سواری کەر.
شەیدا: بە سوار پشتی مێژوو و یادگارەکانمانەوە.
نێرگز: تا گەیشتینە ئێرە و ئاوهامان بەسەردا هات.
لاڵە:(هەر دوو چنگی لە کەپۆڵی خۆی گیردەکات و بە دەنگی بەرز دەناڵێنی).

(بێدەنگی)

جوامێر:(تەماشەی پشیلە لاوازەکەی تەنیشت لاڵە دەکات) ئەم پشیلەیە ئەگەر نەیکوژین، دەمرێ!
نێرگز: دوێنێ شەو، لە خەو ڕاچلەکیم « وامزانی لە ماڵەوەم» چووم تەلەفۆنێک بۆ دایکم بکەم، لەم ناوە- لە نزیک ئەو تاشە بەردانەدا- دەستێکم بینی، لە زەوی دەرچوو بوو.. بە دووای ناندا دەگەڕا!
شەیدا: منیش بە هەمان شێوە، دەزانی؟ لە هەمان شوێندا قاچێکم بینی، بە دووای ئازادیدا دەگەڕا.
پیرەژن: خۆزگەم بە باجی زلێخا. گیانی شاد بوو. ئێستا بۆ خۆی گەیشتۆتە بەهەشت.
نێرگز: تۆ پاسکیلەکەت چی لێکرد، ئەردەڵان؟
ئەردەڵان: من؟ هەرگیز پاسکیلم نەبووە.
پیرەژن: ئینجا با پاسکیلیشی هەبێ؛ داخۆ بە پاسکیل دەتوانن بۆ کوێ بچن؟
نێرگز: من بیر لەوە ناکەمەوە کە بگەمە بەهەشت، پیرەژن. هەروا پرسیارێک بوو کردم.

پیرەژن: ئەی بیر لە چی دەکەیتەوە؟
نێرگز: لە جەژن.
شەیدا: من بیر لە پەپوولەیەک دەکەمەوە کە لەبەر ژەنگی سەر باڵەکانی ناتوانێ بفڕێ.
نێرگز: کاتێ ئەوێمان بەجێ هێشت، ڕەمەزان بوو.ئێستا دەبێ جەژن بێ.
شەیدا:(ڕووەو جوامێر، کە لەسەر تەلاشەبەردێک دانیشتووەو کەپۆلی خۆی لەناو دەستەکانی خۆی ڕاگرتووە) ئەی تۆ بیر لە چی دەکەیتەوە، جوامێر؟
جوامێر: من، باشتر وابوو هەر لە بنچینەوە لە وڵاتێکی دیکەدا لەدایک بوومایە.
ئەردەڵان: تۆ وادەزانی ئەگەر لە وڵاتێکی دیکەدا لەدایک بوویتایە، بەختەوەر دەبووی؟
جوامێر: بێگومان.
ئەردەڵان: کەواتە هەموو شتێک ڕێککەوتە.
جوامێر: بەڵێ، « ڕێککەوتی لە دایکبوون»
نێرگز: بەڵام مرۆڤ هەر لەو ساتەوەی لەدایک دەبێ، ئیدی بەرپرسیارییەکی دەکەوێتە سەر شان.
جوامێر: بەرپرسیاریی هەڵبژاردن.
شەیدا: بەرپرسیاریی داهێنان.
ئەردەڵان:(دەست لە ملی نێرگز دەکات و دەمی ماچی بۆ درێژ دەکات) بەرپرسیاریی خۆشەویستی...
نێرگز:(خۆ لەدەست ئەردەڵان ڕادەپسکێنی، بە تووڕەیی و گازاندەوە) ئەی ئەم پیرەژنە؟
جوامێر: ئێ؟
نێرگز: چی لێ بکەین؟

لالە:(بە میهرەبانی و کەساسییەوە، بە دەنگێکی ئالۆز و پڕ لە شپرزەییەوە ڕادەکاتە لای پیرەژن، دەستی لە مل دەکات و بە گریانەوە دەیلاوێنێتەوە).
پیرەژن: (دەلالێتەوە) بەجێم بێڵن، تکایە! لەمەوبەریش پێتانم وت، ئێوە بۆ خۆتان بڕۆن، بەجێم بێڵن!
لالە:(دەستی لە ملی پیرەژنە و دەگری).
پیرەژن(بە گریانەوە) کوێراییم دایە، خۆ من لە غەمی پێنج کوڕە لاوە سمێڵ سووسنییەکانی خۆمدا نیم، من لە غەمی ڕەز و باخچەو کانیاوەکانم.. کوێراییم دایە، دەترسم ئەوانیش ئێستا وشک داهاتبن و کوێر بووبێتنەوە.
جوامێر: من لەوانەیە دەمێکی دیکە بڕۆم، ئێوە بەجێ بێڵم.
لالە:(لەناکاو ڕادەچلەکێ، هەڵدەستێتەوە، گوێ بۆ دەنگە دەنگێکی دوور ڕادەگرێ. لەترسان دەمی داپچڕیوە).
ئەردەلان:(تەماشای دوور دەکات و دەست درێژ دەکات) تەماشا کەن، تەماشا کەن! ئەوە هەمان پۆلیسە بەدفەساڵەکەی جاری پێشووە(هاوار دەکات) های.. کابرا، چیت لێمان دەوێ، دیسان؟
پیرەژن: (بە دەنگەدەنگ و هەرایەکە پەشۆکاوە، ڕوودەکاتە نێرگز) ئەرێ تورک کوردی دەزانن؟
نێرگز: نەء، تەنیا عەرەبی و فارسی دەزانن.

(لە دوورەوە، وردە وردە دەنگی پێی لەشکرێکی سەربازی دێت، دەنگی چەک و چەکداران، پاشان دەنگێکی ناقۆلا، دەنگێکی سەربازانە، لە بڵندگۆوە، لە دوورەوە دەشیرێنێ).
دەنگ: ئێرە دەنگی ئاسمانە، دەنگی پۆلیس، دەنگی

دیموکراتیەت...
(هەموویان خۆیان داوەتە پاڵ یەکتر، گۆیان هەڵخستووە).
دەنگ:(لە بڵندگۆوە، لە دوورەوە دەشیرێنێ) ئێرە دەنگی ئاسمانە، دەنگی دێزازێر... ئەی هاونیشتمانانی خۆشەویستی ئەم سەر زەمینە سێ سووچە! تکاتان لێ دەکەین، ئەمە دووایین جارە پێتانی ڕادەگەیەنین :« ئەم سەرزەمینە بە یەکجاری چۆڵ بکەن!». ئەگەر بێتوو تا نیو سەعاتی تر ئەم ناوە چۆڵ نەکەن، ئەوا هەڵیکۆپتەرتان دەنێرینە سەر!
لالە: (لە شوێنی خۆیەوە بە پەلەپەل، بەچڕنووک زەوی هەڵدەکۆڵێ).
پیرەژن: نەکەی، جارێ نا! جارێ نا!
جوامێر:(ڕوودەکاتە ئەردەلان) من پێش ئەوەی بڕۆم و بەجێتان بێڵم، حەز دەکەم بزانم؛ ئێوە ئەم پیرەژنە دەگەیەننەوە «مەهاباد»، یان نا؟
ئەردەلان: بڵێم چی، براله؟ ڕۆژەکان یەکجار زۆر بەسەر یەکتردا کەڵەکە بووینە.
جوامێر: تەنیا تۆ لەگەڵی دەچی، یان هەمووتان؟
ئەردەلان: تۆ بڕۆ بە لای کاری خۆتەوە، من نایزانم. باوەڕبکە هیچی لێ نازانم. پاشان لەناو ئەم هەموو خەڵکە، بۆ چی هەر دەبێ من وەڵام بدەمەوە؟
نێرگز:(ڕووەو پیرەژن، سەیرکە! پەلکە ڕێواسەکان چۆلەکەیان گرتووە بۆ کراسە جوانەکەت!
ئەردەلان: (بەتووڕەییەوە) بەڕای من، ئیدی چیتر ڕێواسیش نەخۆین. هیچ نەخۆین، تا ئیدی هەمووماان

پێکەوە دەمرین.
پیــرەژن: (لەبەر خۆیەوە) زۆر سەیرە! خۆ کەس ئاگای لە کەس نیە!
شـــەیدا: هۆیەکەی ئەوەیە کە کەس خەوی لێ ناکەوێ. هەمووشمان پەلەمانە.
پیرەژن: (لەبەر خۆیەوە) لە هەمووی سەیرتر ئەوەیە کە من لە کەرکووک لەدایک بوویم، کەچی ئەوان دەیانەوێ بمبەنەوە مهاباد!
نێــرگــز: (پەنجـە لەسـەر مێـشکی پیـرەژن دادەنێ) تۆ مێشکت پڕە لە خێو! لە هیچ تێ ناگەی!
پیرەژن: ئاخ، من زۆر کۆنم...
ئـەردەڵان: (ڕووەو شەیدا) ئەرێ شەیدا، من ئەو وەختەی گەنج بووم مەلەوانیم دەزانی؟
شـــــەیدا: ببـــوورە، زۆر مـــاندووم؛ ناتوانم وەڵامی ئەم پرسیارەت بدەمەوە.
نێـرگـز: (ڕووەو ئەردەڵان) واز لە مـەسـەلەی مـەلەوانی بێنە، خۆشەویستەکەم (دەست لە ملی ئەردەڵان دەکا) من دەمێکە لەناو چاوەکانتدا کەوتوومەتە بۆقەمەلە!
ئـــەردەڵان: (خـۆی لە دەست نێـرگز ڕادەپسکێنێ، ڕووەو جـوامـێـر) وەرە، بگەڕێوە، مـاڵت نەرمێ! دەتەوێ بڕۆی؟ بەخـوا بەتەنیـا لەم ڕێگاوبانەدا هەر گـورگ و کـەمـتـیـار دەتخۆن!
جـوامـێـر: نا، واز لە من بێنن. ئەرێ (دەگـەڕێتـەوە و ڕوودەکاتە نێرگز) دەتوانم نامەیەکت بدەمێ کە لەگەڵ خۆت بیگەیەنیتە دایکم لە هەولێر؟
نێرگز: بەسەرچاو. بەسەر گۆڕەکەیدا ڕەت دەبم و دەچڕێنمە

گوێچکە بچکۆلانەکەی. هیچ خەمت نەبێ!
شەیدا: ئاخ! من کەی خەوم لێ دەکەوێ! کەی؟
پیــــرەژن: کوێراییم دایە(ڕوودەکاتە نێرگز) ئەرێ کچم، تەنیا تۆ گوێ لە من دەگری، دەمەوێ بزانم بۆچی دەتانەوێ بمبەنەوە مهاباد؟
نێرگز: لەبەرئەوەی شوێنی تر دوورە.
پیرەژن: چ شوێنێک؟
نێرگز: هەموو شوێنێک.
پیرەژن: هەموو شوێنێک دوورە؟
نێرگز: هەموو شوێنێک ، یەکجار دوورە، یەکجار دوورە!
پیرەژن: کوێ لە هەموو شوێنێک نێزیکترە؟
نێرگز: ئێرە.
لاڵـــــە:(هەنسک و گـــریانی لاڵە وردە وردە بەرزتر دەبێتەوە).

(ماوەیەک بێدەنگی، تەنیا نووزانەوەی لاڵە دەبیسترێت).

نێرگز: ئەرێ قسەیەک بکەن، ئەم بێدەنگییە چیە؟
پیـــــرەژن: (بە ئازارەوە سەر بەرزدەکاتەوە و هەناسەی حەسرەت هەڵدەکێشێ).
ئـــەردەڵان: ئێوە هیچ لە خۆتان پرسیوە « ئێمە بۆچی لەم سێکوانەدا کەوتووین؟» .
(کەس وەڵام ناداتەوە)
ئـــــەردەڵان: (لەبەر خـۆیەوە) لەوەتەی لێـرەین، هەر بە دەوری یەکتر دەخوولێینەوە. خەریکە لە تاوان ڕۆحی یەکتر دەکـرۆژین. ڕۆشناییـەکـان دوورن، مـرۆڤـەکـانیش مـاندوو.

(ڕوو دەکاتە شەیدا) ئەوە چییە؟ دە هەر هیچ نەبێ «تۆ» وەڵام بدەرەوە!

شەیدا: پیاوێکی بەدبەخت و کەری وەک تۆ، کە لەم سێکوانەدا کەوتووی، من بەلامەوە سەیرە، چۆن جورئەت دەکەی ئەم جۆرە پرسیارانە لە من بکەی؟

جوامێر: من هەر ئەوەندە دەزانم کە ئێمە ناتوانین هەر لێرەدا ڕەگ داکوتین. دەبێ ئەم سەر سێ سنوورە بەجێ بێڵین!

پیرەژن: (ڕووەو نێرگز) ئێمە ئێستا لە کوێین، کچم؟

نێرگز: من نازانم.

پیرەژن: با، تازە گوێم لێ بوو وتت کە لە شوێنێکداین.

نێرگز: منیش لە جوامێرم بیست.

جوامێر: چیت لە من بیست؟

نێرگز: وتت کە ئێمە لە سێکوانێکداین.

جوامێر: درۆ بە ناوی منەوە مەکە، تکایە!

شەیدا: ڕاست دەکا، جوامێر نەبوو. لە سەرەتادا پۆلیسەکە بوو ئەمەی گوت.

پیرەژن: گوتی چی؟

شەیدا: گوتی کە ئێمە لە سێکوانێکداین، لەسەر سێ سنوور.

جوامێر: لەسەر سێ سنوور.

پیرەژن: لەسەر سێ سنوور؟

جوامێر: بەڵێ، لەسەر سێ سنوور.

شەیدا: ئەگەر پۆلیسەکە وای پێ نەگوتینایە، دەمردین و نەشماندەزانی لە کوێین!

نێرگز: ئنجا ئەمە شتێکی گرنگە؟

جوامێر: چی؟

نێرگز: لە کوێ بین و لە کوێ نەبین؟

جوامێر: زۆر.. زۆر گرنگە! تراژیدیای ئێمە مەسەلەی شوێنە! خراپ هەڵکەوتووین.

ئەردەڵان: کەواتە باشترین شت ئەوەیە ئێمە لە کوێ بین؟

جوامێر: من بە تەواوەتی نازانم.

شەیدا: بێهوودەیە.

ئەردەڵان: چی بێهوودەیە؟

شەیدا: بێهوودەیە بیر لەم پرسیارە بکەینەوە.

ئەردەڵان: بۆ؟

شەیدا: چونکە ئەگەر بشمانەوێ شوێنێک هەڵبژێرین، لەوێش دەرمان دەکەن.

جوامێر: تەنیا یەک شت هەیە کە زۆر ڕوون و ئاشکرایە.

ئەردەڵان: چیە؟

جوامێر: ئێمە هەرگیز ناتوانین کە هەموومان پێکەوە لە یەک شوێندا بین.

نێرگز: کەواتە؟

جوامێر: چارەسەر تەنیا ئەوەیە کە هەر یەکەمان بۆ خۆی لە شوێنێک بێ.

ئەردەڵان: ئەمە ئاسانە.

پیرەژن: ئەی بۆ وا نەکەین؟

شەیدا: چونکە غەریبیی یەکتر دەکەین.

ئەردەڵان: ڕاستە، ناتوانین. ناتوانین کە هەر یەکەمان بە جیا لە شوێنێک بژین.

جوامێر: هەر چۆنێک بێ، گرنگ ئەوەیە کە لەسەر ئەم سێ سنوورەدا نەمێنینەوە!

نێرگز: ئەی ڕوو بکەینە کوێ؟

هاوڕێ: با چاوەڕێی پۆلیسەکە بکەین!

شەیدا: نەخێر.

پیرەژن: (دەلاڵێتەوە) تکاتان لێ دەکەم، بڕۆن، بەجێم بێڵن (دەگری) قەیناکە، بەجێم بێڵن. بڕۆن!

جوامێر: (ڕووەو ئەردەڵان) من داوای لێبووردن دەکەم ئەگەر بەم قسەیەی پێشوو دڵم ئێشاندبن. جگە لەوەش، ویستم ئەوەتان پێ بڵێم کە من دەتوانم هەموو ئەو شتانە جێبەجێ بکەم کە ئێوە پێمی ڕادەسپێرن. بەمە رازین؟

ئەردەڵان: بڵێم چی؟ نازانم!

جوامێر: دەمەوێ بزانم، ڕازین یان نا؟ یەک قسە!

ئەردەڵان: ناکرێ! (پیاسە دەکات و لەبەر خۆیەوە) ئەم دەعبا پیسە لە بەرۆکمان نابێتەوە. دەڵێی زەرووە بە لەشمانەوە نووساوە.

نێرگز: نەخێر وا مەڵێ! ئم پیرەژنە بەشێکە لە ئێمە، لێمان جیا نابێتەوە.

جوامێر: تۆ بۆچی هێندە لەسەر ئەم مەسەلەیە سووری، خانم؟

نێرگز: لەبەرئەوەی شێوەی هیچ بولبولێک لە خەیاڵمدا نەماوەو ناشتوانم لێرە بەشێوەیەکی ئازاد ڕای خۆم دەربڕم.

جوامێر: کەواتە ئێمە هەتا هەتایە هیچ شوێنێکمان نابێ کە تێیدا بحەسێینەوە!

شەیدا: گوێ هەڵدێرن! گوێ هەڵدێرن لە دەنگی چیا، لە دەنگە خۆشە وەریوەکان! من خەریکە لە زەوی دەبمەوە. ئاە! ئەندێشە چۆن سەما دەکا!

نێرگز: ڕاست دەکا، دەنگی مردووەکانە دێ، دەنگی

لاشەی ئەو منداڵانەی کە لێرەدا چاندمان، دەنگی لاشەی ئەو پەنجەرانەی کە لەم ناوەدا ناشتنمان! (ڕووەو پیرەژن) داپیرە گیان، ئێوە لە زەمانی کچێنیی خۆتاندا منداڵتان دەچاند؟

شەیدا: تکایە، کە مردم منیش هەر لەم ناوە بچێنن. من دەمەوێ سەوز ببم، بڕوێمەوە.

ئەردەڵان: (ڕووەو جوامێر) باشە تۆ نەتگوت « دەڕۆم» بۆچی گەڕایتەوە؟

جوامێر: ببوورە، وتت چی؟

ئەردەڵان: تۆ نەتگوت « دەڕۆم» ؟ بۆچی گەڕایتەوە؟

جوامێر: من؟ (ڕوودەکاتە نێرگز) ئەرێ من وتم «دەڕۆم» ؟

نێرگز: ببوورە؛ من ماوەیەکە ناتوانم باش بۆن بکەم.

ئەردەڵان: ئێستا کاتژمێر حەوت و نیوە. دەمێکی دیکە خۆر بە تەواوەتی ئاوا دەبێ، ئنجا ئەوکاتە بزانە چاوی گورگ و کەمتیارەکان چۆن بەو شاخەوە سوور دەچنەوە! وەرە دانیشە، وەرە! با دیسان پەژیوان نەبیتەوە!

جوامێر: نەء ، من سوورم لەسەر ڕۆیشتنی خۆم.

شەیدا: هەنگاوەکان نە سەرەتایان هەیە و نە کۆتایی، هەموشیان لەناو ئێمەدان. گوێت لە دەنگی هەنگاوە دوورەکانە، چۆن بەدەم گریانەوە گۆرانیی پەشیمانی دەڵێنەوە؟

پیرەژن: (لەبەر خۆیەوە) من چاوم کەم حوکم بووە. نابینم! نابینم!

ئەردەڵان: (پێدەکەنێ) هی هی هی هی! بەخوا کەڵڵۆسیش ناخۆشە!

شەیدا: ئاخ، ئەفسووس! من کەی خەوم لێ دەکەوێ!
پیرەژن: (دەپاڕێتەوە) تکاتان لێدەکەم، لەناو ئەم شاخ و داخانەدا بەجێم بێڵن، قەیناکە، بڕۆن! بەجێم بێڵن!
جوامێر: (هەڵدەستێتەوە) من دەبێ بڕۆم. داوای لێبوردنتان لێ دەکەم.
نێرگز: زۆر سوپاس. خوات لەگەڵ. هەوڵ دەدەم لە خەونەکانمدا ڕاسپێریەکەت بگەیەنم.
جوامێر: (لەناکاو لە نزیک پیرەژنەکە دادەنیشێتەوە، کەپۆڵی لەناو دەستەکانی خۆیدا دەگرێ؛ بیردەکاتەوە)
(ماوەیەک بێدەنگی)

پیرەژن: ئەرێ ئەو بۆنە ناخۆشە چیە لەم ناوە دێ؟
جوامێر: (بەتووڕەییەوە ڕووەوە پیرەژن) تۆ بۆچی لێمان ناگەڕێی کەمێک بە هێمنی بیر بکەینەوە؟
نێرگز: تۆ یەکجار زۆر حەزت لە منگە منگی بێ واتایە، پیرەژن!
ئەردەڵان: لەم سێکوانەدا پیربووین هێندەی بۆنی غەریبیی یەکتر بکەین.
جوامێر: بۆنی زەبوونیی خۆمان.
شەیدا: بۆنی برینی ئاوارەییمان.
نێرگز: بۆنی دەردی بێ وڵاتیمان.

پاریس: ١٩٩١/٦/١

*** لە گۆڤاری (کاروان)دا بڵاوکراوەتەوە.**